Run

```
Regult
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Minimum DB
Maximum DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Database :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sequence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Title:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OM nucleic - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9
             22222221111111119
222222111111111109
2654321098
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pred. No.
score grea
and is der
      462
273.4
271.6
271.6
271.6
271.6
271.6
271.6
133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1133.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
1134.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Score
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       seq length: 0 seq length: 2000000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  greater t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query
Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              is the number of results predicted by chance to have a ater than or equal to the score of the result being printed, rived by analysis of the total score distribution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               March 1, 2005, 02:26:23; Search time 1156 Seconds (without alignments) 10553.702 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Issued_Patents_NA:*

1: /cgn2_6/ptodata/1/ina/5A_COMB.seq:*

2: /cgn2_6/ptodata/1/ina/5B_COMB.seq:*

3: /cgn2_6/ptodata/1/ina/6A_COMB.seq:*

4: /cgn2_6/ptodata/1/ina/6B_COMB.seq:*

5: /cgn2_6/ptodata/1/ina/PCTUS_COMB.seq:*

6: /cgn2_6/ptodata/1/ina/backfIles1.seq:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IDENTITY_NUC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          US-10-691-374-1
7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1202784 seqs, 818138359 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aagcttcttaaaaaggcaaa.....accgagtgaaatataaagag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright
      1636
7 51952
7 51952
7 51952
7 61952
7 61952
7 61952
6 7459
7 18773
7 18773
7 18773
7 18773
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 19725
7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Length DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GenCore version 5.1.6 (c) 1993 - 2005 Compugen Ltd
   5447867-2
5447867-2
US-08-947-823-1
US-09-363-243-1
US-09-363-243-2
US-09-363-243-2
US-09-363-243-2
US-09-363-243-2
US-09-363-243-2
US-09-363-243-2
US-09-349-016-14164
US-09-949-016-17067
US-09-949-016-17067
US-09-949-016-12776
US-09-949-016-15940
US-09-949-016-15940
US-09-949-016-15851
US-09-949-016-15852
US-09-949-016-15853
US-09-949-016-12387
US-09-949-016-12387
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
US-09-949-016-12772
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SUMMARIES
Sequence 1, Appli
Sequence 2, Appli
Sequence 2, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 14164, A
Sequence 14164, A
Sequence 14164, A
Sequence 17167, A
Sequence 17067, A
Sequence 17767, A
Sequence 17776, A
Sequence 18940, A
Sequence 18940, A
Sequence 15940, A
Sequence 15940, A
Sequence 15851, A
Sequence 15852, A
Sequence 15853, A
Sequence 17754, A
Sequence 17754, A
Sequence 17754, A
Sequence 17754, A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Patent No. Patent No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 5447867
. 5447867
                                                             밁
                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5447867-2
```

	ი	ი	ი	ი	a	ი	ი	ი		ი	ი						
45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	ω ω	32	31	30	29	Ċ
91	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	93.2	94.2	95.6	95.6	95.6	95.6	95.6	
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
612	134987	134987	134987	134987	134987	134987	25441	25067	6124	59519	30820	134987	134987	134987	134987	134987	
4	4	4	4.	4.	4	4.	4.	μ.	ω	μ.	4	4	4	4.	4	4	
US-09-902-540-1357	US-09-949-016-15509	US-09-949-016-15508	US-09-949-016-15507	US-09-949-016-15350	US-09-949-016-15349	US-09-949-016-15348	US-09-949-016-14232	US-09-949-016-11794	US-08-213-419B-3	US-09-949-016-13504	US-09-949-016-17145	US-09-949-016-15509	US-09-949-016-15508	US-09-949-016-15507	US-09-949-016-15350	US-09-949-016-15349	***
Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	Sequence	444
1357, A	15509,	15508,	15507,	15350,	15349,	15348,	14232,	11794,	3, Appl	13504,	17145,	15509,	15508,	15507,	15350,	15349,	1000
ŕ	Þ	≻	Þ	×	×	Þ	×	×	μ.	×	×	Þ	×	⋗	Þ	≻	

ALIGNMENTS

IAN; SCHUCH, WOLFGANG; GRIERSON, DONALD RECOMBINANT DNA CONTAINING PECTIN

```
RESULT 1
5447867-2
PACENT NO. 5447867
PACENT NO. 5447867

APPLICANT: BRIDGES, IAN; SCHUCH,
ITILE OF INVENTION: RECOMBINANT
SESTERASE GENE SEGEMENTS
NUMBER OF SEQUENCES: 4
CURRENT APPLICATION NOMBER: US/08/24,
PELLING DATE: 26-FEB-193
PRIOR APPLICATION NUMBER: 720,629
PILLING DATE: 25-JUN-1991
APPLICATION NUMBER: 419,779
PILLING DATE: 25-JUN-1991
APPLICATION NUMBER: 419,779
PILLING DATE: 25-JUN-1996
APPLICATION NUMBER: 119,614
FILLING DATE: 12-NOV-1987
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SEQ ID NO:2:
LENGTH: 1636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match 6.2%; Score 462; DB 6; Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 1.7e-75; Matches 462; Conservative 0; Mismatches 0;
                                                                                                                                     1401
                                                                                                                                                                                                                               1341
                                                                                                                                                                                                                                                                               6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1161 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                             CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 720
                                                                        TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGA 7144
                                                                                                                                                                                                                                 CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GAGAATATAAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                     GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    US/08/24,866
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Length 1636;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1340
                                                                                                                                       1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
```

000000000

O O

იი

8 밁

```
RESULT 3
US-08-947-823-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULT 2
5447867-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5447867-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FITTLE UP ANALYSISTERASE GENE SEGEMENTS
NUMBER OF SEQUENCES: 4
CURRENT APPLICATION DATA:
US/08/24,866
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; Patent No.
                                                      Sequence 1, Application US/08947823 Patent No. 6114605 GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SEQ ID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Query Match 6.2%; Score 462; DB 6; 1
Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 1.7e-75;
Matches 462; Conservative 0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APPLICATION NUMBER: US/08/24, ETLING DATE: 26-FEB-193
PRIOR APPLICATION DATA: APPLICATION NUMBER: 720,629
FILING DATE: 25-JUN-1991
APPLICATION NUMBER: 419,779
FILING DATE: 29-SEP-1989
APPLICATION NUMBER: 119,614
                 APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ent No. 5447867
APPLICANT: BRIDGES,
TITLE OF INVENTION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LENGTH: 1636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FILING DATE: 12-NOV-1987
                                                                                                                                                                                                          1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6845 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1161 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGGTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                   ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA
                                                                                                                                                                                                                                           ACTITITATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 7246
                                                                                                                                                                                                                                                                              TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTITITAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 1622
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACTITITAAIGTACAAAAATAATAAAAIGGTTATITATATGA 7246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Williamson, Valerie M.
Kaloshian, Isgouhi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IAN; SCHUCH, RECOMBINANT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WOLFGANG; GRIERSON, DONALD DNA CONTAINING PECTIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Length 1636;
                                                                                                                                                                                                     1622
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1580
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TELEPHONE: (415) 576-0200
TELEPAX: (415) 576-0300
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 1:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
LENGTH: 51952 base pairs
TYPE: nucleic acid
TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: single
TOPOLOGY: linear
MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
US-08-947-823-1
                                                밁
                                                                                   Ş
                                                                                                                             닭
                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  뮍
                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Matches 352;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRIOR APPLICATION DATA:

APPLICATION NUMBER: PCT/US97/18802

FILING DATE: 09-OCT-1997

PRIOR APPLICATION DATA:

APPLICATION NUMBER: US 60/028,191

FILING DATE: 10-OCT-1996

ATTORNEY, AGENT INFORMATION:

NAME: Bastian, Kevin L.

REGISTRATION NUMBER: 023070-0702:

TELECOMMODICATION INFORMATION:

TELECOMMODICATION INFORMATION:

TELECOMMODICATION INFORMATION:

TELECOMMODICATION INFORMATION:

TELECOMMODICATION INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APPLICANT: Bodeau, John
APPLICANT: Milligan, Stephen
TITLE OF INVENTION: Procedures and Materials for Conferring
TITLE OF INVENTION: Pest Resistance in Plants
NUMBER OF SEQUENCES: 5
CORRESPONDENCE ADDRESS:
ADDRESSE: Townsend and Townsend and Crew LLP
STREET: Two Embarcadero Center, Eighth Floor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COMPUTER READABLE FORM:
MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: ISM PC Compatible
COMPUTER: BM PC COMPATION:
COMPUTER: PATEN: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1.30
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION DATA:
APPLICATION UMBER: US/08/947,823
FILING DATE: 09-OCT-1997
CLASSIFICATION: 800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    38797
                                                                                                                                 38917
                                                                                                                                                                                                            38857 TTGGAGATTGTATAACAATATTAAGGGAAAACACATAAAAATGTGGTCAACTTAAAACAG 38916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COUNTRY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     38737
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4785 ACAATAATTAGGGCCGTTTTGGATGGGCGGATAAAAAGCAGCTTTTAAAAAAGTACTTTTAAA 4844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             94111-3834
CAAAAACCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGCTTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTA 5187
                                                                                                                           CTTATAAGCTAAAAAAAAAAAGCACCCCTACCCCAGCTTTTAACTTTTAGCTTAAAATAA
                                                                      GTTTTTTTTTTAAAACTTAAAATAAGTTGTTTTGAGTATTGCCAAAGAGCTAAATAATG 5128
                                                                                                                                                                                                                                    -----TTGTATAAAAATATTAAGCACAAAAAGATAAAAATGTGGTCAACTTAAAACAA 5017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTATGTCAAACGTGAAAAGGGAAAAATGGAAGAAAGAAATGTTAGGGTTATATGGGTTAT 4964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AGTGTTGAAACTTATTTTTAAAATAAGCAGTTATCGGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTTG 4904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACAATTAAGGGCCCCGTTTGGATGGGCTTAATAAAAGCAGCTTTAAAAAAAGTACTTTTGAA 38736
                                                                                                                                                                  CTTATAAGCT-----ACCCTACCCTACCCCAGCTTTTAACTTTTGGCTTAAATAA 5068
                                                                                                                                                                                                                                                                                             TTATGCCAAACATGAAAAGGGAAAAATAGAAGAAAAAGAGATGTTAGAGTTATATGGGTAAT 38856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AGTGCTGAAACTTATTTTTAAAATAAGCAGCTATGCGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTTG 38796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Yaghoobi, Jafar
Bodeau, John
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3.7%;
                                         -AACTTAAAATAAGCTATTTTGAGCATTGCCAAACAGTTAAATAAGT 39031
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 273.4; DB 3
Pred. No. 1.6e-40;
0; Mismatches 46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     023070-070210US
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    46;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Length 51952;
```

21;

Gaps

ω ••

38976

Ś 밁 S 닭 Ś 뭐 δ 밁 Ś 뭐 8 밁 S 밁 S

밁

```
ક
                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                            ર્
                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; PEATURE:
; OTHER INFORMATION: 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC);
OTHER INFORMATION: synthase (ACS) LE-ACS7 promoter from tomato US-09-363-243-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULT 4
US-09-363-243-1/c
음 원
                                                밁
                                                                          ક
                                                                                                        문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SOPTWARE: PatentIn Ver. 2.1

SEQ ID NO 1

LENGTH: 2466

TYPE: DNA

ORGANISM: Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sequence 1, Application US/09363243 Patent No. 6414221 GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches 606;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Query Match
Best Local Similarity 59.1%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              APPLICANT: Octiker, Juerg H.
APPLICANT: Shiu, Oi Yin
APPLICANT: Yang, Shang Fa
APPLICANT: Ying, Shang Fa
APPLICANT: Ying, Shang Fa
APPLICANT: The Regents of the University of California
TITLE OF INVENTION: Transiently Activated Stress-Inducible Plant Promoters
FILE REFERENCE: 023070-097000US
CURRENT FILING DATE: 199-07-28
CURRENT FILING DATE: 199-07-28
NUMBER OF SEQ ID NOS: 16
                                                                                                                 1294
                                                                                                                                                                             1354
                                                                                                                                                                                                                                        1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             244
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  125
                                                                                                                 GCTACTGCCAATTAAGTGTTCTTAAAAAATATATAAAGTAAATTATCATACATTCAAGTGG 1235
                                                                                                                                                                                                 AACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAA------ATTCTACTAT 408
                                                                                                                                                                                                                                                         GTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAA 303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTCAAAATACCTTTCTCATCCATCTATTGGGTCCAAAATACCTTTGTCATCCACCTTTTG 1475
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTCTCAATTATGTGATGTTACTTCATAGGTAACTTTTTTTCAAAATAATATATTAAAGGT 1115
                            CAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCAC 468
                                                                                                                                                                             TACTACCCACGCATTACTAATTAAATCCCTCTAAATGAACCCGTCACATTATTAATGCAA 1299
                                                                                                                                                                                                                                     GTTTAAAATTGACCACTTATTTAACGATTTTATATTTAAACTATTTAAATATTTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AATTTATTTAAGCAAAGTATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATCCACCTATTGGC 1535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGAT 124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTGATTAAACTTATGATTGAATAAATTAAAAGCGGGCACTAAATATGTAACAACTTATAA 1655
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTCAA 528
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0; Mismatches 389;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 271.6; DB 3
Pred. No. 1.5e-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DB 3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2466;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gaps
                                                        1175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1595
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ᅜ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
```

```
, LUCATION: join(2464..2742,
US-09-363-243-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULT 5
US-09-363-243-2/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
 Query Match
Best Local Similarity
Matches 606; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SOFTWARE:
SEQ ID NO 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sequence 2, Application US/09363243
Patent No. 6414221
GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPLICANT: Oetiker, Juerg H.
APPLICANT: Shiu, Oi Yin
APPLICANT: Yang, Shang Fa
APPLICANT: Yin, Win Kin
APPLICANT: The Regents of the University of California
APPLICANT: The Regents of the University of California
TITLE OF INVENTION: Transiently Activated Stress-Inducible Plant Promoters
FILE REFERENCE: 023070-097000US
                                                                                                                                                                                        LOCATION: (2464)..(2742)
NAME/KEY: intron
LOCATION: (2743)..(2845)
NAME/KEY: exon
LOCATION: (2846)..(3006)
NAME/KEY: intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              FILE REFERENCE: 023070-0970000US
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/363,243
CURRENT FILING DATE: 1999-07-28
NUMBER OF SEQ ID NOS: 16
                                                                                                                                                                                                                                                                     FEATURE:
OTHER INFORMATION: 1-aminocyclopropane-1-carboxylic
OTHER INFORMATION: synthase (ACS) LE-ACS7 gene
NAME/KEY: exon
LOCATION: (2464)...(2742)
                                                                                                                                                      LOCATION: (300 NAME/KEY: exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORGANISM: Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TYPE: DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LENGTH: 4459
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1054
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       815
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             874
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 818
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      934
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  994
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      703
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        755
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            938
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          759
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PatentIn Ver. 2.1
                                                                                                                 (3103)..(4066)
CDS
                                                                                                                                                                        (3007)..(3102)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TATTTAAAGAGTTTAATTTTATAACAATTA-AAAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAGGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATTAAATAAGTTTGAATTTAAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTG 877
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TCAACCTAAATTTAATTGAGTGAGGTTTAGTTAGTAATGAGTGGGTAGTGGATTGGTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATAATTAAGATGAA----CATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTA 758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TGAATATATTATTTTAAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGA 702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TCCGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TCCCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGA---ATGAAGGGTAATTTTGTACCATTTTCAATACTTTAAGGGTATTTTAGGCCCCTTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGATGGATGGAGGATAATTTTGTATCATTTCTAATACTTTAAAAGATATTTTTAGGTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GATGACAAGGGTATTTTGTAGCCAATAGGTGGATGAAAAAGACATTTTGGAGTCAATAGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ТАЛАТТАТАТСЛАТАЛGТТАЛА-ТТАТАЛСЛАЛТАТТТGAGCGCCATGTATTTTAЛАЛАЛ 817
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CTT-----TTTTAAATATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACT
 Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               693
                     3.6%;
                                                                                               2846..3006,
Score 271.6; DB 3;
Pred. No. 1.8e-40;
0; Mismatches 389;
                                                                                                 3103..4066)
                                     u
•
                                       Length 4459;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 acid (ACC)
   Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        699
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       937
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                935
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  756
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      875
   7;
```

```
1114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1234
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1294
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1474
   869
                                998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1714 TIGATTAAACTTATGATTGAATAAATTAAAAGCGGGCACTAAATATGTAACAACTTATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            643
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         244
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      125
                                                                                       TGATGGATGGAGGATAATTTTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTTAGGTCATTT
                                                                                                                                                              GATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TCAACCTAAATTTAATTGAGTGAGGTTTAGTTAGTAATGAGTGGGTAGTGGATTGGTTTA
                                                               TGA---ATGAAGGGTAATTTTGTACCATTTTCAATACTTTAAGGGTATTTTAGGCCCTTG
                                                                                                                                       ĠATĠACAĀĠĠĠŦATTTTGTĀĠĊĊĀĀTĀĠĠŦĠĠĀŤĠĀĀĀĀĀĞĀCĀŤŤŤŤĠĠĀĠŦĊĀĀŤĀĠĠ
                                                                                                                                                                                                              TATTTAAAGAGTTTAATTTATAACAATTA-AAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAGGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAAATTATATAAATAAATTAAATTTATAATAATAGTTGAACGCCCAGTATTTAAAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATAATTAAGATGAA----CATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TGAATATTATTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGA
                                  TCCCTT 1003
                                                                                                                                                                                                                                              TATTAAATAAGTTTGAAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAPATTATATCAATAAGTTAAA-TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTCTCAATTATGTGATGTTACTTCATAGGTAACTTTTTTTCAAAATAATATATTAAAGGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CTACATAAAATCACCGATAAACTTAAAAGTCTGACTATGTTCATCTTAATTATTCTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GCTACTGCCAATTAAGTGTTCTTAAAAAAATATAAAAGTAAAATTATCATACATTCAAGTGG 1235
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TACTACCCACGCATTACTAATTAAATCCCTCTAAATGAACCCGTCACATTATTAATGCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAA------ATTCTACTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GTTTAAAATTGACCACTTATTTAACGATTTTATATTTAAACTATTTAAAATATTTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTTAAAA 303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTCAAAATACCTTTCTCATCCATCTATTGGGTCCAAAATACCTTTGTCATCCACCTTTTG 1475
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AATTTATTTTAAGCAAAGTATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATCCACCTATTGGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATATAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGAT 124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                693
                                                                                                     997
                                                                                                                                                                                                                                                                                      875
                                                                699
                                                                                                                                                                           937
                                                                                                                                                                                                                816
                                                                                                                                                                                                                                                  877
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         817
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           935
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             642
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1295
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1415
                                                                                                                                       756
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 468
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     408
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1355
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1655
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             64
```

Ś 뫄 Ś 밁 8 B S В Ş 망 5 밁 Ś 밁 S 밁 ð

В

```
Sequence 1, Application US/09363243
; Sequence 1, Application US/09363243
; CENERAL INFORMATION:
; APPLICANT: Octiker, Juerg H.
; APPLICANT: Octiker, Juerg H.
; APPLICANT: Yin, Win Kin
; APPLICANT: Yin, Win Kin
; APPLICANT: The Regents of the University of California
; TITLE OF INVENTION: Transiently Activated Stress-Inducible Plant Promoters
; FILE REFERENCE: 023070-097000US
; FULE REFERENCE: 023070-097000US
; CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/363,243
; CURRENT FILING DATE: 1999-07-28
; NUMBER OF SEQ ID NOS: 16
; SOFTWARE: Patentin Ver. 2.1
; SEQ ID NO 1
; LENGTH: 2466
; TYPE: DNA
; ORGANISM: Lycopersicon esculentum
; FEATURE:
; CURRENT THORMATION: 1-sminoruplers activities activities.
                             Ś
                                                                        밁
                                                                                                  Ş
                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                             á
                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                       맑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           멼
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             US-09-363-243-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULT 6
US-09-363-243-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Query Match
Best Local Similarity
Matches 603; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OTHER INFORMATION: 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC)
OTHER INFORMATION: synthase (ACS) LE-ACS7 promoter from tomato
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1083
                                                                                                                                                                                                                    1143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                442
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                784
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   143 ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGGTACAAAACTACCATCCGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 724 ATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATTCACCTATTGACTCCAAAATGTCTTTTTCAT
ATATTTTTAAGAACACTTAATTGGCAGTAGCTTGCATTAATAATGTGACGGGTTCATTT 1322
                                                                                                      TTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACAT-----
                                                                                                                                         GACTTTTAAGTTTATCGGTGATTTTTATGTAGCCACTTGAATGTATGATAATTTACTTTT
                                                                                                                                                                TATTTATGATT-----TGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTAAAAAAA 665
                                                                                                                                                                                                              TTACCTATGAAGTAACATCACATAATTGAGACGTAAGAATAATTAAGATGAACATAGTCA
                                                                                                                                                                                                                                              GTA---AAGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATAATTATATAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAATTTTATAATATTATGATTTATTTTAAAAACCTTTAATATATTATTTTTGAAAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GGACACTTTCAATA-----GTATTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATG 555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        САТТАРАТСССАСССАРАТТСТАСТАТСАВАРАТТСТРАТОСТАВАРСТАСТАВАРАСВАВСВ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTAATAT-AATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCAACCAACTAACCAACTCATTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CCACCTATTGACTCCAAAATAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTA 262
                    AAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGA 501
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CCACCTATTGGCTACAAAATACCCTTGTCATCAACCTTTGGGTTCAAAATTGACCA-TTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAATTATAAATTTÄÄTTTÄTTÄTÄTÄÄÄÄTTTÄTÄÄÄÄCCÄÄTCCÄCTÄCCCÄCTCÄTTÄCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTTAATTGTTATAAAATTAAACTCTTTAAATATTTTTTTAAATACTGGGCGTTCAACTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3.6%;
ilarity 59.9%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0; Mismatches 372;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 268; DB 3;
Pred. No. 6.9e-40;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length 2466;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            from tomato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      32;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gaps
                                 776
                                                                                                                                         1262
                                                                                                                                                                                                                                                  612
                                                                                                                                                                                                              1202
                                                                                                        719
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               441
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  962
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       902
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           322
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            842
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 783
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8
```

```
RESULT 7
US-09-363-243-2
                                                                                                                                                                                     ; LOCATION: (3103)...(4066)
; NAME/KEY: CDS
; LOCATION: join(2464..2742,
US-09-363-243-2
                                                                                                                    Query Match
Best Local Similarity
Matches 603; Conserva
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sequence 2, Application US/09363243
Patent No. 6414221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOPTWARE: PatentIn Ver. 2.1
SEQ ID NO 2
LENGTH: 4459
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APPLICANT: Octiker, Juerg H.
APPLICANT: Shiu, Oi Yin
APPLICANT: Yang, Shang Fa
APPLICANT: Yip, Win Kin
APPLICANT: The Regents of the University of California
APPLICANT: The Regents Opponous
FILE REFERENCE: 023070-097000US
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/363,243
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/363,243
CURRENT APPLICATION 1999-07-28
MUMBER OF SEQ ID NOS: 16
                                                                                                                                                                                                                                                    NAME/KEY: intron
NAME/KEY: (3007)..(3102)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FEATURE:
OTHER INFORMATION: 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid
OTHER INFORMATION: synthase (ACS) LE-ACS7 gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NAME/KEY: exon
LOCATION: (2464)..(2742)
NAME/KEY: intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TYPE: DNA ORGANISM: Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LOCATION: (2743)..(2845)
NAME/KEY: exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1503
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1443
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      837
                    203
                                                    724
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       777
CCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTA 262
                                                    ATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATTCACCTATTGACTCCAAAATGTCTTTTTCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTTATAAATTATTTTAAAAAATAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAATTTGAAGCGGGTTGAATTGTGCTTCTTTTAGTTTATAAGTTGTTACATATTTAGTGC 1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACCCAATAGATGGATGAGAAAGGTATTTTGAAGCCAATA---GGTGGATGAAGGGTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAAATTATAACAAATAGTTGAGCACCAGGTATTTTAAAAAATATTTAAATAGTTTAAATA 1442
                                                                              ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGGTACAAAACTACCATCCGT 202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAAAATCGTTAAATAAGTGGTCAATTTTAAACCAAAAGGTGGATGACAAAGGTATTTTGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CCGCTTTTAATTTATTCAATCATAAGTTTAATCAACTGAACTTAAAT 1726
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCAT--TTTCCCTTCTTTAGTTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAG 896
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATTTAAATAAGTTTGAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAA:(TATTTTTTAT
                                                                                                                    3.6%;
llarity 59.9%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                    2846..3006, 3103..4066)
                                                                                                                    <u>,</u>
                                                                                                                   Score 268; DB 3; Length 4459; Pred. No. 8.1e-40; 0; Mismatches 372; Indels 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (ACC)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1121
                                                                                                                   32,
                                                                                                                   Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       836
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1502
                                                    783
                                                                                                                   8
                                                                                            RESULT 8
US-08-463-213-1
; Sequence 1, Application US/08463213
; Patent No. 5759829
; Patent No. 5759829
                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         片
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: SHEWMAN
APPLICANT: KRIDL,
APPLICANT: SHEWMAKER, CAPPLICANT: KRIDL, J.
APPLICANT: HIATT, W.
APPLICANT: KNAUF, V.
APPLICANT: KNAUF, V.
                                                                                                                                                                                                                                                                       1620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1503
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1443
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1083
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           837
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            666
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 556
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    442
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        784
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GTA---AAGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATAATTATATAAA 612
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GGACACTTTCAATA-----GTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATG 555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTTAT 1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAAATCGTTAAATAAGTGGTCAATTTTAAACCAAAAGGTGGATGACAAAGGTATTTTGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAAATTATAACAAATAGTTGAGCACCAGGTATTTTAAAAAATATTTAAATAGTTTAAATA 1442
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATATTTTTTAAGAACACTTAATTGGCAGTAGCTTGCATTAATAATGTGACGGGTTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACAT-----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GACTTTTAAGTTTATCGGTGATTTTTATGTAGCCACTTGAATGTATGATAATTTACTTTT 126;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TATTATGATT----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTACCTATGAAGTAACATCACATAATTGAGACGTAAGAATAATTAAGATGAACATAGTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CATTAAATCCCACCCAAATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAAACACTACTAAAACAAGACG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAATTATAAATTTATATATATATATATATATAAACCAATCCACTCACTCACTCACTCACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TITAATTGTTATAAAATTAAACTCTTTAAATATTTTTTTAAATACTGGGCGTTCAACTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CCACCTATTGGCTACAAAATACCCTTGTCATCAACCTTTGGGTTCAAAATTGACCA-TTT
                                                                                                                                                                                                                                      TTTATAAATTTTTAAAAAATAAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                       TAATTTGAAGCGGGTTGAATTGTGCTTCTTTTAGTTTATAAGTTGTTACATATTTAGTGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TIGIATCATITCTAATACTITAAAGATATTTTAGGTCAT--TTTCCCTTCTTTAGTTTAT 1014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACCCAATAGATGGATGAGAAAGGTATTTTGAAGCCAATA---GGTGGATGAAGGGTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATT 836
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CCGCTTTTAATTTATTCAATCATAAGTTTAATCAACTGAACTTAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANTI-SENSE REGULATION OF GENE
                                                                   G
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -TGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTTTTTTAAAAAAA 665
                                                                                                                                                                                                                                       1121
                                                                                                                                                                                                                                                                       1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           956
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1322
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       902
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             896
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                719
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    501
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          842
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    441
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     962
```

음 & 밁 **& B 8**

문 S

유정

밁

ঠ 밁 S

```
RESULT 9
5453566-1
;Patent No. 5453566;
APPLICANT: SHEWMAKER, CHRISTINE K.;KRIDL, JEAN C.;HIATT,
WILLIAM R.;KNAUF, VIC;
TITLE OF INVENTION: ANTISENSE REGULATION OF GENE EXPRESSION
                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                              á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 US-08-463-213-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Matches 134;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TELEPHONE: (916) 753-631
TELEFAX: (916) 753-1510
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 1
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APPLICATION NUMBER: 07/750,505

PRIOR APPLICATION DATA:

APPLICATION UDMBER: 07/240,408

PRIOR APPLICATION UNMBER: 07/240,408

PRIOR APPLICATION NUMBER: 06/920,574

PRILLING DATE: 30-AUG-88

PRIOR APPLICATION NUMBER: 06/920,574

PRILLING DATE: 17-OCT-86

PRIOR APPLICATION UNMBER: 06/845,676

PRIOR APPLICATION UNMBER: 06/845,676

APPLICATION NUMBER: 31,845

NAME: Elizabeth Lassen

REGISTRATION NUMBER: 31,719

NAME: CARI J. Schwedler

PREGISTRATION JATHEREP 32,004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NAME: CAIL
REGISTRATION NUMBER: 36,924
REFERENCE/DOCKET NUMBER: CGN
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
1016) 753-6313
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TOPOLOGY: linear MOLECULE TYPE: cDNA to mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   COMPUTER: Apple Macintosh
OPERATING SYSTEM: Macintosh 7.1
SOFTWARE: Microsoft Word 5.1 (a)
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/463,21
FILING DATE: 5-UNE-95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CLASSIFICATION: 800 PRIOR APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                COMPUTER READABLE FORM: MEDIUM TYPE: Diskett
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CORRESPONDENCE ADDRESS:
ADDRESSEE: Calgene, Inc.
STREET: 1920 Fifth Street
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TITLE OF INVENTION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: double
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              STATE: C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LENGTH:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COUNTRY: U
                                                                                                                                                                                                                                               2476 CCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCT 2535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2416 GCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT 2475
                                                                                                                                                                                                                                                                                            76 GCATTIGAGCAAGCATGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT
                                                                                                                                                                               ATTTCAGTAAAGGTT 2550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CA
USA
                                                                                                                                                      ATTTCAGTAAAGATT 210
                                                                                                                                                                                                                          CCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                219 base pairs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diskette, 3.50 inch,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EXPRESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           US/08/463,213
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 133.4; DB 1;
Pred. No. 1.7e-15;
0; Mismatches 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CGNE 26-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               IN PLANT CELLS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.0 MB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 219;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gaps
                                                                                                                                                                                                                          195
                                                                                                                                                                                                                                                                                              135
```

0;

```
밁
Ś
                                                            Ś
                                                                                              밁
                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                        5453566-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULT 10
5453566-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ; Patent No. 545; APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ş
                                                                                                                                                                                                                                   FILING DATE:
SEQ ID NO:1:
LENGTH: 219
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; WILLIAM R.; KNAUF, VIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IN PLANT/CELLS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5453566-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;IN PLANT/CELLS
; NUMBER OF SEQUENCES: 2
; CURRENT APPLICATION DATA:
; APPLICATION NUMBER: US/07/750,505
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SEQ ID NO:1:
                                                                                                                                                     Query Match 1.8%;
Best Local Similarity 99.3%;
Matches 134; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APPLICATION NUMBER: US/07/
FILING DATE: 27-AUG-1991
PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: 240,408
FILING DATE: 30-AUG-1988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NUMBER OF SEQUENCES: 2
CURRENT APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FILING DATE: 27-AUG-1991 PRIOR APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPLICATION NUMBER: 920,574
FILING DATE: 17-OCT-1986
                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPLICATION NUMBER: 845,676
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        APPLICATION NUMBER: 240,408
FILING DATE: 30-AUG-1988
APPLICATION NUMBER: 920,574
FILING DATE: 17-OCT-1986
APPLICATION NUMBER: 845,676
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LENGTH: 219
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FILING DATE: 28-MAR-1986
                                                                                                              2416 GCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT
                                                                 2476
2536 ATTTCAGTAAAGGTT 2550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2536 ATTTCAGTAAAGGTT 2550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2416
                                  136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                196
                                                                                               76
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     134;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    76 GCATTTGAGCAAGCATGGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5453566
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Similarity
                                                                                       GCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT
                                                             CCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCT 2535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTT 2475
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATTTCAGTAAAGATT 210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CCTAAAAAACAAGAATTATCTTCTAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SHEWMAKER, CHRISTINE K.; KRIDL, JEAN C.; HIATT,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                    28-MAR-1986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.8%; Score 133.4; DB 6
99.3%; Pred. No. 1.7e-15;
ative 0; Mismatches 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          us/07/750,505
                                                                                                                                                       Score 133.4; DB 6;
Pred. No. 1.7e-15;
0; Mismatches 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DB 6;
                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                    Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Indels
                                                                                                                                                                                    219;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               219;
                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0;
                                                                                                                                                     Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gaps
                                                            2535
                                                                                                                        2475
                                                                                           135
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         195
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     135
                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
```

196

ATTTCAGTAAAGATT

```
GENERAL INFORMATION:

APPLICANT: VENTER, J. Craig et al.

APPLICANT: VENTER, J. Craig et al.

TITLE OF INVENTION: POLYMORPHISMS IN KNOWN GENES ASSOCIATED

TITLE OF INVENTION: WITH HUMAN DISEASE, METHODS OF DETECTION AND USES

FILE REFERENCE: CL001307

CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/949,016

CURRENT FILING DATE: 2000-04-14

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/241,755

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/237,768

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/237,768

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR FILING DATE: 2000-09-08

NUMBER OF SEQ ID NOS: 207012

SOPTWARE: FASESEQ for Windows Version 4.0

1500 10 14164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ; LENGTH: 18773
; TYPE: DNA
; ORGANISM: Human
US-09-949-016-14164
ફ
                             吊
                                                    ঠ
                                                                                           밁
                                                                                                                    ş
                                                                                                                                                      В
                                                                                                                                                                               ঠ
                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  US-09-949-016-14164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matches 579; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match 1.7%;
Best Local Similarity 46.6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sequence 14164, A Patent No. 681233
                                                                                                                                                                                                                                                                                  17456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               596 AAATATAATTATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATT 655
                                                                                                                                                                                                                                                                                  CAAAAAATTGAGACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTC 1305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTTGAAGCCA-----ATATGTGATGGATGG 947
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTAAAAAATATTAAANAAGTTTGAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTTAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGA 715
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ТТААТТТТТААААТТАССААСАТАТАААТАААТТА-АТАТТТААСАААGAATTGTAAC 1185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTA 895
                                                           AGGATAATTTTGTATCATTTCTA-ATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTT 1006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Application US/09949016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0; Mismatches 647; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Score 123.8; DB 4;
Pred. No. 3.2e-13;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 18773
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    USES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    THEREOF
                                                                                                                                                                                                                     17579
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17395
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ភ
```

```
FILE REFERENCE: CL001307

CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/949,016

CURRENT FILING DATE: 2000-04-14

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/241,755

PRIOR FILING DATE: 2000-10-20

PRIOR FILING DATE: 2000-10-03

PRIOR FILING DATE: 2000-10-03

PRIOR FILING DATE: 2000-10-03

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR FILING DATE: 2000-09-08

NUMBER OF SEQ ID NOS: 207012

SOPTWARE: FASESEQ for Windows Version 4.0

SEQ ID NO 14164

LENGTH: 18773
문
                             Ş
                                                                                                                              ; TYPE: DNA
; ORGANISM: Human
US-09-949-016-14164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 12
US-09-949-016-14164/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          멼
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GENERAL INFORMATION:
                                                                Matches
                                                                                             Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Patent No. 6812339
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 14164, Application US/09949016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APPLICANT: VENTER, J. Craig et al.
TITLE OF INVENTION: WITH HUMAN DISEASE, METHODS OF DETECTION AND USES THEREOF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18235
 18055
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1546
                                                                                Similarity
                      TAAATATCTCTCATCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTC 1365
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCT 1719
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AACAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAA 1659
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATG-----ATAATATTCTTG 1599
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TATAATATATATATATATATATATATATATATATACATTACATATATATATATATATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TCCAAAGGAATAGTATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAACTTTCAACTTGTA 1545
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AATAATCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTA 1485
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATATATTTATATAGAATATTATATATATATATATATATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAAT 1779
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.5%;
ilarity 46.9%;
Conservative
                                                               0;
                                                             Score 113.8; DB 4;
Pred. No. 2.2e-11;
0; Mismatches 584;
                                                                                             Length 18773;
                                                               11;
                                                             Gaps
 18129
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18054
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17934
                                                               5
```

```
17648
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17588
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17409
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17768
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1235 ААGAAATACGACAAAAAATTGAGACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1055
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               996
                            AAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAA 1687
                                                                          AAATAAAGAAATCTGGCATGTTGGGAACAAGATTTACAA 17071
                                                                                                            ATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCA
                                                                                                                                                    TT-----CAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATG
                                                                                                                                                                                                                              TATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTTGCTTCATCAAT 1534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           АТАЛАЛАЛАЛАТААТААТСТТТТСАЛТАGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATA 1474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTGACCAACTCAAACCCCTTAAAATCTATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATC 1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATA 1354
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTTGAAGCCAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAATATATATATATATAAAATATATAATATATATATAATAGTATATAAATTTCATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATATATATATATAAAATATATTATATTA-TATATAAAATATATATATATATATTAATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTTCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGT-TAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTC 1054
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGTGATGGATGGAGGATAATTTTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCAT 995
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CGAGGAATAATTAAGATGA-ACATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTAT 755
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AAAACTTGAATATTATTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATAAATTATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            875
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17649
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17949
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           696
```

정 유

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

밁

Ś 밁 δ 뭐 Ś 밁 8 뭐 δ 밁 8 밁 Ś 밁 S 밁 ঠ 문 ঠ 밁 Ś

J

```
밁
                                                                                                                                                  Ş
 á
                                                                       S
                                                                                                             뭐
                                                                                                                                                                                        문
                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    US-08-487-826B-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 US-08-487-826B-13/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULT 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sequence 13, App11
Patent No. 5993827
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Matches 1679;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COMPUTER: IBM PC COmpatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/487,826B
FILING DATE: 10-SEP-193
CLASSIFICATION: 435
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
NAME: IBTAELSEN, Ned
REGISTRATION NUMBER: 29.655
REFERENCE/DOCKET NUMBER: NIH121.001CP1
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TELEPHONE: (619) 235-8550
TELEFAX: (619) 235-0176
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 13:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MOLECULE TYPE:
HYPOTHETICAL: N
ANTI-SENSE: NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPLICANT: Chitnis, Chetan
APPLICANT: Miller, Louis H.
APPLICANT: Miller, Louis H.
APPLICANT: Peterson, David S.
APPLICANT: Su, Xin-zhaun
APPLICANT: Wellems, Thomas E.
APPLICANT: Wellems, Thomas E.
TITLE OF INVENTION: BINDING DOMAINS FROM PLASMODIUM VIVAX
TITLE OF INVENTION: AND PLASMODIUM FALCIPARUM ERYTHROCYTE BINDING PROTEINS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COMPUTER READABLE FORM: MEDIUM TYPE: Floppy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NUMBER OF SEQUENCES: 4
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: sing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ADDRESSEE: Knobbe Martens Olson & Bear
STREET: 620 Newport Center Drive 16th
CITY: Newport Beach
STATE: California
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TOPOLOGY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COUNTRY: US
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LENGTH: 19124 base pairs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             446
                                                                           388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               148 AAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  92660
                                                                                                             ATAAATTTAAATATTCTAACAAAAAAAAAATATAATCAGAAATATTATATTTTATGTATT
                                                                                                                                                                                        CAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGCGTTCAAATATTTAAT 327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TATTGACTCCAAAATAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAA 267
TGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGAC
                                                                     ATCCCACCCAAATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAG--ACGAAAT
                                                                                                                                                  ATAATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCAACCAACTACCAACTCATTAATCATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                   Application US/08487826B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sim, Kim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Floppy disk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.5%; Score 113.6; DB 2;
42.7%; Pred. No. 2.4e-11;
ative 0; Mismatches 2164;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Floor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     #1.25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Length 19124;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        87;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                       6884
                                                                           445
                                                                                                                                                  387
                                                                                                                                                                                                                                                                   7064
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 207
   505
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18;
```

	6883 CCTTTATTTATCTATTTAATATATATATATATTATTTTTT
Qy 1997 TRATGARGATTIAGTCCTCGAAAAGAAATGATATTTCACTTATATAACATTCA 2056 111	5828 ATATGTACAAAAAAAAAAAAAAACTATAACCCTTAACTGTAATGCATATCTTTA 1577 ACCAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTCCAAGCTTATCTTC 5768 ACCAGACATATACACAAATAAATAATATATATATTTGAACAAGCTATCAAATATATT 1637 TTATTTGAGCAAAAAAATAAATATAAATATATATATATGAACAAGCAAAAAAAA

```
3833
                                                                                                                                                                                                                                                                               3891
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4071
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4131
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3071
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4371
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4491
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2831
                                          TGTTACCCTTTTTTTCTTCATGCAGCCATGCAGGGATGCACCCAACGGTACGTTAATTGCA 3730
                                                                                                                                                                                                                                                                             ACAAATAAAATAAAATACATTATCATGTAAATTACTTTTTCAAATTTCTT--ATTTTT
TCTTCAATAGGTTATTATTATAATCATCACTAATATGCATCTAATAATAATAATTATTAT
                                                                                                                                     CGACCAATATTAGTTTATGTAATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTGTACTGATCAT
                                                                                                                                                                                  TTCTAAAGATATTATATATTTGAAGGAGGTGTCACAAATGCATCACATTTTTAGAGATTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GGTAATTTTATAACCTTGCTTATAAGTTTTACGCTATGTTGCTCGAATTCTTTAAACTTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AAATATTCAGATTCTAATGAGGAAATATATATTTGTATAATGGAAAGCTAATGGTGCCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AGATAGAAGGCTTTGGATTGCTTTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGTTGGAGGAGGAGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAAATTACTAATGCAGATTTTTGGATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTTCAGACTACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTTATTTATAATAAAAAGGAACCAGTTGTTACTATATTGTAATAGGTTCTTAAGATGAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GTAATCAAAGTAAACGAAATAACAATAGGAATAATACTCATAAATGAAAATTTAGTGGCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAAACATTTATAATCAATATTAAAAAAAGCCTTTAACAACTATCCTTTTACACATTCTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GAAAGAAATGTTATATGATGAAAATATGAAGAAAAACATATCAATATTAAAAATAATAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATTTTTTAATTACAATTATGCAAAGTTGTATGTTAAGATATCTATTATATATCTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGGATATAAAAAATAGTGTGTAAGCAACAGTTATCCCTACAAAAACTTTTGTGGGGTAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAAAAGGATATTATATGTAAGAAAACAGCACTACACATATCTAATAAAGTCTCATAAA 3010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAAAAAGAAAAATATGAGAAATAAATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TAAATTATGAATGCAACATGTTTGTATAAGTTACAACTATTTCACCAATTATACTATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TACTAAAAAACAATTATATTAATATATATATTACGATACATAAACAATATTACATAATCTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACATATATATATGTTGATTATAATTTATTCTATCGTATAAAATTAAAATTTATTATAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TTATTGTGACATTTATGCTTAATTTTTTATAATATTATTATAATATTTCTTATTATATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ATATACTCCATGCATATTTCATATTATAATAAATAAGTAAAAAATTATTCTTAAAATACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTGATGCTAATTCTATTTTTT----TTTTGTAGAGTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAATGTTATGTTAGCTATGAGCAACTTAGCTA 2715
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TTTAAATATATATATAAATTAATATTAGAAATATCTTAATTATATTAGACACAAATAA
                                                                                        3714
                                                                                                                                     3670
                                                                                                                                                                                  3774
                                                                                                                                                                                                                               3610
                                                                                                                                                                                                                                                                             3834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3892
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4072
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4252
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3130
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4372
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4552
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4132
```

유 성

음 성 음 성

8 8 8 8 8 8

```
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/949,016
CURRENT FILING DATE: 2000-04-14
PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/241,755
PRIOR FILING DATE: 2000-10-20
PRIOR FILING DATE: 2000-10-20
PRIOR FILING DATE: 2000-10-03
PRIOR FILING DATE: 2000-09-08
NUMBER OF SEQ ID NOS: 207012
SOPTWARE: FASESEQ for Windows Version 4.0
SEQ ID NO 17145
LENGTH: 30820
 밁
                            5
                                                                       문
                                                                                                        S
                                                                                                                                                片
                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ; ORGANISM: Human
US-09-949-016-17145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 14
US-09-949-016-17145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
Best Local Similarity
Matches 473; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sequence 17145, Application Patent No. 6812339
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APPLICANT: VENTER, J. Craig et al.
TITLE OF INVENTION: POLYMORPHISMS IN KNOWN GENES
TITLE OF INVENTION: WITH HUMAN DISEASE, METHODS
FILE REFERENCE: CL001307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TYPE: DNA
                                                                         5953
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3731 TTTGATTTGATAAAAAAAAAGCCTAAAATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAA
                                    451
                                GAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATA 330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAA
CCACCCAAATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTC
                                                                                                                                                ATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCAACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GTTACTGAGTAAGTAATTGCACTGTGTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATACCTCTTCAAGTAGAATCGATTTGTACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TATAAATTGCAATTTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAATATTAGTTAAAGTTCTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GATATAAAAGTGTTTAGTTGAAACAAAAATTTAGATATTCAAAAACTATTTGAAAATTAC 3910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CTACGATAACGTAATATTAAATAATTACCATAACCAAAACTATAACCAATATCGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GATTTGATTCTAAAAATAAAATCATGACAAACAATAGTAGACGGAGAAAGTATATAACA 4030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TCGTÄTATCTÄTTCCTTTAATAATTTTÄTÄTATIGCÄÄTTTTTTCTTCATTTTTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GATCATAGCATATTAAATGAAAAATTCACAATACTTTAAATTACCGCTAATAGCTCGACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAATTCTTAACTTTGGGCAGGACCTATTACCCCCTTGCACTATTTAATAGTGTATTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.5%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       US/09949016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Score 109.2; DB 4;
Pred. No. 1.7e-10;
0; Mismatches 543;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ASSOCIATED
OF DETECTION AND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Length 30820
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              USES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THEREOR
 6072
                                                                                                                                                  5952
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3354
                                    510
                                                                                                             450
                                                                                                                                                                                     390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3594
```

```
Sequence 17067, Application US/09949016

Patent No. 6812339

GENERAL INFORMATION:

APPLICANT: VENTER, J. Craig et al.

TITLE OF INVENTION: POLYMORPHISMS IN KNOWN GENES ASSOCIATED

TITLE OF INVENTION: WITH HUMAN DISEASE, METHODS OF DETECTION AND USES THER

FILE REPERENCE: CL001307

CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/949,016

CURRENT PILING DATE: 2000-04-14

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/241,755

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/237,768

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/237,768

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR APPLICATION NUMBER: 60/231,498

PRIOR FILING DATE: 2000-09-08

NUMBER OF SEQ ID NOS: 207012

SOPTWARE: FastSEQ for Windows Version 4.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 15
US-09-949-016-17067
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       751
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATAATATATACTATATATATATAGTATATATATACTATATTATATAGTATAATATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAATATGTGATGGATGGAGGAT----AATTTTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CAATAGTATTTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CCATTTAACTTTGATTGTAATTTTTTAAAATTTACCAACATATAAATTAAAATTAATA 1166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTTGAACCC 870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATATTATATAAATATATATATATATATATATATATAAATTTACATGTGTTAAAAATA 6788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATATATTATATATATATATATATTTTATATATATTA-TTATAAATATATATATTTTATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATATAATTATAAATATTTTTATGATTTGTTTTA 630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTTATTTATAAATTATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                         Application US/09949016
                                                                                                                                                                                                 THEREOF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              , 1106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6728
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6309
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6669
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6429
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6369
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6189
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ; SEQ ID NO 17067
; LENGTH: 95255
; TYPE: DNA
; ORGANISM: Human
; FEATURE:
; NAME/KEY: misc feature
; LOCATION: (1)...(95255)
; OTHER INFORMATION: n = A,
US-09-949-016-17067
                                                                                                                                                                                                              문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
     밁
                           δ
                                                                      밁
                                                                                                     S
                                                                                                                                             맑
                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Best Local Similarity Matches 756; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                      42549
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                42249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42193
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            42489
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  42429
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          42133
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42013
                                                                                                                                                                                1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   782
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 602
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               302 AAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATTTAATTTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCAA 361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAA----AGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGA 897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTATAAATTATATCAATAAGTTAAAT 781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATATAGAATTATAATTCTATATCATATACAAAATATAACATAGAATTATAATTCTATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAATTACCAACATATAAATAAATTAATATTTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTT 1197
                                                                         CAAAATGTAATATAACAGAATTGTATATTATATACAAAATATAACAGAATTATATATTAT 4278
                                                                                                         CTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTTT 1077
                                                                                                                                                                                                                                                     TGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGA 1017
                                                                                                                                                                                                                                                                                      TACAAAATATAATAACAGGAATTATATATATATACAAAATATAATAATAACAGAATTA 42608
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAA 841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ATTATATATTTAATTATTAATATATATATATA----TATTTATATATATATATATATATATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATTAGATACAAAATATAATATAGAATTATATATTAGATACAAAATATAATATAATATAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTCAAGCATGAATTTGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CATATACAAAATATAACATAGAATTATATATTAGATACAAAATATAATATAGAATTATAT 42132
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAG 481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AATTATATAATTATATATAATTAAATTATATATAATTCTATATATATATACAAAATAT
                                                                                                                                                                                                                   TATATTATATACAAAATATAACAATTATATATATATACAAAATATAACAATGGTATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.4%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A, T, C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Score 107.8; DB 4;
Pred. No. 4.2e-10;
0; Mismatches 992;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  95255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        42428
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42248
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42072
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         42012
                                                                                                                                                                                                                   42668
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            42548
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          42192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4
```

음 중 음 중

8 8 8 8

음 중 음

S 밁 र् 밁 ð

음 & 문 হ 문 श्च F ঠ 음 중

```
43685 TATATATAATAATAATTATAA 43705
                                                                                                                                                                                                           43505 TATAGAATTGTATATTGTATACAAAGTATGATATAATATAGAATTGTATATTATTATAA 43564
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   43325 ACAAAATATGATATAACAGAGAATTGTATATATATACAAAATATAACAGAATTGTATAT 43384
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          43265 AATATAACAGGAATTGTATATTATATACAAATATGATATAACAGAATTGTATATATGT 43324
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              43205 AATATAACAGAATTGTATATTATATACAAAATATATAACAGAATTGTATATTATATACAA 43264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     43029 ATATATTAATATATAATAATTATTAATATATATATGTAATTATATATATATATA----TACA 4308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1198 TAATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGA 1257
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1738 GAAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTG-TGGGGATGAA 1796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1917 CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT 1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1857 AATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG 1916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1678 AGGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATG 1737
                                                    2037 TTTGCTTAATATAACTATCAA 2057
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1558 TTGATGAÇAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATG 1617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1498 GTATTCTCCTTCTCATTATTTTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTA 1557
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1438 CAATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATA 1497
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1318 АТССАЛАСТАЛТАТАЛТАСССАТТАСЛАТТАЛССАТАТТСЯЛССЛАЛСТСЛАЛССССТТАЛА 1377
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1258 GACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAATGTCCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTC 1317
                                                                                                    ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT 2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AATGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTTATAAAGTAGAA 1856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACA 1677
```

Search completed: March 1, 2005, 18:09:43 Job time : 1168 secs

뮍 Ś 밁 δ В Ş 밁 Ś 밁 δ g Ś 밁 Ś 밁 δ 밁 Ş 밁 Ś 밁 Ş 망 δ 밁 S 밁

```
Result
No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Minimum DB seq length: 0
Maximum DB seq length: 200000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Title:
Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Run
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Database
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sequence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OM nucleic - nucleic search, using sw model
    0000
                                                                                        O
                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9
    Pred. No.
score grea
and is der
                                                                                                                                                                                                           2023.6
2023.6
2023.6
2023.6
2020.8
2017.6
   462
459.4
459.4
451.8
331.8
328.8
273.4
271.6
271.6
2015.6
215.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           greater t
s derived
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N_Geneseq_16Dec04:*
1: geneseqn1980s:*
2: geneseqn1990s:*
3: geneseqn2000s:*
4: geneseqn2001s:*
5: geneseqn2001bs:*
6: geneseqn2002bs:*
7: geneseqn2002bs:*
9: geneseqn2003bs:*
10: geneseqn2003ds:*
11: geneseqn2003ds:*
12: geneseqn2004ds:*
13: geneseqn2004ds:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query
Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         is the number of results predicted by chance to have a aster than or equal to the score of the result being printed, rived by analysis of the total score distribution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IDENTITY_NUC
Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pebruary 28, 2005, 19:39:33 ; Search time 3376 Seconds (without alignments)
13073.931 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4390206 seqs, 2959870667 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         US-10-691-374-1
7456
                                                                                                                                                                                                             27.1
27.1
27.1
27.1
27.1
27.1
   aagcttcttaaaaaggcaaa.....accgagtgaaatataaagag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Copyright
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Length
   2207
2207
2207
2207
2207
2207
2207
1636
1636
1637
1637
1637
2207
2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GenCore version 5.1.6 (c) 1993 - 2005 Compus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DB
                                                                                                                                                                                                                            12
                                             AAV27950
AAV356973
AAZ35696
AAH47384
ADO21594
AAN80748
AAAQ38415
AAAQ38415
AAAQ38415
AAAQ38415
AAAQ38415
AAAQ384653
AAAQ384856
AAS20853
AAN804856
AAN804853
AAN804853
AAN804853
AAN804853
AAN804853
AAN804853
             AAN80748
AAV27950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   급
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   summaries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SUMMARIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Compugen Ltd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8780412
                                      Aav27950 Polygalac
Aav36973 Polygalac
Aav36973 Polygalac
Aav36976 Polygalac
Aak47384 Nucleotid
Adc21594 Tomato po
Aan60748 Sequence
Aaq284653 CDNA sequ
Aan91112 Polygalac
Aan604877 Plasmid c
Abz10246 Haematopo
Abz10246 Haematopo
Abz10246 Haematopo
Abz10246 Tomato 1-
Abn84856 Tomato 1-
               Aan80748
Aav27950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Description
Sequence
Polygalac
Polygalac
```

P	동 등	Y P	X P i	Y PR PR	ק ק	꿅	PR	9 PR	PR	PR	PR PR	χŞ	8 X	XX	×	3 ⋈	22	X E	X II I	žΑ				a (a	a	a	ი			O	n	a	a (າດ	Ω	ი	a (ກດ	
Pro	WPI	She	(CALJ	108					•	-		07-	12-1	USS	Lyc	•	Trans	Pol:	25-I 12-I	AAV279	SULT 1 727950 AAV2		44 5	43	4 4	40	9	 8. /	36	ພ ພ 4 ປ	33	ა <u>.</u> 22 ⊢	30	29	27	26	25 4	23	22	
Producing tra	; 1998-296	hewmaker CK,	LJ) CALGENE	1-SEP-1990; 3-AUG-1991; 3-AUG-1993;	1990	1988	1988	1988	1987	1987	1985 1986	JUN-1995;	MAY-1998.	750385-A.	Lycopersicon	-	nsgenic pl it-specifi	Polygalacturona	MAR-2003 OCT-1998	27950;	7950 s		125 125		7	2 6	13		33.		34.	34. 4.	٠.	45.	76.	76.	76.		15.	
ransgeni	5772/2	, Facc		90US 91US 93US	9 9	88	881	98	871	871	851 861	951			escu.		lant; ic exp	onase	(revi		tandard		1.7			•														
nic plant	26.	cciotti	INC.	-0058	-0055	-0026	-0018	0014	-0007	-0005	-0069	-0048			culentum.		tissue ressio	genomic	sed)		; cDNA;		5979 5979	10	528	ט מ	468	٥	21		000	2 4	537	000	5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	82	79	ı ÇT (200	
nt o		D;		2241 2834 5852	80 2	96	36	78	53	36	52	4941					ja,	C DNA	ζ,		220		40	•	w	L	,				ω									
f modified phenotype - is				· · · · ·			: :					•					cific gene expression; olygalacturonase; tomato;	IA.			.07 BP.	ALIGNMENTS	AAS45313 ABK28152	511	9277	1998	060	543	159	312 361	2968_6	949	167	543	882	329	331	100	596 384	
useful fo																	88.						Aas45313 Abk28152	1511	3927	2000	7060	5643	9159	1212 1561	tinu	3949 3949	2467	5643	9882	9329	9331	100	3696 7384	
or																							Chemicall	Signal tr	Oligon	DEPU	Human ang	AmsPV gen	ECORI-Bam	Sequence Ingert fr	tion	Human imm Human imm	Human imm	AmEPV gen	Tomato im	Nucleotid	Nucleotid	Haematopo	Polygalac	ı

899 868 839

```
δ
                                                                            밁
                                                                                                 Ş
                                                                                                                                뮍
                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              뭥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            This is the nucleotide sequence of a tomato polygalacturonase genomic DNA CC clone isolated from a genomic library by screening with polygalacturonase CC cDNA. The polygalacturonase gene promoter is active in at least the CC breaker through red fruit stage in tomato fruit, and can be used in a CC novel method of the invention for producing a plant with an altered CC phenotype. In this method, regulatory regions from genes expressed during a particular developmental stage or in a specific tissue are identified CC count screening. The regulatory regions are manipulated for use with Creign sequences for introduction into plant cells to provide CC transformed plants having a phenotypic property that can be modulated. CC The invention is exemplified with light, seed and fruit-specific CC promoters. Transformation without gall formation of cells which are not CC Agrobacterium hosts, especially cereals and legumes, is achieved.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       expression of heterologous
                              661
                                                                              601
                                                                                                        600
                                                                                                                                  541
                                                                                                                                                        541
                                                                                                                                                                                    481
                                                                                                                                                                                                            481
                                                                                                                                                                                                                                      421
                                                                                                                                                                                                                                                               421
                                                                                                                                                                                                                                                                                          361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2149;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ъ
                    TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA
                                     AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA
                                                                                      ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTA
                                                                                                                                          AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT
                                                                                                                                                                                          GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Similarity
                                                                                                                          GGTTGAĞCCĞCATATTTAĞĞAĞĞACACTTTCAATAĞTATTTTTTTCAAĞCATGAATTTĞA
                                                                                                                                                                                                                               AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                               AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGAGTTTAAAATTGACTACTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2207 BP;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        870 A; 282 C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27.1%;
98.3%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   r caaatatttaataattttaatttatgaatatcatttataaacca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       genes which
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 2023.6; DB 2;
Pred. No. 2.2e-245;
1; Mismatches 25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     270 G; 784
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      are light-inducible.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      T; 0 U; 1 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Length 2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11;
                     720
                                                                        660
                                                                                                                           600
                                                                                                                                                    599
                                                                                                                                                                                                      540
                                                                                                                                                                                                                               480
                                                                                                                                                                                                                                                         480
                                                                                                                                                                                                                                                                                  420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10,
                              밁
                                                     S
                                                                                                      5
                                                                                  밁
                                                                                                                                    В
                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                  1680
                                                                                                          1679
                                                                                                                                                             1619
                                                                                                                                                                                       1560
                                                                                                                                                                                                                                         1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           668
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 719
TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                                         AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA 1798
                                                                                             GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                            ĠĠŦŦĠAŦĀĀĀĀĀTĠĠĠĀŦŦĀĀĀĠŦĠĀŦŦĀĀŦĠŦĀĊŦŦĀĠĊŦŦŦĠĠĀĠĊŦĀĀĠĠĠŦĠĀŦĠĠ
                                                                                                                                                                                TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                               TTTTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                  TTTTCAAGCTTAICTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA 1678
                                                                                                                                                                                               TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                   TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                  TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TCCAAACTAATATAATACCCATTATAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TCCAAACTAATATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA 1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                      aatagacaagtittaaaaaccataccatataacaatatatcatggttatccaaaggaatag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACGOGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTACCAACATATAAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT 1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AATTACCAACATATAAATTAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ĠŦŔŦĊŔŦŦŦĊŦŔŔŦŔĊŦŦŶŔŔĠŔŦŔŦŦŦŦŔĠĠŦĊŔŦŦŦŦĊĊĊŦŦĊŦŦŦŔĠŦŦŦŔŦŔĠŔĊ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CCAATAGGRGGATGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGAAGGATAATTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGCGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAT-AGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AATTATAACAAATATITGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1739
                                                                                                      1738
                                                                                                                                                                                  1619
                                                                                                                                                                                                         1618
                                                                                                                                                                                                                                   1559
                                                                                                                                                                                                                                                             1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1378
                                                                                                                                1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1138
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1019
```

```
RESULT 2
AAV3692
ID AAV37
XX AAV37
XX AAV37
XX AAV37
XX POLY
XX Tran
XX ITYON
XX ITY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      음 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           음 중 음
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    음 성 음
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ð
                                                                                                                                                                           31-JUL-1986;
26-MAY 1987;
28-JUL-1987;
25-JAN-1988;
15-MAR-1988;
29-ARR-1988;
02-NOV-1988;
02-NOV-1988;
21-MAY-1990;
09-JUL-1990;
09-JUL-1990;
14-SEP-1990;
14-SEP-1990;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25-MAR-2003
26-OCT-1998
                            Transformation of plants - with regulatory sequence containing for tissue specific expression of genes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19-MAY-1998.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Transgenic plant; tissue-specific gene expression; profruit-specific expression; tomato; polygalacturonase;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Polygalacturonase genomic DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAV36973;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAV36973
Example 17; Fig 8A-C; 67pp; English
                                                                                                                                            (CALJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17-JAN-1985;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10-AUG-1993;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1917
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1860
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1979
                                                                               1998-311403/27
                                                                                                                                            ) CALGENE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          standard;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTATTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATTTTCTCGTTTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCCTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (revised)
(first en
                                                                                                                                                                         85US-00692605.
86US-00891529.
87US-00054369.
87US-00078538.
88US-00147781.
88US-00148361.
88US-00267685.
90US-00550804.
90US-00550804.
91US-00742834.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             93US-00105852
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DNA;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          promoter;
                                               constructs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                            밁
                                                                                                    S
                                                                                                                                  뮹
                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                               당
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
Best Local Similarity
Matches 2149; Conserv
                                                                             601
                                                                                                                                            541
                                                                                                                                                                           541
                                                                                                                                                                                                             481
                                                                                                                                                                                                                                             481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          181
                                                                                                                                                                                                                                                                           421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         61
```

CC This is the nucleotide sequence of a tomato polygalacturonase genomic DNA CC clone isolated from a genomic library by screening with polygalacturonase CC cDNA. The polygalacturonase gene promoter is active in at least the breaker through red fruit stage in tomato fruit, and can be used in a CC breaker through red fruit stage in tomato fruit, and can be used in a CC novel method of the invention for producing a plant with a regulatable CC phenotype. In this method, regulatory regions from plant genes (and T-DNA CC and Ti or Ri plasmids) are manipulated for use with foreign sequences for introduction into plant cells to provide transformed plants having a CC phenotypic property that can be modulated. The invention is exemplified CC with light, seed and fruit-specific promoters. Also claimed are methods CC contacted the genotype of a plant to impart a desired CC clasue, modifying the genotype of a plant to impart a desired CC characteristic to fruit, modifying transcription in fruit tissue, and CC expressing a heterologous DNA sequence of interest specifically in fruit CC tissue. The method provides transformation without gall formation in CC plants which have historically not been Agrobacterium hosts. (Updated on CC C5-MAR-2003 to correct PR field.)

Sequence 2207 BP; 870 A; 282 C; 270 G; 784 T; 0 U; 1 Other;

ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATATTTAATTTTAATTTTATGAATATCATTTATAAAACCA 360 AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA 718 ATAATTAATATAAATATTTATGATTTGTTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTATTTTTA 659 GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT Conservative 27.1**%**; 98.3**%**; Score 2023.6; DB 2; Length 2207; Pred. No. 2.2e-245; 1; Mismatches 25; Indels 11; Gaps 480 599 540 540 480 420 360 300 300 240 660 240 120 60 5

```
1680
                                                                                                                    1679
                                                                                                                                               1620
                                                                                                                                                                          1619
                                                                                                                                                                                                     1560
                                                                                                                                                                                                                                                         1500
                                                                                                                                                                                                                              1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                779
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          721
TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                          AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                             AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTTGGAATATATTTTTGGGGATGAAAA 1798
                                                                              ĠĠŦŦĠĀŦĀĀĀĀĀŤĠĠĠĀŤŦĀĀĀĠŦĠĀŤŦĀĀŦĠŦĀĢŤŦĀĠĊŦŤŤĠĠĀĠĊŦĀĀĠĠĠŦĠĀŤĠĠ
                                                                                               GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                     TTTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                     TTTTCAAGCTTATCTTACTTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                        TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                           TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                               TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                               TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AATAGACĀAGTTTĀĀĀĀĀĀĊĊĀTĀĊĊĀTĀTĀĀĊĀĀTĀTĀTĊĀTĢĠTTĀTĊĊĀĀĀĠĠĀĀTĀĠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TCCAAACTAATAATAATACCCATTATAACCATATTGACCAACTCAAACCCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a CGGGAGAAGA CAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTACCAACATATAAAATAATAATATTTAACAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tatagiertagitcategaatateatetattatticegiettaaattattittitatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGGTCTTAAATTATTTTTATTTTA 1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ĊĊĀĀTĀĠĠŖĠĠĀTĠĀĠĀĀĠĠĀTĀŦŤŦŦĠĀĀĠĊĊĀĀŦĀŦĠŦĠĀŦĠĠĀŦĠĀĀĠĠĀŦĀĀŦŤŤŤ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAAT AGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 1858
                           1799
                                                                                                       1738
                                                                                                                                                               1678
                                                                               1739
                                                                                                                                     1679
                                                                                                                                                                                           1619
                                                                                                                                                                                                                     1618
                                                                                                                                                                                                                                                 1559
                                                                                                                                                                                                                                                                         1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  898
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       838
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            778
```

```
유
                                       문
                                                           $
                                                                                      В
                                                                                                     Ś
                                                                                                                           Ъ
                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                           Ş
                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                            멍
                       2157
    2155
                                             2096
                                                                  2097
                                                                                       2037
                                                                                                           2037
                                                                                                                                 1979
                                                                                                                                                      1977
                                                                                                                                                                           1920
                                                                                                                                                                                              1917
                                                                                                                                                                                                                    1860
                                                                                                                                                                                                                                                              1800
                                                                                                                                                                                                                                          1859
TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
           TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                            TAATCCAATAAGTGGGCCT
                                                   TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                 TTTGC-TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                             TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                    TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                         ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                      ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                               CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                             TTATTTTCTCGTTTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                          TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                      CTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
 2179
                                       2154
                                                           2156
                                                                                 2095
                                                                                                     2096
                                                                                                                                                                                                                                                      1859
                                                                                                                          2036
                                                                                                                                               2036
                                                                                                                                                                     1978
                                                                                                                                                                                                              1919
                                                                                                                                                                                                                                   1916
```

AAZ35696 standard; DNA; 2207 BP.

31-JAN-2000 (first entry)

Polygalacturonase genomic clone.

RESULT 3
ARAZ35696
ID ARAZ35696
ID ARAZ35696
ARAZ35696
ARAZ35696
ARAZ35696
ARAZ3AX
ARAZ POLY
XX
Brass
KW 1igh
KW soyk
KW soyk
KW soyk
KW soyk
KW soyl
KW soyl Brassica; regulation; development; identification; screening; light promoter; seed promoter; fruit promoter; regulatory region; napin; soybean; rapeseed; cotton; safflower; sunflower; expression; phenotype; modification; ds.

Synthetic

US5981839-A.

09-NOV-1999

07-MAR-1997;

97US-00812665

31-JUL-1986; 26-MAY-1987; 17-JAN-1985, 85US-00692605. 86US-00891529. 87US-00054369. 87US-00078538.

28-JUL-1987; 25-JAN-1988; 15-MAR-1988; 15-MAR-1988; 29-APR-1988; 20-NOV-1988; 21-MAY-1990; 09-JUL-1990; 09-JUL-1990; 14-SEP-1990; 08-AUG-1991; 10-AUG-1993; 07-JUN-1995; 88US-00147781 88US-00168190 88US-00188361 88US-00267865 90US-00526123 90US-00550804 90US-00582241 91US-00742834 93US-00742834 93US-007484941

(CALJ _ CALGENE LLC.

JC, Knauf VC;

2000-012275/01.

Ş 뮍 성 음 성

뭐 Ś

음 상 음 성

유 상 유

중 음 중

음 성

g

밁 Ş 밁 Ś 뫄 Ś 밁 8 밁 5 밁 Ś 片 5

New genetic constructs useful for transforming plants with a DNA sequence

```
Query Match
Best Local S
Matches 2149
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          The present invention describes genetic constructs (I) for transforming plants with a DNA sequence of interest, comprising a promoter from a napin, EA9 or acyl carrier protein gene, a DNA sequence of interest and flanking T-DNA. The constructs can be used for the expression of heterologous genes in plants. They can be used for modifying the phenotype of plants. The DNA sequence of interest may encode an enzyme or may comprise an antisense sequence. The constructs can be used in plants such as soybean, rapeseed, cotton, safflower or sunflower. The present sequence represents the polygalacturonase genomic clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Local Similarity
les 2149; Conserv
                                                                                 661
                                                                                                                                    601
                                                                                                                                                                                          541
                                                                                                                                                                                                                  541
                                                                                                                                                                                                                                                481
                                                                                                                                                                                                                                                                        481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 121
                           721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9; Fig 8; 65pp; English.
                                                                                               AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA
                                                                                                                                                                                                           AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT
                                                                                                                                                                                                                                               GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                             GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATATATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAIAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TANAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2207 BP; 870 A; 282 C; 270 G; 784 T;
                                          TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA
                                                                                                                                                    ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAAATATTTAAAACTTTGAATATATTATTTTTA
                                                                                                                                                                                         AMACACTACTAMAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTA/TTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
 AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATANGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               27.1%; Score 2023.6; DB 3; llarity 98.3%; Pred. No. 2.2e-245; Conservative 1; Mismatches 25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 U; 1 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11;
                                                                                                                                                               659
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         180
                                                                                                                                    660
                                                                                                                                                                                                                     599
                                                                                                                                                                                                                                                540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60
                                                                                                          718
                                                                                                                                                                                          600
                                                                                                                                                                                                                                                                        540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         음 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Вb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           유 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
            S
                                  밁
                                                           δ
                                                                                           밁
                                                                                                               δ
                                                                                                                                          음 성
                                                                                                                                                                                              음 성
                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                        1620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1080
               1859
                                         1800
                                                                                              1740
                                                                                                                                                  1680
                                                                                                                                                                            1679
                                                                                                                                                                                                                                 1619
                                                                                                                                                                                                                                                             1560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1079
                                                                                                                       1739
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                 GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                       TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                          TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TATTCTCCCTTCTCATTATTTATTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT 1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATAGIGITAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAAGGGTATTTTAGAG
                                                       TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                            AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                                                                                             AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA 1798
                                                                                                                                                                                                       TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                             TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TATTCTCCTTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACGGGAGAAGACAAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                          TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1078
                                                                                                                                                                                                                                   1678
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1618
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1018
                                          1859
                                                                                                                                                                                                          1679
                                                                                                                                                                                                                                                              1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         868
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           959
```

ঠ 🖁 ঠ

음 중 음

닭 ঠ 8 8 8 8

음 성 음

ð

유

S 멍 ફ 밁 र् 밁 ð

문

```
RESULT 4
AAH47384
AID AAH44
AC AAH4
AC AAH4
XX Napi
DE Nucl
XX Napi
KW Poly
OS Unid
XX Unid
XX Unid
XX Napi
PF 15-0
XX S Onid
PF 25-0
PF 25-0
PF 25-0
PF 26-0
PR 26-0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        유정
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       정 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31-JUL-1986;
26-MAY-1987;
28-JUL-1987;
25-JAN-1988;
15-MAR-1988;
29-APR-1988;
29-APR-1988;
22-NOV-1988;
21-MAY-1990;
09-JUL-1990;
09-JUL-1990;
10-AUG-1993;
107-JUN-1995;
                                                                                                                                      Obtaining a plant that produces a seed with a modified phenotype or altering a seed phenotype, comprises transforming a plant cell with construct consisting of operably linked components in the direction
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Napin gene; promoter; polygalacturonase; ds.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15-JAN-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nucleotide sequence of polygalacturonase (PG)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAH47384
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2157
                                                                                                                                                                                                                                        2001-564354/63.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Š,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CALGENE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        standard;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TCATTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTACTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TTATTTTCTCGTTTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kridl JC;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (first
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     86US
87US
87US
88US
88US
88US
90US
90US
93US
93US
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              99US-00232861
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LLC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S-00550804.
S-00105852.
S-00484941.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S-00078538.
S-00147781.
S-00168190.
S-00188361.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3-00267685.
3-00526123.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3-00891529.
3-00054369.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DNA;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Brassica; phenotype; transcription; EA9;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    genomic clone
                                                                                                                                           of a
                                                                                                                                                                  DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1919
```

The invention provides a method for obtaining a plant which produces least one seed having a modified phenotype. The method involves transforming a host plant cell with a DNA construct which consists of

14; Fig

8A-C;

68pp;

English

```
S
                                           음 성
                                                                                     Ъ
                                                                                                             Ş
                                                                                                                                            뮍
                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                     뭐
                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Š
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SSSSSSSSSSSSSSSS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Best Local Similarity
Matches 2149; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   operably linked components in the direction of transcription, a promoter region from a Brassica plant gene, a DNA sequence of interest other than the native coding sequence, and a transcription termination region. The method is useful for obtaining plants having modified phenotype or for altering the phenotype of a plant seed or tissue. The DNA constructs are used in manipulating plant cells to provide for regulated transcription, such as light inducible transcription, in a plant tissue or plant part of interest at particular stages of plant growth or in response to external control. These constructs are also used for modulation of expression of endogenous products as well as production of exogenous products in the seed. The present sequence represents the nucleotide sequence of polygalacturonase (PG) genomic clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sequence
                                                                                           661
                                           721
                                                                                                                                             601
                                                                                                                                                                   600
                                                                                                                                                                                              541
                                                                                                                                                                                                                                             481
                                                                                                                                                                                                                                                                     481
                                                                                                                                                                                                                                                                                               421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H
AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTTGAATTTA
                                                        AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA
                                       ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTT
                                                                                                                                                      GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                          AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT
                                                                                                                                                                                                                                         GTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAACACTACTAAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATATTAATTTAATTATGAATATCATTTATAAACCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TGAGTTTAAAATTGACTACTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2207 BP; 870 A; 282 C;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27.1%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ; Score 2023.6;
; Pred. No. 2.2e
1; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  270 G;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 784 T; 0 U; 1 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Indels 11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  480
               838
                                                                                                                                        660
                                                                                                                                                                 659
                                                                                                                                                                                           600
                                        780
                                                                                        720
                                                                                                                                                                                                                  599
                                                                                                                                                                                                                                           540
                                                                                                                                                                                                                                                                  540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    360
                                                                                                                                                                                                                                                                                          480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       60
```

```
1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1020
                                                                                                                                                                                                                                                    1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1019
                                                                           1740
                                                                                                                  1680
                                                                                                                                                      1620
                                                                                                                                                                        1619
                                                                                                                                                                                           1560
                                                                                                                                                                                                              1559
                                                                                                                                                                                                                                 1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 840
                                                                         TATTCTCCTTCTCATTATTTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TCCAPACTAATATAATACCCATTATAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TCCAAACTAATATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GTATCATTTCTAATACTTTTAAAGATATTTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                    GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                      TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                 TATTCTCCTTCTCATTATTTTTTTTCCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                   AATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CCAATAGGRGGATGAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGAAGGATAATTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                      AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AATTACCAACATATAAATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAT-AG'ITTGAATTTA
           TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                     TTTTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                           TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
  TTATTTTCTCGTTTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGT1/AGCGAGGAAAG
                                                        . 1858
                                                                                                                                                                        1678
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1138
                  1916
                                      1859
                                                                           1799
                                                                                                                                                                                            1619
                                                                                                                                                                                                                                 1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1019
                                                                                                                                                                                                                                                                       1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     898
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              958
888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               음 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                    17-JN-1985
31-JUL_1987
26-MAY 1987
28-JUL-1987
25-JUL-1987
25-JUL-1988
15-MAR-1988
15-MAR-1988
02-NOV-1988
02-NOV-1988
02-NOV-1990
09-JUL-1990
09-JUL-1990
14-SEP-1990
08-AUG-1991
10-AUG-1993
07-JUN-1995
07-JUN-1995
07-JUN-1995
07-JUN-1995
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADO21594
                                                                                                                                                                                                                                                                        12-FEB-2001;
                                                                          (KRID/)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1917
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2097
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2037
                                      2004-247819/23.
                                                        ζ,
```

중 유

중 유

중 음 중

8 8 8 8

```
Tomato; polygalacturonase; gene; fruit specific promoter; ds; plant; transgenic; EA9 gene; acyl carrier protein gene; protein storage; improved nutrient source; enhanced response to light; dehydration resistance; herbicide resistance; pest resistance; 2A11; ACP; protease inhibitor.
                                                                                                                                                                  01-JUL-2004
                                                                                                                      polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                  standard;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA 2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAAT
                                                                                                                                                                  (first
                                                                                                                                                                                                                                                DNA;
                                                                                                                                                                                                                                                2207
                                                                                                                        gene.
                                                                                                                                                                                                                                                  ВÞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1976
```

8 8 8 8 8 8 8

5 밁 중 유 S

18-MAR-2004. Lycopersicon esculentum 2001US-00782130

87US-00078538 88US-00147781 88US-00168190 88US-00168361 88US-00267685 90US-00526123 90US-00550804 90US-00582241 91US-00742834 93US-00105852 93US-00105852 95US-00484941 97US-004328651 86US-00891529 87US-00054369

KRIDL ۷ ک o o

Krid1 ď

8 8 8

유 성 유

8 8 8 8 8 8 8

New DNA construct comprising a promoter region, a DNA sequence interest and a transcription termination region, useful for pro transgenic plants. producing

Example 15; Fig 8 68pp; English.

CC The invention relates to a DNA construct comprising, as operably linked components in the direction of transcription, a promoter region CC obtainable from a gene, e.g. a napin gene, an EA9 gene or an acyl carrier protein (ACP) gene, a DNA sequence of interest other than the native CC coding sequence of the gene and a transcription termination region, where is flanked by T-DNA. Also included are a plant cell and where the DNA construct is flanked by T-DNA. Also included are a plant cell having an altered CC comprising cells comprising a DNA construct, a seed obtained from the CC plant, obtaining a plant having a modified phenotype or modifying the CC distinct from other plant tissue, altering the phenotype of plant seed tissue or modifying transcription in seed tissue as distinct from other plant tissue, altering the phenotype of plant seed construct is useful in modifying or altering the genotype of plant seed construct is useful in modifying or altering the genotype or phenotype of plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to impart a desired characteristic. The construct is also useful cc a plant to harded response to light and dehydration resistance and utrient construct is also useful cc and construct is construct is also useful cc and construct is construct is also useful cc and construct is const

Sequence 2207 BP; 870 A; 283 C;

Matches 2148; Query Match Best Local Similarity Conservative 27.1**%**; 98.3**%**; ·. Score 2020.8; DB Pred. No. 5e-245; Mismatches 269 G; 785 T; 0 U; DB 12; Length 2207; 27; Indels 0 Other; 11; Gaps

> 1260 1259 1200

> > ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA

ACGGGAGAACACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA

1319

AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG

1258 1199

AATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT AATTACCAACATATAAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT 1198

<u>AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG</u>

1079

1140 1139

1020

Ş 밁 S 뫄 S 밁 Ş 밁 Ş 밁 Ş 뭥 δ 밁 S 밁 Ś

S 뭐 5 밁 δ 밁 δ 밁 Ş 밁 S 밁 Ş 밁 S 밁 Ş 밁 Ś 밁

1619

TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAGGAACAATAATATTGACAA

1679

1619

1618

TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA

TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA

TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT AATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG

TCCAAACTAATATAATACCCCATTATAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCCTTAAAA TCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA

1438 1379

1498

1499

TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT

1440

δ 밁 Ś 밁 Ş 밁 Ś В δ 밁 S Ş 밁 뭐 Ş 닭 1019 960 959 900 899 840 839 781 721 661 660 779 601 541 TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTA 1078 GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGAC GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGAC 1019 AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGGACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAAT - AGTTTGAATTTA AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTA TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA ATAATTATATAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTA 659 ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTT AATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTATAAATTATATCAATAAGTTA 1018 959 958 898 899 839 838 780 720 718 660

```
RESULT 6
AAN80748
    PT PT XXX PR XX PR XXX 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               음 성 음 성 음
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       중 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ð B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    중 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ঠ 🖁 ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              음 중
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25-MAR-2003
31-OCT-2002
17-SEP-1990
Fruit specific DNA constructs to modify fruit phenotype - comprising transcription initiation and termination regions and desired DNA sequence, e.g. poly:galacturonase gene.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     transcription
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AAN80748
                                                                                                                                                            26-MAY-1987;
15-MAR-1988;
                                                                                                                                                                                                          26-MAY-1988;
                                                                                                                                                                                                                                           01-DEC-1988
                                                                                                                                                                                                                                                                         WO8809334-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Polygalacturonase;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AAN80748
                                                                 WPI; 1988-353919/49
                                                                                                                              (CALJ ) CALGENE INC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1917
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1860
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1799
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1740
                                                                                                 ž
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 standard; DNA;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA 2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAACGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATACTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGATAGAGAATTATATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTATTTTCTCGTTTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTTGC-TAATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTCAAGAATAAGACAC
                                                                                               Pear JR;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (revised)
(revised)
(first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      đB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                nase; genomic clone; tomato plants; initiation region; 2All.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  polygalacturonase genomic
                                                                                                                                                            87US-00054369
88US-00168190
                                                                                                                                                                                                          88WO-US001811
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    clone.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1858
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1799
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1739
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         유성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
   δ
                               문
                                                       δ
                                                                                       음 성
                                                                                                                                               문
                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                       吊
                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Best Loc
Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Disclosure; Page
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cal Similarity
2146; Conserv
                                                                                                                                                            661
                                                                                                                                                                                           660
                                                                                                                                                                                                                                                                                      541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                361
                                                              779
                                                                                                                              719
                                                                                                                                                                                                                         601
                                                                                                                                                                                                                                                        600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       121
                                  781
                                                                                               721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2207
    AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BP; 870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ?; 48pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27.1%;
98.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A; 283 C; 270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0;
```

The polygalacturonase genomic clone may be inserted into a fruit specific DNA construct containing the transcription initiation region 2All. The constructs allow modification of plant phenotypes during fruit maturation and ripening. (Updated on 31-0CT-2002 to add missing OS field.) (Updated on 25-MAR-2003 to correct PF field.) (Updated on 25-MAR-2003 to correct PR field.) (Updated PR field.)

G; 784 T; 0 U; 0 Other;

Score 2017.6; DB 1; Pred. No. 1.3e-244; 0; Mismatches 29; Indels 11; Length Gaps

ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT TGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA TGATAATATAAAAAAATTTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATCCGCTATATATTAATCAACT 180 120 240 240 180 120 60

TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA 360 300

360

420 420

480

GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA

AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT

600 599 540 540 480

ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTT 660

TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA 718 720

AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATTATTAAATAAGTTTGAATTTA 838 780

```
1917
                                                                                                                        1800
                                                                                                                                                    1799
                                                                                                                                                                                    1740
                                                                                                                                                                                                                                                     1680
                                                                                                                                                                                                                                                                                   1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              840
CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                       TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                  TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                                                  AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTTGTGGGGATGAAAA
                                                                                                               TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                              AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                            GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                  GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGGTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGGTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTTTTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TATTCTCCTTCACTATTATTTTTCCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TCCAAACTAATATAATACCCATTATAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ТССАААСТААТАТААТАСССАТТАСААТТААССАТАТТБАССААСТСАААССССТТАААА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACGGGAGAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AATTACCAACATATAAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TAAATTTTTTAAAAATAAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATTGTAATTTAATTTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TATAGTGTTAGTTCATGGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                aattaccaacatataaaattaatatttaacaaacaattgtaacataatatttttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ITTTTAGTAATTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                  1976
                                                                                                                                               1858
                                                  1919
                                                                               1916
                                                                                                               1859
                                                                                                                                                                               1799
                                                                                                                                                                                                              1798
                                                                                                                                                                                                                                                                            1738
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1678
                                                                                                                                                                                                                                              1739
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1618
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        899
```

밁 S

This is the sequence of clone pTOM6 which contains the coding sequence polygalacturonase (PG). It was used to isolate the PG promoter in the construction of a vector encoding antisense RNA to the PG cDNA and PG gene. This would be useful to regulate the expression of the fruit softening enzymes in flowering and fruiting plants. Such antisense RNA would delay fruit softening. (Updated on 25-MAR-2003 to correct PN field.) (Updated on 25-MAR-2003 to correct OS field.) 2003 to correct OS field.)

Of.

Recombinant DNA for flowering and fruiting plants e.g. tomatoes ripo control - comprises base sequence for transcription contg. inverted sequence of bases complementary to bases in anti sense ribonucleic encoding softening enzymes, or gene expression regulation.

tomatoes ripening

Example

12;

Fig 1; 20pp; English.

유 밁 5 В S 뭐 중 유

8 음 성 뫄

중 유

8 밁 장 유

δ 밁 5 밁 8 B S 망 Ş 문 Ś 밁 Ş 밁

```
RESULT 7
ARAGUALT 7
ARAGUALT 7
ARAGUALT 3
AC ARAGUALT 3
AC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Š
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Б
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27-AUG-2003
25-MAR-2003
05-JUL-1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11-NOV-1986;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              06-NOV-1987;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17-MAR-1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EP532060-A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lycopersicon esculentum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               antisense
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                polygalacturonase;
fruit softening enz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Polygalacturonase cDNA clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAQ38415;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AAQ38415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1993-087084/11.
DB; AAR32107.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        softening enzymes;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IG,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IMPERIAL CHEM ZENECA LTD.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     standard;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTTGC-TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (revised)
(revised)
(first en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Grierson
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   86GB-00026879
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              92EP-00117411.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /label= polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PG; pectin esterase;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DNA; 1636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .1422
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   'n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           flowering plants;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Schuch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PTOM6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (PG)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; expression regulation;
fruiting plants;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1978
```

```
ARESULT 8
AAC84653
ID AAC8
XX AC8
AC AAC8
AC AC AC8
AC8
AC A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ર્ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Best Local Similarity Matches 462; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pectin; pectin methylesterase; PME; polygalacturonase; PG; tomato; food product; yogurt; milk; fruit juice; whey drink; de-esterification;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cDNA sequence of pTOM6 encoding a polygalacturonase (PG) enzyme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 1636 BP; 598
                    Christensen TMIE,
                                                                                                                                                     15-JUN-2000; 2000WO-IB000869
                                                                                                                                                                                                                                             WO200078982-A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAC84653
                                                                 (DANI-) DANISCO AS
                                                                                                                                                                                                      28-DEC-2000.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            standard; cDNA; 1636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GAGAATATAAATTTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTCCAAAAATTGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 7246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA 7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTITITATIGTACAAAATAATAAATIGGTTATITATATGA 1622
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers 51. .1424
                                                                                                                                                                                                                                                                                          product= "PG enzyme"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   *tag=
                    Kreiberg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6.2%; Score 462; DB 2; I
100.0%; Pred. No. 2.1e-49;
htive 0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A; 232 C; 290 G; 516 T; 0 U; 0 Other;
                       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 1636;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1580
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         片
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ঠ
```

```
P-PSDB; AAB48338
```

WPI; 2001-091573/10.

Modifying pectin, for foodstuffs preparation, involves transforming host having pectin methylesterase (PME) and polygalacturonase (PG) activity by silencing PG activity, to increase PME to PG ratio.

Claim 6; Fig 1; 78pp; English

The invention provides a new method for modifying pectin that involves CC providing a host having pectin methylesterase (PME) activity and polygalacturonase (PG) activity, transforming the host by silencing PG activity to provide an increased PME to PG ratio, preparing a PME extract from the transformed host, and using the PME extract to modify pectin. A CC PME modified pectin is useful for foodstuffs preparation, and to impart an increased functionality to food products such as yogurt, milk/fruit juice and whey drinks PME is useful to reduce the number of ester groups in a pectin in a block-wise manner, and to de-esterify two or more CC in a pectin in a block-wise manner, and to de-esterify two or more CC adjacent galacturonic acid residue of a pectin on at least substantially all of the pectin chains. The present sequence represents the cDNA sequence of pTOM6 encoding a PG enzyme. A nucleotide sequence (seq Id No. 3) encoding the PG enzyme which is deposited as pTOM23 with NCIMB CC is not provided in the specification

Sequence 1636 BP; 598 A; 232 C; 290 G; 516 T; 0 U; 0 Other;

Query Match 6.2%; Score 462; DB 4; Length 1636; Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 2.1e-49; Matches 462; Conservative 0; Mismatches 0; Indels 1461 1401 1341 6965 1281 1221 1161 1581 1521 7145 7025 CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAATATCAAGGGCACAAGTGCA TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGA 7144 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAATGGTTATTTATATGA ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 7246 TGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 7204 TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG 1622 0 Gaps 1400 1340 6964 6844 7024 6904 1220 1280

RESULT 9
AAN91112
ID AAN9
XX
AC AAN9
DT 25-M
DT 21-J
XX 25-MAR-2003 21-JUN-1990 AAN91112; AAN91112 standard; (revised)
(first entry) DNA; 1624

В₽

```
δ
                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                  멍
                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches 460;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 cDNA of gene may act as a probe to the genomic sequence, provides a means of modulating the production of PG and acts as a source of the transit peptide which may be joined to heterologous peptides directing them to cell wall. (Updated on 25-MAR-2003 to correct PA field.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sequence 1624 BP; 586 A; 231 C; 294 G; 513 T; 0 U; 0 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Disclosure; Page ?; 8pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 WPI; 1989-053640/07.
P-PSDB; AAP94619.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28-MAR-1986;
17-OCT-1986;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (CALJ ) CALGENE INC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          02-JAN-1987;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31-JAN-1989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         US4801540-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Polygalacturonase
      1577
                                                     1517
                                                                                                                             7085
                                                                                                                                                                            7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o polygalacturonase gene - used for modulating expression in or directing expression of heterologous peptide(s).
              ACTITITAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTATATG 7245
                                            ttgaagttttaataagactactatgtatttctattttctagtcaaaagtttgacgattgt
                                                            TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT 7204
                                                                                                            TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                             GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTAATTTATACTATAGATCTTGAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                            GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                            CATTTTÄÄCÄÄTGCTGÄÄCÄTGTTÄCÄCCÄCÄCTGCÄCTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                             CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ĊĀĠŦŦŦŦĊĀĠĊĀĠŦŦĊĀĀĠŦĠĀĀĀĀĀĀŦĠŦĠŦĠŦĀŦĠĀĠĀĀŦĀŦĊĀĀĠĠĊĀĊĀĀĠŦĠĊĀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sheehy RE,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    86US-00845676.
86US-00920574.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        87US-00000201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gene;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (PG) gene cDNA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Shewmaker
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tomato;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Score 459.4; DB 1;
Pred. No. 4.5e-49;
0; Mismatches 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ç,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kridl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JC,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Length 1624;
1617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Knauf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   plant
                                                                                                                    7144
                                             1576
                                                                                              1516
                                                                                                                                             1456
                                                                                                                                                                                             1396
                                                                                                                                                                                                                    7024
                                                                                                                                                                                                                                             1336
                                                                                                                                                                                                                                                                   6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
```

밁 5 B 5 8

GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA

```
RESULT 10
AAN80487
ID AAN80487
AX AAN80
XX AAN80
XX 25-MA
DT 25-MA
DT 20-MO
CXX Plasm
XX Fruit
XX Fruit
XX Fruit
XX Synth
XX Synth
XX EP271
XX EP27
       밁
                                                   S
                                                                                                         밁
                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                    뭐
                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
Best Local :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 This cDNA clone, encoding polygalacturonase (PG), is used to produce antisense mRNA (with an inverted sequence to that of PG mRNA) which is inserted into a vector used to transform plants which thereafter have altered ripening properties. The inverted sequence and the PG mRNA form double-stranded structure which inhibits expression of the PG mRNA. See also AAN80488. (Updated on 25-MAR-2003 to correct PA field.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sequence 1637 BP; 598 A; 232 C; 290 G; 517 T; 0 U; 0 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Disclosure; Page ?; 22pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Recombinant DNA comprising plants for altering ripening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WPI; 1988-169271/25
P-PSDB; AAP80299.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bridges IG,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (ICIL )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11-NOV-1986;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       06-NOV-1987;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EP271988-A.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25-MAR-2003
20-NOV-1990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Fruit ripening;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Plasmid clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAN80487 standard; DNA; 1637
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AAN80487;
                                                                                                                                                                                                                                                       6845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     462;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Similarity
                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                              GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                           ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ĊAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IMPERIAL CHEM IND PLC ZENECA LTD.
                         CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Schuch WW,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (revised)
(first en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pTom6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      86GB-00026879
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     87EP-00309853.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Location/Qualifiers 51. .1424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        polygalacturonase;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /*tag= a
/label= polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6.0%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               prising promoter and terminator sequences ripening properties esp. in tomatoes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Grierson
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ٥,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Score 451; DB 1;
Pred. No. 5.1e-48;
0; Mismatches 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pectin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     esterase;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Length 1637;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      useful
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gaps
                                              7024
                                                                                                                                             6964
                                                                                                                                                                                            1280
                                                                                                                                                                                                                                          6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1220
1400
                                                                                               1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ä
```

a

S 밁 ક 8 8

밁

```
RESULT 11
AREAL ABZ10246
ID ABZ10246
ARC ABZ10
XX ABZ10
XX ABZ10
XX ABZ10
XX Human
XX Human
XX Human
XX Homo
OX Homo
O
CC differentiating between haematopoietic cell proliferative disorders CC associated with at least 1 gene and/or their regulatory regions in a Subject. The method comprises contacting a target nucleic acid in a CC biological sample obtained from the subject with at least 1 reagent, CC which distinguishes between methylated and non-methylated CpG dinucleotides within the target nucleic acid. ABZ09861 to ABZ1118 CC represent specifically claimed nucleotide sequences from the present invention. Oligonucleotides from the present invention can be used: for CC differentiating between healthy haematopoietic cells and proliferative CC differentiating between the present and proliferative CC lymphocytic leukaemia and acute myelogenous leukaemia; as probes for CC determining the cytosine methylation state and/or single nucleotide CC polymorphisms (SNPs) of haematopoietic cell proliferation disorder related sequences and their complements; and as primers for the constitution of haematopoietic cell proliferation disorder related DNA sequences. The nucleotide sequences from the present invention can also be used for detecting a predisposition to, differentiation between
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Detecting disorders,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Berlin I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ABZ10246 standard;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           distinguishes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    03-OCT-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Omo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cytosine methylation state; gene; ds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Haematopoietic
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16-JAN-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ABZ10246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lewin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (EPIG-)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26-MAR-2001; 2001US-0278333P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26-MAR-2002; 2002WO-EP003401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sapiens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  therapy;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2003-018942/01.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         K, Braun A, Distler J,
, Piepenbrock C, Adorjan
A, Lipscher E, Maier S,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                haematopoietic cell proliferation disorder; cytostamic;
herapy; lymphocytic leukaemia; acute myelogenous leukaem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EPIGENOMICS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TACTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAG-TTTGACGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTATTATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TACTTTTTAATGTACAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCCTAGTCCAAAAGTTTTTGACGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           and differentiating between hematopoietic cell proliferative , comprises contacting a target nucleic acid with a reagent that shes between methylated and non-methylated CpG dinucleotides.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lipscher E, |
, Ziebarth H;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (first
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ID NO 386;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cell
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DNA;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             å
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             proliferation disorder related
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8056
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    117pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Guetig D,
P, Grabe
Model F,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Howe A, M
G, Lesche I
Mueller V,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              R, Leu E;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Otto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1623
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     leukaemia;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 #386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ç
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ន្តន្តន្តន្ត
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                         δ
                                                                밁
                                                                                                     Ş
                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                뭥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Matches 3283;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    subclasses, diagnosis, prognosis, treatment and/or monitoring of haematopoietic cell proliferative disorders. The present method enables highly specific classification of haematopoietic cell proliferative disorders allowing for improved and informed treatment of patients
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 585
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          583
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   465
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          466
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            406
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             286
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      105
                                                                                                                                                                                           883
                                                                                                                                                                                                                                                                             823
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      823
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               645
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        643
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 525
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        526
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  345
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             226
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      165
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               705
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      703
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Similarity
      TCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGT 1057
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8056 BP; 3711 A; 0 C; 371 G; 3974 T; 0 U; 0 Other;
                                                                     ATAATTATTTAAAAATTTTTTTÄTTÄTTTTTAATTTTGAAATTTAATTATGTAAAATA 1062
                                                                                                                                                                                             GAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGT----
                                                                                                                                                                                                                                    AATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTTGAACCCAAAAGTGGATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATATCAATAAGTTAAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATT--TTAAAAAATATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATTAAGATGAACATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTATAAATT 764
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AATATTATTTTTAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATGCCTTTTTTAAATATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TATATATTAAAATTAAAATTTTAT---ATAATTATTATAAATGTTTTATTAAAATTATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GCACCATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATCATTTATAAACCAACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATAATAATTAAAAAAAAAAAAAAATGAAATAATATTTATAATTTAAAATTTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATAATTTAATTTAATTTATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             тстсьванстаттссьванствескананствесствесстветсев температор
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TATATATTAATCAACTTGATAATATAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATAT 164
                                                                                                                                                    Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                44.5%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Score 331.8; DB 8
Pred. No. 4.2e-33;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pred.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mismatches 3952;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Indels 200;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8056;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            525
                                                                                                                                                       1002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   464
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                345
                                                                                                                997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               822
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        822
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     524
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            465
                                                                                                                                                                                                938
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        882
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               704
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 644
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          642
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            582
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ø
```

B & B & B

1938 ATATAAATAAAAATATTTTTTTAAAATAAATATTTAAAATAATTTAAATTTT			
	Qy 2794 ATTATTAATTATTTAATTAATTTTTTTTAAAATTAAATTTAAATTTAAATTTAAATTAAATTTAAATTAAATTTAATTTAAATTAAATTTAATTTAAATTAAATTTAATTTAAAA	2529 2556 2589 2616 2649 2676 2709	Qy 2136 TATTCAATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAACGAACAACGTA 2195

8 8

5 B 5 B

& A B B

3214 ANTAGAATMATACTOADAATGAAAATTTAGTGGCTTTCGTTAACTMATCTTTTTTTTTT
430 TATAATTA (IIII) 431 ATACCAATTA ATTTTTA AAATTTTTTTTA AAATTTTTTTT

유 성 유

Db 7321 TTTTATTAAAAATATTT OY 7320 GTATTTGTTAATAGATACA OY 7320 GTATTTGTTAATAGATACA OY 7321 ATAATTTGTAAAAAAAAAAA Db 7391 ATAATTTGAAAAAAAAAAAA	7148 7211 7208 7271	7031 7028 7091 7088 7151	Qy 6848 AAGGTGGCCATAAAATT' Db 6920 AATTTTTTTTTAAATTT' Qy 6908 AATATAAATTTAGTAGGA' Db 6971 TATAAAAAATATATATGAA	6728 6808 6788 6868	Qy 6608 TGACTACACAAACGAAT Db 6688 ATTTTTTTTATGTTTTA Db 6668 AATCAAATATAGTAGAG Qy 6668 AATCAAATATAGTAGAG LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Qy 6435AAAATCTTGT	
	AAGTTITAATAAGACTACTAIGTATTICCTAGTCAAAAGTTITGACGATTGTACT 7207	TITIAAAAAAAAAAAATTTTAATTTAATTTAATTTAAT	7 0 0 0	TIAAGITATAAAAAAATTCIAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTTTTTTTTT	, , , , ,	AAAATCITGITAAAGIAAACTGAATATCATAAGAAAAAATGTTAGATTATAAT 648:	

ABZ10246/c ID ABZ10246 standard; DNA; 8056 BP.

```
5
                                                                                                                                                                                     밁
                                                                    용
                                                                                             श्
                                                                                                                                                                                                          The present invention describes a method for detecting and differentiating between haematopoietic cell proliferative disorders consecrated with at least 1 gene and/or their regulatory regions in a consultation of the comprises contacting a target nucleic acid in: a biological sample obtained from the subject with at least 1 reagent, contacting a target nucleic acid in: a biological sample obtained from the subject with at least 1 reagent, contacting a target nucleic acid. ARZ09861 to ARZ1118 convention. Oligonucleotides from the present invention can be used: for differentiating between healthy hatematopoietic cells and proliferative convention. Oligonucleotides from the present invention can be used: for differentiating between healthy haematopoietic cells and proliferative convention. Oligonucleotides from the present invention can be used: for differentiating between acute | 1 convention convention cells; for differentiating between acute | 1 convention cells and acute myelogenous leukaemia, as probes for convention to can be used for determining the cytosine methylation state and/or single nucleotide golymorphisms (SNPs) of haematopoietic cell proliferation disorder related DNA sequences for their complements; and as primers for the camplification of haematopoietic cell proliferation can also be used for detecting a predisposition to, differentiation between convention can also be used for detecting a predisposition to, differentiation between convention can also be used for detecting a predisposition to, differentiation between convention can also be used for detecting a predisposition to, differentiation between accordances allowing for improved and informed treatment of patients
                                                                                                                                            Query Match
Best Local
                                                                                                                                Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Berlin Polek A,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Detecting and differentiating between hematopoietic cell proliferative disorders, comprises contacting a target nucleic acid with a reagent tl distinguishes between methylated and non-methylated CpG dinucleotides.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Claim 28; SEQ ID NO 386; 117pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26-MAR-2002; 2002WO-EP003401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               cytosine methylation state; gene; ds.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gene therapy; lymphocytic leukaemia; acute myelogenous leukaemia;
                                                                                                                                                                                     Sequence 8056 BP; 3711 A; 0 C; 371 G; 3974 T; 0 U;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Schwope I,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26-MAR-2001; 2001US-0278333P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Human; haematopoietic cell proliferation disorder; cytostatic;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Haematopoietic cell proliferation disorder related
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16-JAN-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ABZ10246;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (EPIG-)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ζ,
                                                                                                                                             Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EPIGENOMICS

    Braun A, Distler J,
Piepenbrock C, Adorjan
Lipscher E, Maier S,
I, Ziebarth H;

                AGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGA
                                                                                                Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (first entry)
                                                                                                                                          4.4%;
                                                                                                                              0,
                                                                                                                                            Score 328.8, DB Pred. No. 9.9e-3:
                                                                                                                              Mismatches 4092;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Guetig D,
1 P, Grabs (
Model F, 1
                                                                                                                                             .9e-33;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mueller V,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Howe A,
                                                                                                                                                         8
                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                         Length
                                                                                                                                                                                     0 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DNA sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mueller J;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Otto T,
                                                                                                                             161;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Œ
                                                                                                                             Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        #386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pelet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            that
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ü
                                                                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                                                                                                        뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
δ
                          밁
                                                  S
                                                                                 문
                                                                                                         S
                                                                                                                                   뮍
                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S
                                                                                                                 1077
                                                                                                                                                                        1017
                                                                                                                                                                                                   6850
                                                                                                                                                                                                                                                           6910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7267
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7387
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7507
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             837
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              598
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      538
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              478
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     418
                                                                                                                                                                                                                               957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAATAAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATG
  TTAATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAA----
                             <u>AAATTTAATTAAAAATTTAAAAATTTCATATAAAAAACATAAAAATAAAACAATAAAATA</u>
                                                        AAAATTACCAACATATAAATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTT
                                                                                    ACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTT
                                                                                                                                                                                                   AATTCAATTTATATTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAATTCAATTTCACAATTCAAAT
                                                                                                                                                                                                                         TTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTTAGGTCATTTTTCCCTTCTTTAGTTTTATAG
                                                                                                                                                                                                                                                           TAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ATAAAATTAAATTAATTAAATCAAAACATAAATAAAATATAAATATACATTTACAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATATAATTATAAATATTTATGATTTGATTTTAAATATTA-AAACTTGAATATATTATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAATTTAAAAATTATTATTTATTTAATATTTAAACATTAAAATTATAAATTTAACAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TAAAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATAATTTAATTTATGAATATCATTTATAAAC 358
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTTTAAAATTGACTACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTT
                                                                                                                                            6731
                                                          1196
                                                                                                                                                                                                                                                           6851
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                896
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        836
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              656
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7208
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              417
                                                                                      6676
                                                                                                                                                                                                                                                                                        956
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6971
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         597
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7268
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                537
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7328
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       477
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7628
```

유 성 유

8 B 8

밁

6615 THANTHANAMAN ANABOCICAGO, CANAMATER CANAMATER CANAMATER CANAMATER CONTRACTOR 106 6555 THANTHANAMATAMAN ANABOCICAGO, CANAMATER CANAMATER CONTRACTOR CO	
8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6	
2322 ACTITARICCTATICAMACAMICAMICAMITAMAMICAMAMITAMAMIT 5489 2322 ACTITARICCTATICAMACAMITAMAMITAMAMITAMAMITAMAMIT 5429 2322 CIANTICCTATICATICAMACAMITAMAMATICAMAMITAMAMITAMAMITAMAMITAMAMITAMAMITAMAMATICAMITAMATICAMITAMATICAMITAMAMATICAMITAMATICAM	

중 유

& B

১ ৪ ১

유 상 유

ち 음 성

5522 TGACGAAATGTGGTTTTGGTACCTATAATCTTTCTGAATATTTGCTCTATTTTTT 5576	3409 AAATTCAAATTATTATTTCATTTTTTAATCATCATTTCAAATTTTATTCA 3350 Qy
5462 TTCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTTATAATCTAATAAAACATGCAATAATTAT	AAGAGCCCAAATACTGATGGAGTCCCATGTATCAAATACTCAAATATTCTGAT
	4332 ATCAAATTTGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCAATGCTTCAGCA 4391
2450 AAAAAATTAATTTTTAAAAAATAAATAATTATTTTTTTT	4288 TGAAAGTCAATAAAGGGTAAAAATGCACAAATTCAT 4331 Db 3529 TATAATTTCAATTACAATATAATCATATTTTTATTACAACA
2509 TCATTANIAITTTAATATTTTTAAAACA-AAATAATAAAAATATTATTAAATAAA	ATTTCATTTTAATAATTTTTCACAACAATATTTTTTTAACATTAATTTTTT
	CALLACALLACALLICALALLICALALLICILACALLICACALLIC
525 ITTITGANGTAGI"AINTTAICCTIANGTICAACAIAAANIACAIGCITIAACAIAGC 	4168 GACGCCTCGTACATTCGAGATCGATGAATGATGATTATTTAACTTTTGTATTT 4227
	4108 TTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAAAATCTATACATTGGAAACTCTATCTTT 4167
AAAA AAGC	4048 ATCGATTTGTACACACACCTCAAAACCTACGTTTTCTTCGATTTATATTTCCTATTTCTT 4107
2749 TITATTAATAATTTAACAAATTATTTATTTAATAAAAAAAA	3825 AAACAAAAATTCAACAAATATTAAAAACATTAATTTATTA
5045 CITTTAACTTTTGGCTTAAAATAAGTTGTTTTTTTTTTAAAACTTAAAATAGTTGTTGTGT	TITCHARTITTTTATCATTACAAAATTTTCAAATTTTCAAATTTTCAAATTTTCAAAATTTTCAAAATTTTCAAAATTTTTCAAAATTTTTCAAAATTTTCAAATTTTTAAATTTTTAAATTTTTAAATTTTTAAATTTTT
4985 CAAAAAGATAAAAATGTGGTCAACTTAAAAACAACTTATAAAGCTACCCTACCCTACCCCAG	TTGCATATCAATATGATTAAAAAATATTAGTTAAAGTTCTTATGATTTGATTCTAAAAAT 3987
4925 GAAAAATGAAAGAAAGATTATTAATATTTTATAAAAAAAA	3868 TTGAAACAAAAATTTAGATATTCAAAAAACTATTTGAAAAATTACTATAAAATTGCAATTTTT 3927
	3808 CAGGACCTATTACCCCTTGCACTATTTAATAGTGTATTTTAAAGATATA\AAGTGTTTAG 3867
	3748 AAAAAGCCTAAAATATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAATAATTCTTAACTTTGGG 3807
3049 TITATTITTAATTTATATTTATAAAATTTAAACATCATCATTTAAAATATATCAATTTT 2990	AAAAAAAAAAAAAAAAAATTACAATATCAACAAAAATAAAAAA
4752 TTTTTCTCTTGTCTTTATGGTTAATGACTTAGCACAATAATTAGGGCCGTTTG 4804	4179 БАРАНТВАНДАВАНТАНТВАНСАВАВАНТАНТВАНСАВНТАВАВАНСАВАВА 4120 Qy
4692 CATAAAAGGTAGTATGATATAATAATTAATTTAATTTAA	AATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTGTACTGATCATTGTTACCCCTTTTTTTCT
3169 AATTATATATAAAACAATTTTTCAATCATCATTAAATTCATTTTAAAAAA	3572 GAAGGAGGTGTCACAATGCATCACATTTTTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATGT 3631
	3512 ATAAGTTTTACGCTATGTTGCTCGAATTCTTTAAACTTGTTCTAAAGATATTATATATTT 3571
3289 AĀITITITACAATCAATCAATTĀACĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	TTATTTTAATAAATAATTTCAAAAAAAATTATCATAACAAAATTTTAACATAATTATA
4512 ARAGGAGTATTTTTATTTGATAACTAAATTTATTTAATTTTTTTT	3452 AGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAAATAAATACACTGGTAATTTTATAACCTTGCTT 3511
3349 TTTTTTACATTACAATTATATTTTTTTTTTTCAAAAAAATAACAAC	TTTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGGTTGGAGGAGGAAGGA
4452 ACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTTATTTTATCGAATTTAATTTAGGAAAAA	

```
1253
1313
                                                                                                                 6447 AAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAATGTTAGATTATAATCTAAATTTTTTATAAATTA 6506
                                                                                                                                            1550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1610
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2150
                                       TTAGACGITTATCTAATATTTTGTATGTAAGATTGAGAAACATATACATAAAAACATTAGAT 6566
                                                                                          TICCTITITATITITCTICTAATITIATGGATCTITIGGACTATGGTCTAAAAATCTTGTTA 6446
                                                                                                                                                                                               AGTTAGTAACTTTTTGAA-----TAGATTTTTAGTAAATGATATTCATTA
                                                                                                                                                                                                                                                 TTATATTTTATTACTTCTTAAATCACCTTACATCATTAAAACTTTGAGATTCTTTTCACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTTTTTATTAACGAACAATTTA 6281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCCATAATTATAGACCAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AGCATTATATAAATTAATGTGGTTTAATAATGTAGGGA--GGATCTGGACAAGCTAGCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATTCAGATGGACGTTCTTGGTTGAATGTTAATAATTTATAAATTTAACATGTAATTA 6103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AGGGCTGCAACGGCCGGCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAAAAAAAATGTTCAGAACTTCAGATTATTGTACTCGTACTAAGTGTAAATGTGTTGCTT 5924
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CATGTTTGAAATTTATATTTGGATAAAGTATGTATTTTACTAGCTTTCTATGTTATATAG 5864
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATTTTTTAATTTTTTAAATTTTTTAATCGAATATCAATATTAAAGATTAATTTGATTT 5804
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ATTAATTTTÄATTTTTAATTTTAAAAATTTTTTTTATTTTAATTTTTÄÄATAATTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGTTTAGAAGTTTGGTTTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAACT-TATAATGAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ATGTGTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCA-----AAATTATCGGTGCCGAAA 568
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CTCTTTTATTTTCCATGGATTACTATTGGAAGCTTAGGATCTGGAAATTCAGAAGCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1374
                                                                                                                                                                                                                          6386
                                                                                                                                               1314
                                                                                                                                                                                                                                                  1434
                                                                                                                                                                                                                                                                           6341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1494
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1551
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6043
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1851
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5636
```

유 밁 S

Ş 밁

밁 δ 밁 Ś 문 S В Ş 밁 Ş 밁 S 밁

유 뮹 Ş

```
Q
  유
                                         В
                                                              Ş
                                                                                       밁
                                                                                                      Ś
                                                                                                                                g
                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                      7287 CATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTGTATTTGTTAATGATACATAATATATC
                                                                                                                                                 7227 TAAAATGGTTATTATATGATGTATATATCCCTTTGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGT 7286
                                                                                                                                                                                                    7167
                                                                                                                                                                                                                                               7107
                                                                                                                                                                                                                                                                                         7047
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6987
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6927 AAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTTAACAATGCTGAACATG 6986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6807
                                                                                                                                                                              809
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1073
                                                                                                                                                                                                                          661
                                                                                                                                                                                                                                                                     721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        893
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1193 ATTTTAAAATAAATTAATAATAATCAAAAATATATTAATTTTAAATTTTCAAATATCAAA 1134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  953
           GATTTTAGTTTTTGTTTTTATTTTTAATT 7434
                                                                                 TTTTTTTTTTTTAATTATTATTATTT 342
                                     TTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTACGTCTATTACTTTGTGAATTATATGTA 7406
                                                                                                                             TTATAAATATTATTAAATATAAATAATTTTAATAAAACATTTA----TAATAATTAT
                                                                                                                                                                                             ATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAA 7226
                                                                                                                                                                                                                    TATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACT 7166
                                                                                                                                                                                                                                                                AATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGATATATCACAATAAACAAATCTA 7106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATT 7046
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATATTTTÄÄÄTAÄTCAT-----TTATÄÄÄTTTATTTTAAATÄTÄTÄÄÄTÄÄÄÄTÄTÄ 782
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGG 6926
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGAGGTGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CTAACTCGATCTCTCACGATTATTTTAATCACTTTTGTTCCAGTTTTTCAGCAGTTCAAGTGA 6806
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         далалататталаладасанататанасаттталадасатталадаладаладалсадатталад 1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTTCAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTA 6686
                                                                                  430
                                                                                                        7346
                                                                                                                              490
                                                                                                                                                                                                                                                                 662
                                                                                                                                                                                                                     606
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               894
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6866
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           954
```

AAV26084 standard; cDNA; 51952

AAV26084;

07-JUN-1999 (first entry

Tomato pest resistance Mi gene (copy 1).

밁 S В Ş 밁 5 뭐 5 밁 S 뮰 Ş

RESULT 13
AAV26084
ID AAV26
XX
AAV26
XX
AC AAV26
XX
O7-U
DT O7-U
DX
COMMENT
XX
Pest
XX
V
COMAT
XX
V Lycopersicon Pest resistance; nematode resistance; disease resistance; Mi gene; tomato; transgenic plant; crop protection; biological control; ss. esculentum

```
र्
                                                                                                                                                                  밁
                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CC This is the nucleotide sequence of the tomato Mi locus associated with CC nematode resistance, obtained from a bacterial artificial chromosome CC (BAC). Mi was localised by genetic analysis to a region of the tomato CC genome of about 65 kb. DNA corresponding to this region was cloned into CC PAC vectors. Sequence analysis of a 52 kb BAC3 insert identified 3 open CC reading frames, one of which is probably a pseudogene. By RNA blot CC canalysis, transcripts of approximately 4 kb corresponding to copy 1 and CC copy 2 were found in both resistant and susceptible tomato roots and in CC leaves of resistant but not susceptible plants. CDNA sequences CC corresponding to full-length transcripts of copy 1 (see. AAV26082) and CC copy 2 (see AAV26083) were obtained. The encoded polypeptides (see CC known plant resistance genes (R genes) of the nucleotide binding site/CC Leucine-rich repeat (NBS/LRR) family. A recombinant expression cassette CC comprising an Mi polynucleotide and an operably linked plant promoter can CC be used to enhance nematode resistance in plants especially tomatoes CC (claimed). Transgenic plants can also be constructed using a Mi promoter CC with heterologous genes; the Mi promoters can be used to express a CC levels to resistance on the same temporal and spatial patterns and at similar CC levels to resistance comes
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Best Loc
Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nucleic acids encoding Mi polypeptide(s) conferring nematode resistance useful to produce transgenic plants resistant to these and other pests, and in marker-aided selection to assess cultivars for resistance.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WPI; 1998-240529/21.
P-PSDB; AAW55974, AAW55975.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         promoter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Key
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence 51952 BP; 17728 A; 8444 C; 8647 G; 17111 T; 0 U; 22 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Claim 11; Page 24-39; 55pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10-OCT-1996;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09-OCT-1997;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WO9815171-A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             promoter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             levels to resistance genes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (REGC ) UNIV CALIFORNIA.
                                                      38737
                                                                                                                                                                                                      4785 ACAATAATTAGGGCCGTTTGGATGGGCGAATAAAAGCCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    352;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Similarity
TTATGTCAAACGTGAAAAGGGAAAAATGGAAGAAAGAAATGTTAGGGTTATATGGGTTAT 4964
                                                                                          AGTGTTGAAACTTATTTTTAAAATAAGCAGTTATCGGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTTG 4904
                                                                                                                                                                     ACAATTAAGGGCCCGTTTGGATGGGCTTAATAAAAGCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTGAA
                                                      AGTGCTGAÄACTTATTTTÄAAATAAGCÄGCTATGCGTTTGGATÄAAAGTGCTGAAGTTG 38796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ₹
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96US-0028191P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   97WO-US018802
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kaloshian I,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /note= "copy 2 promoter; specifically claimed acid construct of Claim 9" 16084. .19932
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /note= "copy 1
45102. .48944
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note= "Mi gene (copy 2); encodes AAW55975"
42798. .44461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10071. .14691
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *tag=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.7%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "Mi gene (copy 1); encodes AAW55974"
                                                                                                                                                                                                                                                                           Score 273.4; DB 2;
Pred. No. 7.7e-26;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Yaghoobi J,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             promoter'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bodeau J,
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Length 51952;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Milligan
                                                                                                                                                                                                                                                                                    21;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       'n
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       nucleic
                                                                                                                                                                                                                              4844
                                                                                                                                                                        38736
                                                                                                                                                                                                                                                                                    u
```

S

```
RESULT 14
ABN84856/c
ID ABN848
XX ABN848
XX ABN848
XX 1-Amin
XW tomato
XX 1-Amin
XW tomato
XX ILycope
XX Key
FT ET Exon
FT Exon
FT Protei
FT protei
FT protei
FT protei
FT protei
FT cDS
FT intron
FT intron
FT intron
FT exon
FT intron
FT exon
FT intron
FT exon
FT exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                                                                                                             protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    promoter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase; ACC synthase; enzyme; tomato; chromosome 2; plant; transgenic plant; stress tolerance; flooding; crop protection; promoter; LEACS7Sol3; LE-ACS7; gene; ds.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15-NOV-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ABN84856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ABN84856 standard; DNA; 4459
                                                       intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lycopersicon esculentum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tomato 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase LE-ACS7
                                                                                                            intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 38797 TTATGCCADACATGAAAAGGGAAAAATAGAAGAAAGAGATGTTAGAGTTATATGGGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   38977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         38917
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTGGAGATTGTATAACAATATTAAGGGAAAACACATAAAAATGTGGTCAACTTAAAACAG 38916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAAAAACCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGCTTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTA 5187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GTTTTTTTTTTAAAACTTAAAATAAGTTGTTTTGAGTATTGCCAAAGAGCTAAATAATG 5128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CTTATAAGCT-----ACCCTACCCTACCCCAGCTTTTAACTTTTGGCTTAAAATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CTTATAAGCTAAAAAAAAAAAGCACCCTACCCCAGCTTTAACTTTAGCTTAAAATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -----TTGTATAAAAATATTAAGCACAAAAAGATAAAAATGTGGTCAACTTAAAAACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CAAAAACCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGCTTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTAA 39090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GTTTTTTT----AACTTAAAATAAGCTATTTTGAGCATTGCCAAACAGTTAAATAAGT 39031
                                                /*tag= j
3007.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /*tag= b
/note= "defines !
1190. .1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /*tag= a
/note= "region &
464. .2742
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                       /bound_moiety= "Nuclear_protein"
/note= "Nuclear protein binding
complement(1483. .1572)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   696. .783
                               3103.
                                                                                                                                                                                                                                                             1413. .1439
                                                                                                                                                                                                                                                                          /bound_moiety= "Nuclear_protein"
/note= "Nuclear protein binding region
                                                                                                          note= "Contains introns"
743. .2845
                                                                                                                                     product= "ACC synthase"
                                                                                                                                                                               note= "defines Sol3 element'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bound_moiety= "Nuclear_protein"
note= "Nuclear protein binding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *tag=
                                         *tag=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .2463
                                                                                                                                                               .4066
                                          .3102
|= k
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ₽P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         specifically described in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sol3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        element"
                                                                                                                                                                                                                       region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 region
                                                                                                                                                                                                                                                                             ā
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Claim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gene.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    38856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           38976
```

```
S
                                                                                                                                                                                         뭥
                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase (ACC synthase) LB-ACS7 gene CC and subtraction by restriction enzyme digestion. The LB-ACS7 gene is the carboxylic acid synthase (ACC synthase) LB-ACS7 gene is CC rapidly and transiently induced in waterlogged roots and in wounded CC rhythmic pattern that slightly precedes the diurnal fluctuation of CC rhythmic pattern that slightly precedes the diurnal fluctuation of CC promoter, that provide transient expression of a desired protein or mRNA CC within minutes of stimulus. The promoters, especially the LB-ACS7 gene CC promoter, that provide transient expression of a desired protein or mRNA CC within minutes of stimulus. The promoters can be induced by environmental CC chemicals. The LB-ACS7 promoter can be recombinantly fused to a CC cassettes, such as flooding or wounding, without the application of CC cassettes. Flooding can be used to induce expression of e.g. genes that CC control resistance to insect pests or pathogens, or which confer CC alternatively, the promoter may be used to transcribe an mRNA that is not translated into a protein. e.g. antisense RNA or ribozymes. The LB-ACS7 CC promoter contains an region, designated LBACS7Soll3, that shows homology to polygalacturonase promoter nuclear protein binding DNA sequences (see also ABN84857-59)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sequence 4459 BP; 1530 A; 708 C; 722 G; 1499 T; 0 U; 0 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Claim 1; Col 21-28; 21pp; English
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Novel recombinant expression cassette for expressing heterologous genes, has 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase 7 promoter operably linked to polynucleotide sequence and induced in response to flooding.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oetiker JH,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02-JUL-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        US6414221-B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (REGC ) UNIV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Local Similarity
                                                                                                                                                                                              1534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                present sequence, the promoter region of which is claimed, is the 1-nocyclopropane-1-carboxylic acid synthase (ACC synthase) LE-ACS7 gene tomato chromosome 2. The gene was isolated by a combination of RT-PCR
                                                                                                                                              244
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    606;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2002-641584/69.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           տ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GTTTÄAAATTGACCACTTATTTÄACGATTTTÄTATTTÄÄACTATTTAAATATTTTTTÄÄÄ 1415
                                                                                                                    GTTTAAAATTGACTACTTATATAAAA 303
                                                                                                                                                                             TTCAAAATACCTTTCTCATCCATCTATTGGGTCCAAAATACCTTTGTCATCCACCTTTTG
                                                                                                                                                                                                            AATTTATTTTAAGCAAAGTATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATCCACCTATTGGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTGATTÄÄÄCTTATGÄTTGÄÄTÄÄÄTTÄÄÄÄAGCGGGCACTAAATATGTÄÄCÄÄCTTATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Shiu OY,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CALIFORNIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9908-00363243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            99US-00363243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pred.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 271.6;
Pred. No. 1.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SF,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       qiy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ₹,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .6e-25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            389; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Length 4459;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  184
                                                                                                                                                                               1475
                                                                                                                                                                                                                                                                     1535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1595
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 1655
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               64
                                        THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULT 15
ABN84856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                B
                                        exon
                                                                                                                                Key
                                                                                                                                                                                                         1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase; ACC synthase; enzyme; tomato; chromosome 2; plant; transgenic plant; stress tolerance; flooding; crop protection; promoter; LEACS7Sol3; LE-ACS7; gene; ds.
                                                                                                        promoter
                                                                                                                                                                        Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tomato 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase LE-ACS7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15-NOV-2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ABN84856;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ABN84856 standard; DNA; 4459 BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1054
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1174
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1234
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   755
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           938
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        815
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  874
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             818
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        934
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             994
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1294
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                759
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        703
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           643 TGAATATTATTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGA 702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                529
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             409
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         364 AACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAA------ATTCTACTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TCCCTT 1003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TGA---ATGAAGGGTAATTTTGTACCATTTTCAATACTTTAAGGGTATTTTAGGCCCCTTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGATGGATGGAGGATAAITTTGTATCATTTCTAATACTTTTAAAGATATTTTTAGGTCATTT 997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GATGACAAGGGTATTTTGTAGCCAATAGGTGGATGAAAAAAGACATTTTGGAGTCAATAGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TATTTAAAGAGTTTAATTTTÄTÄACAATTA-AAAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAGGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATTAAATAAGITTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGIG 877
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAAATTATATAAATAAATTAAATTTATAATTAATAGTTGAACGCCCAGTATTTAAAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAATTATATCAATAAGTTAAA-TTATAACAAATATTTTGAGCGCCCATGTATTTTAAAAAA 817
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATAATTAAGATGAA----CATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAAGTAAATTTATTTA 758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TCAACCTAAATTTAATTGAGTGAGGTTTAGTTAGTAATGAGTGGGTAGTGGATTGGTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GGGATGTATTATTTTACCTTTCAATTTTGAAAGAAAGTGTCCTCCTAAATAAGCGGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GCTACTGCCAATTAAGTGTTCTTAAAAATATAAAAGTAAATTATCATACATTCAAGTGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TACTACCCACGCATTACTAATTAAATCCCTCTAAATGAACCCCGTCACATTATTAATGCAA 1295
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GTCTCAATTAIGTGATGTTACTTCATAGGTAACTTTTTTTCAAAATAATATATTAAAGGT 1115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAA 528
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAAAATTGTCCTAAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCAC 468
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CTACATAAAAATCACCGATAAACTTAAAAGTCTGACTATGTTCATCTTAATTATTCTTAC 1175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    esculentum
/*tag= a
/note= "region specifically described in Claim
464. .2742
                                                                                                                         Location/Qualifiers
                                                                                                      . .2463
```

937

816

756

699

935

995

875

```
The present sequence, the promoter region of which is claimed, is the 1-CC aminocyclopropane-1-carboxyllc acid synthase (ACC synthase) LE-AC97 gene con tomato chromosome 2. The gene was isolated by a combination of PCR con tomato chromosome 2. The gene was isolated by a combination of PCR con tomato chromosome 2. The gene was isolated by a combination of PCR con tomato chromosome 2. The gene was isolated by a combination of PCR con to transiently induced in waterlogged roots and in wounded con the combination with LE-ACS7 transcript forms a combination with LE-ACS7 transcript forms a control pattern that slightly precedes the diurnal fluctuation of the provide and the provide transient expression of a desired protein or mRNA conditions are considered by the protein or mRNA conditions. The provide transient expression of a desired protein or mRNA conditions, such as flooding or wounding, without the application of the stress, such as flooding or wounding, without the application of contents. The LE-ACS7 promoter can be recombinantly fused to a heterologous nucleic acid to produce claimed recombinant expression contents. Plooding can be used to induce expression of e.g. genes that control resistance to insect pests or pathogens, or which confer contents are promoter may be used to transcribe an mRNA that is not translated into a protein. e.g. antisense RNA or ribozymes. The LE-ACS7 confer comoter contains an region, designated LEACS75013, that shows homology can be used to transcribe an mRNA that is not transcribe and the promoter contains and region, designated LEACS75013, that shows homology can be used to protein e.g. antisense RNA or ribozymes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SdO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Novel recombinant expression cassette for expressing heterologous has 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase 7 promoter oper linked to polynucleotide sequence and induced in response to flood
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HIR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LTR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Claim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          WPI; 2002-641584/69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Oetiker
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              02-JUL-2002.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   US6414221-B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    protein_bind
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (REGC ) UNIV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1; Col
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ABB79790.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21-28;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CALIFORNIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Shiu OY,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9908-00363243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9908-00363243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2743. .2845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2464. .4066
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement (1483.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /bound moiety= "Nuclear protein"
/note= "Nuclear protein binding
complement(1483. .1572)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1413. .1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /bound_moiety= '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /bound_moiety= '
/note= "Nuclear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         note= "defines
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    'note=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      product= "ACC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             note= "defines
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *tag=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21pp;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .783
lg= b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .3102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .3006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            English
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SF,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "Nuclear
r protein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      synthase"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Nuclear protein'
r protein binding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sol3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sol3 element'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Yip
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      introns"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         element"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      protein"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               in response to flooding.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ů
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     덩
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ā
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gous genes,
operably
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                         밁
                                                                                         S
                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                        문
                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Š
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      នន្តន្តន្តន
                      ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
Best Local S
Matches 603
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       to known tomato and potato Sol3 elements, and which is flanked by 2 long terminal inverted repeats. It also contains 3 motifs that show homology to polygalacturonase promoter nuclear protein binding DNA sequences (see also ABN84857-59)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sequence 4459 BP; 1530 A; 708 C; 722 G; 1499 T;
     1015 AGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTAT 1074
                                                                                                                                                                                                          1443
                                                                                                                                                                                                                                                                                   1383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1083
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1023
                                                                                                                                     1503
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1143
                                                                                               957
                                                                                                                                                                        897
                                                                                                                                                                                                                                               837
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    556
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    442
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                784
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       724
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              603;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAATTATAAATTTATTATATATATATATATAAACCAATCCACTCACCCACTCACTACC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TTAATAT-AATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCAACCAACTACCAACTCATTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGGTACAAAACTACCATCCGT
                                                                                      TIGTATCATITCTAATACTITAAAGATATTTTAGGTCAT--TITCCCTTCTITAGTTTAT
                                                                                                                                                                                                                                         TAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAAATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ---agtgtttaattagtaatggatgggtagtaaatttattataaattaatatgg---
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTACCTATGAAGTAACATCACATAATTGAGACGTAAGAATAATTAAGATGAACATAGTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GTA---AAGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATAATTATATAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GGACACTTTCAATA-----GTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTTAAGATTAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MACTAMACCTCACTCAATTAMATTTAGGTTGAGCCGCTTATTTAGGAGGACACTTTCTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CATTAAATCCCACCCAAATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGCGTTCAAATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CCACCTATTGGCTACAAAATACCCTTGTCATCAACCTTTGGGTTCAAAATTGACCA-TTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATTGAAAATGGTACAAAATTACCCTTCATTCACCTATTGACTCCAAAATGTCTTTTTCAT
                                                             ACCCAATAGATGGATGAGAAAGGTATTTTGAAGCCAATA---GGTGGATGAAGGGTAATT
                                                                                                                                                            TAAAATCGTTAAATAAGTGGTCAATTTTAAACCAAAAGGTGGATGACAAAGGTATTTTGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAAATTATAACAAATAGTTGAGCACCAGGTATTTTAAAAAAATATTTAAATAGTTTAAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATATTTTTAAGAACACTTAATTGGCAGTAGCTTGCATTAATAATGTGACGGGTTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACAT-----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GACTTTTAAGTTTATCGGTGATTTTTATGTAGCCACTTGAATGTATGATAATTTACTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTTAATTGTTATAAATTAAACTCTTTAAATATTTTTTAAATACTGGGCGTTCAACTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Score 268;
Pred. No. 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3; DB 6;
4.4e-25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                372;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0 U; 0 Other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Length 4459;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              32;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     836
                                                                                                   1014
                                                                                                                                       1559
                                                                                                                                                                                                              1502
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1442
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1322
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1262
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        612
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1082
                                                               1619
                                                                                                                                                                                                                                                 896
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                776
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       719
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               665
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        501
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 962
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         902
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            322
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                842
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     262
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              00
```

OV 1075 TITATAAATTITAAAAATAAAATTAATTITTTTTTTTTT
03 CA—AA

```
Regult
No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Minimum I
Maximum I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Run
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Database
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Post-processing:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sequence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Title:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OM nucleic - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                           0 0
  a
                                                                                                                                                                                                           O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 92:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ecore
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pred. No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             88
                                                                                                                                                                                                                                                                                               435.8
435.8
434
432.4
425
422
Score
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            d. No. is the number of results predicted by chance to have
re greater than or equal to the score of the result being put
is derived by analysis of the total score distribution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         seq.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         length: 0
length: 2000000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query
Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          34239544 seqs,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IDENTITY_NUC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   US-10-691-374-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 March
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EST:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Minimum Match 0%
                                                                                                                                                         Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aagcttcttaaaaaggcaaa.....accgagtgaaatataaagag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Copyright
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gb_est4:**
gb_est5:**
gb_est6:**
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gb_est1:*
gb_est2:*
gb_htc:*
gb_est3:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Length DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŗ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gss2:*
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
53175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      491
496
457
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             498
489
582
439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2005, 01:16:28; Search time 20542 Seconds (without alignments)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GenCore version 5.1.6 (c) 1993 - 2005 Compugen Ltd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19032134700 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BE461088
BE436842
BM409146
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BE436022
BE431870
BE460656
AW222632
                                                                                                                                                                                                                                                                                               BE435387
AW442052
                                                                                                                                                                                                                                                        CD003180
AW222257
                                                                                AW222783
BM536089
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ij
                                                                                                                                                                                                                   BE434998
                                                                                                                                         BM413075
                                                                                                                                                           BE461740
                                    BM411547
                                                           BM409999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SUMMARIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (without alignments)
13815.947 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         68479088
                                                                                                                                                                                                                                                      AW222632
BE435387
AW442052
CD003180
AW222257
                                                         BF112590
AW222783
BM536089
BM409999
                                                                                                                                       BE434998
AW442198
AW222707
BE461740
BM413075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BM409146 EST583473
BE436022 EST407100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BE461088 EST412507
BE436842 EST407960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Description
                                                                                                                                                                                                                                       AW222423
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   printed,
                                                         EST299518
EST413159
EST587402
EST440168
EST299594
EST589111
EST584326
```

ALIGNMENTS

```
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LOCUS
DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULT 1
BE461088
                                                                                          ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TITLE
JOURNAL
  Query Match
Best Local Similarity
Matches 491; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bource
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Eycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

(bases 1 to 498)
Alcala, J. Vrebalov, J., White, R., van der Hoeven, R.S., Holt, I.E.,
Liang, F., Hansen, T.S., Craven, M.B., Bowman, C.L., Ronning, C.M.,
Nierman, W., Fraser, C.M., Martin, G.B., Giovannoni, J.J. and
Tanksley, S.D.
Generation of ESTs from tomato fruit tissue, breaker stage
Unpublished (2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA
Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BE461088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BE461088.1 GI:9505390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      prime
  6.2%; ilarity 98.6%; Conservative
                                                                                                        /tissue_type="Pericarp"
/dev stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
/clone_lib="tomato_breaker fruit, TIGR"
/clone_lib="tomato_breaker fruit, TIGR"
/note="Vector: pBluescriptSKmCUadapt; Site_1: EcoR1;
/site_2: Xho1; Fruit were harvested at the breaker stage
(first sign of lycopene accumulation on the blossom end
the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        organism="Lycopersicon esculentum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        clone="cLEG37022"
    0
Score 466; DB 2; 1
Pred. No. 6.9e-58;
0; Mismatches 5;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ď
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TIGR Lycopersicon esculentum cDNA
                                            Length 498;
      Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EST 18-MAY-2001
    2
      Gaps
                                                                                                                                                        of.
      2
```

```
TITLE
JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 2
BE436842
                                                                                                                                     FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         맑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             당
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            POCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          片
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ORGANISM
                                                                                                                   source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5554
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5494
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5434
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5374
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5195
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5135
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            121
                                                                                                                                                                        Clemson University Genomics Institute
Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, U
                                                                                                                                                                                                                                                                           Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
1 (bases 1 to 489)
Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., van der Hoeven,R.S., Holt,I.E.,
Liang,F., Hansen,T.S., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ronning,C.M.,
Nierman,W., Fraser,C.M., Martin,G.B., Giovannoni,J.J. and
                                                                                                                                                  Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                     Tanksley, S.D. Generation of ESTs from tomato fruit tissue,
                                                                                                                                                                                                                                 Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                             Unpublished (2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BE436842
489 bp
EST407960 tomato breaker fruit,
clone cLEG34K6, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BE436842.1 GI:9434685
                                                                                                                                                prime
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAGGATCTGGAAATTCAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAGGATCTGGAAATTCAG 5630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TCTGAATATTTGCTCTTATTTTTCTCTTTTTTTTTTCCATGGATTAGTATTGGAAGCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TCTGAATATTTGCTC-TATTTTTTCTCTTTTTATTTTTCCATGGATTACTATTGGAAGCT 5612
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATAATCTAATAAAACATGCAATAATTATTGACGAAATGTGGTTTTTGGTACCTATAATCTT 5553
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATTACCTTATTAAAATACTATTCCATTTTCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATAATCTAATAAAACATGCAATAATTATTGACGAAATGTGGTTTTGGTACCTATAATCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TATTACCTTATTAAAATACTATTCCATTTTCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AATTGÄÄGATÄTCÄTÄÄAGÄCTÄÄÄÄTTÄGÄÄGÄÄCTÄÄTÄÄTTGÄGGGÄTCÄÄÄÄÄTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATTGAAGATATCATAAAGACTAAAATTAGAAGAATCAATAATTGAGGGATCAAAAATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TAATTTTĠĊĠĀĀŤŤŤĠĀŤŤĀŤŤĊĀĊĀĀĠĀĀĀĀĠĠĠĀŤĀĠŤŤĊĀĀĀĠŤĠŤĀĊĀŤŤŤĊĀĀGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAATTTTGCGAATTTGATTATTCACAAGAAAAGGGATAGTTCAAAGTGTACATTTCAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AACAT-AAAATACATGCTTTAACATAGCACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AACATAAAAATACATGCTTTAACATAGCACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGCTTAGATGTĞCTATATATATTTGAĞCTTTTTTTGAÄĞTAĞTATATTATCCTTAAĞTTÇ 120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TGCTTAGATGTGCTATATATATTTGAGCTTTTTTTGAAGTAGTATATTATCCTTAAGTTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ccaectritaaercaetriteaccaectritaaecteaecteaeccaaacaeectritaaaateic
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGCTTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTAAAATGTC
                                                                                                                                                sequence
/db_xref="taxon:4081"
/clone="clEG34K6"
/tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
                                                                                     /organism="Lycopersicon
                                                                                 /mol
                                                               cultivar="TA496"
                                                                                                                  1. .489
                                                                                                                              Location/Qualifiers
                                                                                 type="mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   498
                                                                                                                                                                        SC 29634, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TIGR Lycopersicon esculentum cDNA
                                                                                             esculentum'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              linear
                                                                                                                                                                                                                                                     breaker stage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5493
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5433
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5373
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5313
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60
```

```
문
                             δ
                                                            뫄
                                                                                      δ
                                                                                                                     밁
                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                                          В
                                                                                                                                                                                                  Ś
                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            뮹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Best Local Similarity Matches 465; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
                                  7205
                                                                                          7145
                                                                                                                                                7085
                                                                                                                                                                                                      7025
                                                                                                                                                                                                                                                          6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6845
        443
                                                            383
                                                                                                                     323
                                                                                                                                                                          263
                                                                                                                                                                                                                                203
                                                                                                                                                                                                                                                                                       143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23
ACTTTTTAATGTACAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGATGT
                   ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGATGT
                                                                     TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                              GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                          TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                  CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                       CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                              GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /lab_host="SOIR"
/clone_lib="tomato breaker fruit, TIGR"
/clone_lib="tomato breaker fruit, TIGR"
/note="Vector: pBluescriptSKmCUadapt; Site_1: EcoRl;
Site_2: XhoI, Fruit were harvested at the breaker stage
(first sign of lycopene accumulation on the blossom end
the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                      TTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100.0%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Score 465;
Pred. No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DB 2; LC, 9.6e-58;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Length 489;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Indels
 487
                             7249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                7204
                                                                                                                                       7144
                                                                                                                                                                 322
                                                                                                            382
                                                                                                                                                                                                                        262
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6844
                                                                                                                                                                                                                                                                               202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ģ,
```

REFERENCE AUTHORS COMMENT RESULT 3 BM409146/c LOCUS KEYWORDS ACCESSION DEFINITION VERSION TITLE JOURNAL ORGANISM Giovannoni,J.
Generation of ESTs from tomato fruit tissue,
Unpublished (2002)
Contact: CUGI Lycopersicon esculentum

Bukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

1 (bases 1 to 592)

Alcala,J., Vrebalov, J., White, R., Vision, T., Karamycheva, S.A.,

Tsai, J., Bougri, O., Kirkness, B., Utterback, T., Van Aken, S.,

Ronning, C.M., Fraser, C.M., Martin, G.B., Tanksley, S.D. and Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html This clone is available through the Clemson University Clemson University Genomics Institute Clemson University 100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA EST583473 tomato breaker fruit Lycopersicon esculentum cDNA clone cLEG47K2 5' end, mRNA sequence. Lycopersicon esculentum (tomato) BM409146.1 GI:18260776 breaker stage EST 22-JAN-2002 Genomics (2002)

```
REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                              RESULT 4
BE436022/c
LOCUS
                                                                                               SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                        ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 용
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ફ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ફ
                                                                                                                                   KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                             DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Best
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           165
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        345
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     465;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          45
Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
1 (bases 1 to 439)
Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., van der Hoeven,R.S., Holt,I.E.,
                                                                                                                                                                                       439 bp EST407100 tomato breaker fruit, clone cLEG30018, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Seq
                                                                                                                                                      BE436022.1 GI:9433865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAATGGTTATTTATATGATGT 7249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATATATATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTTTTTAATGTACAAAATAATAAATGGTTATTTATATGATGT 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        primer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="$OLR"
/clone_lib="tomato breaker fruit"
/clone_lib="tomato breaker fruit"
/clone="Vector: pBluescriptSKmCUddapt; Site_1: EcoR1;
Note="Vector: pBluescriptSKmCUddapt; Site_1: EcoR1;
Site_2: XhoI; supplier: Boyce Thompson Institute;
sequencing: The Institute for Genomic Research. Fruit
were harvested at the breaker stage (first sign of
lycopene accumulation on the blossom end of fruit). Fruit
were cut in half and the seeds and locules were discarded
prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEG47K2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 organism="Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Score 465; DB 4; I
; Pred. No. 9.5e-58;
0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                           TIGR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   esculentum"
                                                                                                                                                                                                                             mRNA
                                                                                                                                                                                                           RNA linear EST 18-MAY-2001
Lycopersicon esculentum cDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Length 582
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 °;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           406
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              226
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          286
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                              RESULT 5
BE431870/c
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITLE
JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
     VERSION
                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    片
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ş
                       ACCESSION
                                                          DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matches 437;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6811
                                                                                                                                                                                                           7231
                                                                                                                                                                                                                                                                                     7171
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6991
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6931
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7051
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              379
                                                                                                                                                                          19
                                                                                                                                                                                                                                                79
 BB431870 491 bp
EST398398 tomato breaker fruit,
clone cLEG4A12, mRNA sequence.
BE431870
BE431870.1 GI:9429713
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Unpublished (2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Generation of ESTs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tanksley, S.D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100 Jordan Hall, Clemson,
                                                                                                                                                                                                 ATGGTTATTTATATGATGT 7249
                                                                                                                                                                                                                                                                    ATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TATGTATTGAATAATTATTAATTAATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGATATATCACAATAAAACAAATCTATATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTG
                                                                                                                                                                          ATGGTTATTTATATGATGT
                                                                                                                                                                                                                                                ATTTCTATTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATACTATAGATCTTCAATATAGCAGATATGATATATCCCAATAACCAAATCTATATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /note="Vector: pBluescriptSKmCUadapt; Site 1: EcoR1; Site 2: XhoI; Fruit were harvested at the breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the blossom end the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hansen, T.S., Craven, M.B., Bowman, C.L., Ronning, C.M., Fraser, C.M., Martin, G.B., Giovannoni, J.J. and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        clone_lib="tomato breaker fruit,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEG30018"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       organism="Lycopersicon"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5.8%;
99.5%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 from tomato fruit tissue,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 435.8; DB Pred. No. 1.7e-53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SC 29634, USA
                                                        mRNA linear
TIGR Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       esculentum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TIGR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Length 439;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   breaker stage
                                                            esculentum cDNA
                                                                                EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
```

0

ō,

7170 140 200 7050 6990

320 6930 380

260

80

```
뮹
                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                         맑
                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Matches 434;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  source
                                                                                                                                                134
                                                                                                                                                                                                                                           7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6845
                                                                                                                                                                                                                                                                          254
                      14
                                                                                 74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       314
                                             ACTITITAATGTAC 7218
                                                                                      TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                 TTGĀAGTTTTĀĀTĀAĢĀCTĀCTĀTGTĀTTTCTĀTTTTCTĀGTCĀĀĀGTTTGĀCGĀTTGT
                                                                                                                             tátátcáchátáhácháhátctátátctátátattáháttááttáttátthátthátátátgtácgga
                                                                                                                                                                                          GAAĞCTCTTTGTATAAİTTAAİTTATACTATAĞATCTTCAATATATAĞAĞATATAĞ
                                                                                                                                                                                                               GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATATATACTATAGATCTTCAATATATAGAGAGATATGA 7084
                                                                                                                                                                                                                                                                             CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                      CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 195
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., van der Hoeven,R.S., Ho. Liang,F., Hansen,T.S., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ronning, Nierman,W., Fraser,C.M., Martin,G.B., Giovannoni,J.J. and Tanksley,S.D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCCATCAGAGGCCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 Jordan Hall,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Clemson University
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lycopersicon esculentum Bukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; core eudicots; asterids; lamids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA 375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Generation of ESTs from tomato fruit tissue, breaker stage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.8%; Score 434; DB 2; ) ilarity 100.0%; Pred. No. 3.1e-53; Conservative 0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rdan Hall, Člemson, SC 29634, USA
http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /cione lib="tomato breaker fruit, TIGR"
/note="Vector: pBluescriptSKmCUadapt; Site 1: EcoR1;
Site 2: XhoI; Fruit were harvested at the breaker stage
(first sign of lycopene accumulation on the blossom end
the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            db_xref="taxon:4081"/clone="cLEG4A12"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    organism="Lycopersicon esculentum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Length 491;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ronning, C.M.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Holt,I.E.,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c stage
                                                                                                7204
                                                                                                                                                                                            135
                                                                  15
                                                                                                                               75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6844
밁
                      Ś
                                                           뮍
                                                                                        Ş
```

```
밁
                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TITLE
JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULT 6
BE460656/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Matches 433;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pocas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Local
                                                  7085
                                                                                                                      7025
                                                                                                                                                                                          6965
                                                                                                                                                                                                                                                              6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6845 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                      194
                                                                                                                                                        254
                                                                                                                                                                                                                            314
TÄTÄTČCCAATAAAČAAATČTATATČTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTAČGGA
                      TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATAATATGTACGGA 7144
                                                                   GAAGCTCTTTTGTÁTÁATTÁTTTÁATTTÁTÁCTÁTÁGATCTTCÁATÁTÁTÁTÁGCÁGÁTÁTGÁ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Similarity
                                                                                          CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Clemson University Genomics Institute Clemson University 100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, U.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         acterids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersico, acterids; lamids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersico, 1 (bases 1 to 496)
Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., van der Hoeven,R.S., Holt,I.)
Liang,F., Hansen,T.S., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ronning,C.M.,
Nierman,W., Fraser,C.M., Martin,G.B., Giovannoni,J.J. and
                                                                                                                                       CATTTIAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 195
                                                                                                                                                                                                         GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 255
                                                                                                                                                                                                                                 GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACAAAGGTGGCCATAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CÁGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA 6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tankeley,S.D. Generation of ESTs from tomato fruit tissue,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BE460656 496 bp
EST412075 tomato breaker fruit,
clone_cLEG33M20, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BE460656.1 GI:9504958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /clone lib="tomato breaker fruit, TIGR"
/note="Vector: pBluescriptSKmCUadapt; Site 1: EcoR1;
Site 2: XhoI; Fruit were harvested at the breaker stage
(first sign of lycopene accumulation on the blossom end
the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           locules were discarded prior to freezing the pericarp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mol_type="mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 organism="Lycopersicon"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 lone="cLEG33M20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٥,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Score 432.4; DB 2;
Pred. No. 5.2e-53;
0; Mismatches 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TIGR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 esculentum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lycopersicon esculentum cDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    breaker stage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Holt, I.E.,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                               6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 õŧ
```

```
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RESULT 7
AW222632
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           REFERENCE
AUTHORS
                                                                      S
                                                                                                                  밁
                                                                                                                                              ঠ
                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7145
                                                                                                                                                                                                                                                                         451;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; Core eudicots;
asterids; lamiida; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., Matern,A.L., Holt,I.E., Liang,F., Upton,J., Hansen,T., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ahn,S., Romning,C.M., Fraser,C.M., Martin,G.B., Tanksley,S.D. and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AW222632
EST299443 tomato fruit red ripe,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Giovannoni, J. Generation of ESTs from tomato fruit tissue
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    clone cLEN8H22, mRNA sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AW222632.1 GI:6534316
    AACATGTAATTAAGCATTATATAAAT----TAATGTGGTTTAATAATGTAGGGAGGATC 6146
                                                                            TTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCGG-CCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATC
                                                                                                                                                                                                                   AATGTGTTTGCTTTGGTAGAAGTTTGGTTTATCCAGTTTTTGGGTCATGATTAAACCAAAC 5972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACTITITAATGTAC 7218
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 7204
                                                                                                                                                                                               AATGTGTTGCTTTAGAAGTTTGGTTTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAAC 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 15
                                                                                                                    TTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCGGTCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (bases 1 to 457)
                                                                                                                                                                                                                                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /tissue_type="pericarp"
/dev_stage="red ripe (7-20 days post-breaker)"
/dev_stage="red ripe (7-20 days post-breaker)"
/clone_lib="roato fruit red ripe, TAMU"
/clone_lib="tost of fruit red ripe, TAMU"
/note="Vector: pBlueScript SK(-); Site_1: RcoR1; Site_2:
/kno1; supplier: Giovannoni; Fruit were tagged at the
breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the
blossom end of the fruit) and harvested 7 days
post-breaker (fully red-ripe), 10 days post breaker, and
20 days post-breaker (over-ripe), 20 day fruit which
showed external or internal signs of pathogenesis were
discarded. Fruit were cut in half and the seeds and
discarded. Fruit were cut in half and the seeds and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    locules were discarded prior to freezing the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEN8H22"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   organism="Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (1999)
                                                                                                                                                                                                                                                                                         5.7%;
                                                                                                                                                                                                                                                                       0,
                                                                                                                                                                                                                                                                     Score 425; DB 2;
Pred. No. 6.2e-52;
0; Mismatches 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SC 29634, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TAMU Lycopersicon esculentum cDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                       0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length 457;
                                                                                                                                                                                                                                                                       Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                       6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                                                                  120
                                                                                                                                                        6031
                                                                                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULT 8
BE435387
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SOURCE
ORGANISM
S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                        밁
                                                                        Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       맑
                                                                                                                                                                                               ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TITLE
JOURNAL
                                                                                                                  Matches 422;
                                                                                                                                                      Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6267
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6207
  6845 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG 6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BE435387
                                          CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
```

```
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Spermatophyta; Magnoliophyta; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         475 bp EST406465 tomato breaker fruit, clone cLEG26D15, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 (bases 1 to 475)
Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., van der Hoeven,R.S., Holt,I.E., Liang,F., Hansen,T.S., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ronning,C.M., Nierman,W., Fraser,C.M., Martin,G.B., Giovannoni,J.J. and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Generation of ESTs from tomato fruit tissue, breaker stage Unpublished (2000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BE435387.1 GI:9433230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tanksley,S.D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GAGATTCTTTTCACTAGTTAGTAACTTTTTTGAATAGA 6363
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA 6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AATTATAGACCAAAACTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTTTTTA 6266
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCAT 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCAT 6206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GAGATTCTTTTCACTAGTTAGTAACTTTTTGAATAGA 457
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATTATAGACCAAAACTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTTTTTA 360
                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                  /clone_lib="tomato breaker fruit, TIGR"
/note="Vector: pBluescriptsKmCUadapt; Site 1: BcoR1;
Site_2: XhoI; Fruit were harvested at the breaker stage
(first sign of lycopene accumulation on the blossom end
the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /organism="Lycopersicon esculentum"
/mol_type="mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEG26D15"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ocation/Qualifiers
                                                                                   100.0%;
                                                       0,
                                                                              Score 422; DB 2;
Pred. No. 1.7e-51;
                                                          Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SC 29634, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mRNA linear EST 18-M
TIGR Lycopersicon esculentum
                                                                                                       Length 475
                                                       Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EST 18-MAY-2001
                                                       <u>.</u>
                                                       Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CDNA
                                                       0
                                                                                                                                                                                                                                            œ,
```

```
REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 9
AW442052
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            354
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           414
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               234
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              174
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             294
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Generation of ESTs from tomato fruit tissue Unpublished (1999)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Giovannoni, J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

(bases 1 to 644)

Alcala, J., Vrebalov, J., White, R., Matern, A.L., Holt, I.E., Liang, F., Upton, J., Hansen, T., Craven, M.B., Bowman, C.L., Ahn, S., Roming, C.M., Fraser, C.M., Martin, G.B., Tanksley, S.D. and Grean
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; asterids; Lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AW442052 644 bp mRNA linear EST311448 tomato fruit red ripe, TAMU Lycopersicon clone cLEN21111 5', mRNA sequence.

AW442052
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AW442052.1 GI:6977303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AC 7206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT 7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AC 475
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 702.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GAGAATATAAATTTAGTAGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 233
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA 7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
/tissue_type="pericarp"
/dev_stage="red_ripe (7-20 days post-breaker)"
/clone_lib="tomato_fruit_red_ripe, TAMU"
/clone_lib="tomato_fruit_red_ripe, TAMU"
/note="Vector: pBlueScript_SK(-); Site_1: EcoR1; Site_2:
Xho1; supplier: Giovannoni; Fruit_were_tagged_at_the_breaker_stage (first_sign_of lycopene_accumulation on the breaker stage (first_sign_of lycopene_accumulation on the blossom_end_of_the fruit) and harvested_7 days
post_breaker (fully_red-ripe), 10 days_post_breaker, and_20 days_post_breaker (over-ripe). 20 days_fruit_which_showed_external_or_internal_signs_of_pathogenesis_were_discarded. Fruit_were_cut_in_half_and_the_seeds_and_locules_were_discarded_prior_to_freezing_the_pericarp."
                                                                                                                                                                                                            /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEN21I11"
                                                                                                                                                                                                                                            organism="Lycopersicon/mol_type="mRNA"/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .644
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SC 29634, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        413
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       473
                                                                                                                                                                                                                                                                      REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULT 10
CD003180
                                                                        FEATURES
                                                                                                                                                                                                                          COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Š
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Matches 422;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
Best Local
                                                      source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                583
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 523
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  463
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    403
                                                                                  Email: handa@hort.purdue.edu Plate: RR3_0_B01_T3.nr Seq primer: T3.
                                                                                                                                    Purdue University
625 Agriculture Mall Drive,
Tel: 765 494 1339
Fax: 765 494 0391
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CD003180
CD003180.1 GI:30319918
EST.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ą
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (bases 1 to 556)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Conservative
 /organism="Lycopersicon
/mol_type="mRNA"
/db_xref="taxon:4081"
                                                    Location/Qualifiers
1. .556
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.7%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 422; Pred. No. 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mismatches
```

```
CD003180 ST02-MA) ST02-MA) ST02-MA) Linear EST 02-MA) EST1296 Normalized cDNA library from ripening tomato pericarp Lycopersicon esculentum cDNA clone LePU1296 similar to Acc# sp|P05117|PGLR_LYCES; Polygalacturonase 2A precursor (PG-2A) (Pectinase) [ E- value 4.00E-73 ], mRNA sequence.
                                                 Unpublished (2003)
Contact: Handa, AK
Department of Horticulture and Landscape Architecture
                                                                                                                                       Srivastava,A., Datsenka,T., Kudla,K., Bhaskaran,A. and Handa,A.K. Generation of a set of tomato cDNA clones from turning stage of fruits for macroarray analyses
                                                                                                                                                                                                                                                        Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTAGTCTAAAGGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
West Lafayette,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .7e-51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Indels
IN 47907-2010, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EST 02-MAY-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         522
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    582
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         642
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        462
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             402
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              342
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                282
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0;
```

ORIGIN

```
RESULT 11
AW222257
                                                                                                                                                                                                                                                                 REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEFINITION
                                                                                                              COMMENT
                                                                                                                                   TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Best Local Sir
Matches 406;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     387
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             729 bp
EST299068 tomato fruit red ripe,
clone cLEN7018, mRNA sequence.
AW222257
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Lycopersicon.
asterida; lamiida; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
Contact: CUGI
Clemson University Genomics Institute
Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA
Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                      1 (bases 1 to 729)
Alcala, J., Vrebalov, J., White, R., Matern, A.L., Holt, I.E., Liang, F. Upton, J., Hansen, T., Craven, M.B., Bowman, C.L., Ahn, S., Ronning, C.M., Fraser, C.M., Martin, G.B., Tankeley, S.D. and
                                                                                                                              Giovannoni,J.

Generation of ESTs from tomato
Unpublished (1999)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AW222257.1 GI:6533941
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAAGCTCTTTTGTATAATTTAATTTATTATACTATAGATCTTCAATATATAGAGCTATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GAGAATATAAATTTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAA 7191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ACAAAGGTGGCCATAAAATTTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TTGAAGTTNTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Finites Equal amounts of total RNA isolated from two tomato genotypes differing in juice Bostwick value were mixed and used to prepare a normalized cDNA library (Takahashi-N and KO-MSH, 1994: Toward a whole cDNA catalog: construction of an equalized cDNA library from mouse embryos.

Genomics-San-Diego, 23: 1, 202-210). The resultant PCR amplified products were ligated into pBluscript SKII-vector (Stratagene) and transformed into E. coli DH5alpha"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pericarp"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="Turning stage of fruit ripening."
/clone_lib="Normalized cDNA library from riper
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   clone="LePU1296"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.4%;
99.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Score 406; DB 6;
Pred. No. 3.5e-49;
0; Mismatches 1
                                                                                                                                                              fruit tissue
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   mRNA linear EST 18-MAY
TAMU Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length 556;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ripening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tomato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               506
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     446
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            326
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  266
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
```

음 성 밁 ş 밁 ð 밁 ঠ 밁 ð

S 용 ર્

문

```
RESULT 12
AW222423
LOCUS
                                  REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                             VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                SOURCE
                                                                                                                                                                             ACCESSION
                                                                                                                                                                                                            DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Matches 410;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local
                                                                                                                ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 495
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        675
                                                             Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eu
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Ly
1 (bases 1 to 427)
Alcala, J., Vrebalov, J., White, R., Matern, A.L., Holt, I.E., Liang, F., Upton, J., Hansen, T., Craven, M.B., Bowman, C.L., Ahn, S., Ronning, C.M., Fraser, C.M., Martin, G.B., Tankeley, S.D. and
                                                                                                                                                                                          EST299234 tomato fruit red ripe, clone cLEN8E17, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           տ
                                                                                                                                                            AW222423.1
                                                                                                                             Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGAC 7198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTTCCATGTGAAGGAATTATAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTATTATTGTACGG 7143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATG 708:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTTCAGAGGA 7023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTAATTTCTAGTCAAAAGTTTGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATATATGACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGAAGCTCTTTTGTGTAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACTGCACTTCACTAGAAATTTCACAGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CAGTTTTCAGCAGTTCAAGATGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CAGTTTTCAGCAGTTCAAG-TGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGC 6843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           prime
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ведчепсе
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEN7018"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          organism="Lycopersicon"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                              GI:6534107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.3%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Score 396.6; DB Pred. No. 8e-48;
                                                                                                                                                                                                                         427 bp
                                                                                                                                                                                                          TAMU Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             esculentum"
                                                                                                                                                                                                                           mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <u>ب</u>
                                                                                                                                                                                                                         linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length
                                                                                eudicots;
                                                                                                                                                                                                              esculentum cDNA
                                                                 Lycopersicon.
                                                                                                                                                                                                                            EST 18-MAY-2001
                                                                                               Tracheophyta;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۲.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       674
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    614
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   554
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 494
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             434
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           374
```

```
RESULT 13
BE434998/c
                             ACCESSION
             VERSION
                                                           DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Local Similarity
                                                                                                                                                                                             6327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6032
                                                                                                                                                                                                                               361
                                                                                                                                                            421
                                                                                                                                                                                                                                                                                             301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 121
     EE434998
EST406076 tomato breaker fruit,
clone cLEG24N5, mRNA sequence.
EE434998
EE434998.1 GI:9432841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Generation of ESTs from tomato fruit tissue Unpublished (1999)
Contact: CUGI
Clemson University Genomics Institute
Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA
Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/
5 prime sequence.
                                                                                                                                                                                            GAGATTC 6333
                                                                                                                                                                                                                      GAGATTC
                                                                                                                                                                                                                                                  AATTATAGACCAAAACTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTNTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATTATAGACCAAAACTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCAT 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGAGCGTTAAGTATCCCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AACATGTAATTAAGCATTATATATAATTAAT-----GTGGTTTAATAATGTAGGGAGGATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCTTGGTTGAATGTTAATAATTATAAATTTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCGGTCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATAATGAAAAAGGGGCTGCAACGGCCGG-CCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATGTGTTGCTTTGGAAGTTTGGGTTAATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCTTGGTTGAATGTTAATAATTATAAATTTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATGTGTTGCTTTAGAAGTTTTGGTTTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /clome_lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/note="Vector: pBlueScript SK(-); Site_1: EcoR1; Site_2:
Xho1; supplier: Giovannoni; Fruit were tagged at the
breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the
blossom end of the fruit) and harvested 7 days
post-breaker (fully red-ripe), 10 days post breaker, and
20 days post-breaker (over-ripe). 20 day fruit which
showed external or internal signs of pathogenesis were
discarded. Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                            427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /tissue_type="pericarp"
/dev_stage="red ripe (7-20 days post-breaker)"
/clone_lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                clone="cLEN8E17"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mol_type="mRNA"
cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             organism="Lycopersicon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.3%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Score 394; DB 2
Pred. No. 2e-47;
0; Mismatches
                                                      TIGR Lyc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 esculentum'
                                                    RNA linear EST 18-MAY-20
Lycopersicon esculentum cDNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length 427;
                                                                       EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                        360
                                                                                                                                                                                                                                                       6326
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6266
                                                                                                                                                                                                                        420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6146
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6091
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6031
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2
 RESULT 14
AW442198
LOCUS
                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                    맑
                                                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Matches 396;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         source
                                                                                                                   7145
                                                                                                                                                                                   7085
                                                                                                                                                                                                                                                     7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                    163
                                                                                                                                                    103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      343
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     283
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      403
                                                                                 43
 AW442198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           տ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Generation of ESTs from tomato fruit tissue, breaker stage Unpublished (2000)
Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson,
                                                                                                                                                                   TATATCACAATAAACAAAICTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA 7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tanksley, S.D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TSE
                                                                                                   TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTAGTTC 7187
                                                                                                                                              TATATCCCAATAAACCAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                 GGAGCTCTTTTGTATAATTAATTTAGACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                       GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATTATACTATAGATCTTCAATATATACCAGATATGA 7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                 CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCCCTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                TTGAAGTTTTAATAAGACTCCTATGGATTTCTATTTTCTAGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /note="Wector: pBluescriptsKmCUddapt; Site 1: EcoR1; Site 2: XhoI; Fruit were harvested at the breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the blossom end the fruit). Fruit were cut in half and the seeds and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /tissue_type="Pericarp"
/dev_stage="breaker"
/lab_host="SOLR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /db_xref="taxon:4081"
/clone="cLEG24N5"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     organism="Lycopersicon/mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 535
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     98.3%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  lib="tomato breaker fruit, TIGR"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <u>,</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Score 391.8; DB 2
Pred. No. 4.1e-47;
0; Mismatches 7
 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SC 29634, USA
ď
mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DB 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7;
```

Length Indels

0;

0;

S.

linear

EST

18-MAY-2001

104

44

164

284

6904

DEFINITION

```
TITLE
JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   REFERENCE
AUTHORS
                                      밁
                                                                             ર્
                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                  र्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Keywords
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                389
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          389;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; asteridas; lamidas; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon. 1 (bases 1 to 600)

Alcala,J., Vrebalov,J., White,R., Matern,A.L., Holt,I.E., Liang,F. Upton,J., Hansen,T., Craven,M.B., Bowman,C.L., Ahn,S., Romning,C.M., Fraser,C.M., Martin,G.B., Tanksley,S.D. and Glovannoni,J.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EST311594 tomato fruit red ripe, TAMU Lycopersicon esculentum cDNA clone cLEN21H16 5', mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Unpublished (1999)
Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Clemson University
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Generation of ESTs from tomato fruit tissue
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lycopersicon esculentum (tomato)
TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCT 7176
                                                                          TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATATATGTACGGA 7144
                                                                                                                                                                 GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                        CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prime
                                                                                                                                    GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATTATTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /dev_stage="red ripe (7-20 days post-breaker)"
/clone lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/clone lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/note="Wector: pBlueScript SK(-); Site_1: BCOR1; Site_2:
Xho1; supplier: Glovanmoni; Fruit were tagged at the
breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the
blossom end of the fruit) and harvested 7 days
post-breaker (fully red-ripe), 10 days post breaker, and
20 days post-breaker (over-ripe). 20 day fruit which
showed external or internal signs of pathogenesis were
discarded. Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            organism="Lycopersicon/mol_type="mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tissue_type="pericarp"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        clone="cLEN21H16"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5.2%;
99.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Score 387.2; DB 2
Pred. No. 1.9e-46;
0; Mismatches 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    esculentum'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DB 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          س
--
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Length 600;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6904
                                                                                                                                       508
                                                                                                                                                                                                                                448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   328
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               268
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
```

```
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULT 15
AW222707/c
                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Loca1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6940
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      367;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lycopersicon esculentum Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; Spermatophyta; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

1 (bases 1 to 370)

2 (bases 1 to 370)

2 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

5 (bases 1 to 370)

5 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

2 (bases 1 to 370)

2 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

5 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

1 (bases 1 to 370)

2 (bases 1 to 370)

3 (bases 1 to 370)

4 (bases 1 to 370)

5 (bases 1 to 370)

5 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

6 (bases 1 to 370)

7 (bases 1 to 370)

8 (bases 1 to 370)

8 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (bases 1 to 370)

9 (ba
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Giovannoni, J.
Generation of ESTs
Unpublished (1999)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA Email: http://www.genome.clemson.edu/orders/index.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Contact: CUGI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AW222707
AW222707.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     clone cLEN9I5, mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AW222707 370 bp
EST299518 tomato fruit red ripe,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Clemson University
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Clemson University Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Similarity
AATAATTATTAATATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTACTATGTATTTCTATT
                                                                                                                                                       GATCTTCAATATATAGCAGATATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                CACTTCACTAGAAATTTCAGAGGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTATTAATTTATACTATA 7055
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   prime sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTGAAGTTTTAAATAAACTACTATGTATTTCT
                                                                                                               GATCTTCAATATATAGCAGATATGATATATCCCAATAACCAAATCTATATCTATGTATTG 131
                                                                                                                                                                                                                                                       ATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCCCACTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /tissue_type="pericarp"
/dev stage="red ripe (7-20 days post-breaker)"
/clone_lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/clone_lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/clone_lib="tomato fruit red ripe, TAMU"
/note="Vector: pBlueScript SK(-); Site_1: EgoR1; Site_2:
Xhol; supplier: Glovannoni, Fruit were tagged at the
breaker stage (first sign of lycopene accumulation on the
blossom end of the fruit) and harvested 7 days
post-breaker (fully red-ripe), 10 days post breaker, and
20 days post-breaker (over-ripe). 20 day fruit which
showed external or internal signs of pathogenesis were
discarded. Fruit were cut in half and the seeds and
locules were discarded prior to freezing the pericarp."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /organism="Lycopersicon
/mol_type="mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /mol_type="mRNA"
/cultivar="TA496"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  clone="cLEN9I5"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.9%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   from tomato fruit tissue
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <u>.</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 365.2; DB (
Pred. No. 3.1e-43, 
0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TAMU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mRNA linear EST 18-MAY
MU Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Length 370;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EST 18-MAY-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gaps
                                                                                                                                                                                 7119
                                                                                                                                                                                                                                                       191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
```

Search Job ti	ДЪ	γQ	ф	γ	B
Search completed: March 1, 2005, 17:32:41 Job time : 20548 secs	10 TATATGATGT 1	7240 TATATGATGT 7249	70 TTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATT 11	7180 TTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAATAATAAAGGTTATT 7239	130 AATAATTATTAATATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTÅTT 71

```
Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Minimum DB seq length: 0
Maximum DB seq length: 2000000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Title:
Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OM nucleic - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                                                                                                                                      Database :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sequence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Run on:
GenEmbl: *
1: gb ba: *
2: gb ha: *
3: gb in: *
4: gb om: *
5: gb pat: *
6: gb pat: *
7: gb ph: *
8: gb pt: *
9: gb pt: *
10: gb pt: *
11: gb gt: *
11: gb y: *
13: gb y: *
14: gb_vi: *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4708233 seqs, 24227607955 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pebruary 28, 2005, 19:55:28 ; Search time 30355 Seconds (without alignments)
11901.897 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 aagcttcttaaaaaggcaaa.....accgagtgaaatataaagag 7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            US-10-691-374-1
7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GenCore version 5.1.6
Copyright (c) 1993 - 2005 Compugen Ltd.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9416466
```

Pred. No. is the number of results predicted by chance to have a score greater than or equal to the score of the result being printed, and is derived by analysis of the total score distribution.

SUMMARIES

19	18	17	c 16	c 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	u	4	u	2	1	Regult
273.4	273.4	284.2	290.6	328.8	331.8	348.8	459.4	461	461	461	461	462	462	2020.8	2024	2167	7456	7456	Score
3.7	3.7	3.8	3.9	4.4	4.5	4.7	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	27.1	27.1	29.1	100.0	100.0	Query Match
51953	51952	1663	121637	8056	8056	414	1624	1621	1621	1621	1617	1636	1636	2207	2207	7471	7456	7456	Query Match Length
8	o,	8	8	6	ŋ	8	σ	œ	σ	6	8	0	o,	σ	8	œ	œ	œ	BB
LEU81378	AR110591	STU91987	AC122544	AX599046	AX599046	TOMPGA	I01809	LEPG2AR	AX062336	A15981	LEPGR	AR364905	A24194	109042	LEPG5	PCCCHRAF	TOMPGAAA	LEPOLYGA	IJ
U81378 Lycopersico	AR110591 Sequence	U91987 Solanum tub	AC122544 Genomic s	AX599046 Sequence	AXS99046 Sequence	M20269 L.esculentu	I01809 Sequence 1	X04583 Tomato mRNA	AX062336 Sequence	A15981 L.esculentu	X05656 Tomato mRNA	AR364905 Sequence	A24194 L.esculentu	I09042 Sequence 5	X07410 Lycopersico	L47242 Capsicum an	M37304 Tomato poly	X14074 Tomato gene	Description

_	Ω					^	a			a	a				a			a	O				a		
4.	4.	4	42	4.	40	· ω		ωį	3			u	ω.	ω		2	2	: 27		2	Ņ	Ŋ	2	Ŋ	_
215.6	216.6	216.6	218.2	222	226.6	228.4	3 228.4	7 229.8	232	333.8				240.2		2			N		269.6	270.4	271.6	272	,
2.9	2.9 34			3.0	_	3.1					.,			1			3.4	3.4				3.6		3.6 1	
2207	349980	14867	14001	222	349751	7456	7456	86826	76568	76568	250421	104992	15421	169546	5197	35250	252	4601	19517	4459	121637	5497	4459	19517	TOOL
σ	σ	ω	w	œ	w	œ	œ	w	w	w	w	N	w	N	80	œ	œ	ω	ω	80	æ	8	œ	w	L
109042	AX344555	AE001398	PECOMPIRB	S73807S2	PFMAL4P3	TOMPGAAA	LEPOLYGA	PFMAL3PS	MBREV	MBREV	AE014849	AC005504	PFCOMPIRA	AC004157	LES6379	AY007366	S73807S1	DMU11584	DMU37541	AF043122	AC122544	LES6380	AF043122	DMU37541	PROFERENCE
I09042 Sequence 5	AX344555 Sequence	AE001398 Plasmodiu	X95276 P.falciparu	S73808 polygalactu	AL035476 Plasmodiu	M37304 Tomato poly	X14074 Tomato gene	AL034556 Plasmodiu	AF538053 Monosiga	AF538053 Monosiga	AE014849 Plasmodiu	AC005504 Plasmodiu	X95275 P.falciparu	AC004157 Plasmodiu	AJ006379 Lycopersi	AY007366 Lycopersi	S73807 polygalactu	Ull584 Drosophila	U37541 Drosophila	AF043122 Lycopersi	AC122544 Genomic s	AJ006380 Lycopersi	AF043122 Lycopersi	U37541 Drosophila	טדייטן הייטטטיייים

ALIGNMENTS

TATA_signal	TATA_signal CAAT_signal CAAT_signal precursor_RNA exon	repeat_region repeat_region	TITLE JOURNAL FEATURES source	SOURCE ORGANISM ORGANISM REFERENCE AUTHORS	RESULT 1 LEPOLYGA LOCUS DEFINITION ACCESSION VERSION
	NA 1		Hughes,S., Morris,P.C., Grie The tomato polygalacturonase in transgenic plants Plant Mol. Biol. 11, 651-662 Location/Qualifiers 17456	polygalacturonase. Lycopersicon esculentum Lycopersicon esculentum Eukaryota; Viridiplanta Spermatophyta; Magnolio; asterids; lamids; Sola; 1 (bases 1 to 7456) Bird,C.R., Smith,C.J.,	LEPOLYGA Tomato gene for ce X14074 X14074 I GI:19305
/ number=1 1431. 1435 join(14791757,24162547,3327. join(14791757,24165547,3327. 42604467,45674648,56025710 /codon_start=1 /product="polygalacturonase" /protein_id="CAA32235.1"	ary trans	="Lycopersicon ="genomic DNA" ="Ail8a Craig" "taxon:4081" b="lambda EMBL3 rect repeat 1"	Hughes,S., Morris,P.C., Grierson,D. and Schuch,W. The tomato polygalacturonase gene and ripening-specific expression in transgenic plants Plant Mol. Biol. 11, 651-662 (1988) Location/Qualifiers 1. 7456	polygalacturonase. Lycopersicon esculentum (tomato) Lycopersicon esculentum Lycopersicon esculentum Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon. 1 (bases 1 to 7456) Bird, C.R., Smith, C.J., Ray, J.A., Moureau, P., Bevan, M.W., Bird, A.S.,	LEPOLYGA 7456 bp DNA linear PL Tomato gene for cell wall degrading polygalacturonase. X14074 X14074.1 GI:19305
.3491,3),6139.		esculentum"	nd Schuch, W. ripening-specific	a; Embryophyta; Tra yledons; core eudic eae; Solanum; Lycop	A linear PLN olygalacturonase.
6963716, .6255,67887048)			expression	acheophyta; cots; persicon.	PLN 09-MAY-1995 e.

```
polyA_site
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Query Match
Best Local Sim
Matches 7456;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      intro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     intron
                                                241
                           301
                                                                         241
                                                                                                 181
                                                                                                                       181
                                                                                                                                                121
                                                                                                                                                                       121
                                                                                                                                                                                               61
                                                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                                                                       Similarity
     TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                        TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                      TGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                        100.0%; Score 7456; llarity 100.0%; Pred. No. 0; Conservative 0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5711. .6138
/number=7
6139. .6255
/number=8
6256. .6787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /number=7
5711. .613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /number=5
4567. .4648
/number=6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4260. .4467
/number=5
4468. .4566
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /number=4
3717. .425
/number=4
4260. .446
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /db_xref="G1:295813"
/db_xref="G1:295813"
/db_xref="UniProt', Swise-Prot:P05117"
/db_xref="UniProt:P051111117"
/db_xref="UniProt:P05117"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /number=8
6788. .7244
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /number=6
5602. .5710
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /number=2
2548. .33;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4649.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /number=3
3696. .3716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /number=3
3492..36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /number=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2416.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EALLYNY"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /number=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .4259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .3491
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .2415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .3695
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .3326
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ;
                                                                                                                                         180
                                                                                                                                                                                         120
                                                                                        240
                                                                                                                 240
                                                                                                                                                                 180
                                                                                                                                                                                                                120
                                                                                                                                                                                                                                         60
                       Ş
                                                    유
                                                                                            밁
                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                           문
                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                   정 유
                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                        뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Дb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        음 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                닭
                                                                                                                                                    1201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        301
           CAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCCTTAAAATC
                                                                                                                                            GGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATC
                                                                                                            GGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATC
                                                                                                                                                                                          TTACCAACATATAAAATTAATATTTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTAA
                                                                                                                                                                                                           TTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTAA
                                                                                                                                                                                                                                             AATTTTTAAAAAATAAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATGATTAATTTAATTTTAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAGAGGGTATTTTAGAGCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTTGAATTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1440
                       1440
                                               1380
                                                                                                                     1320
                                                                                                                                                                                              1200
                                                                                                                                                                                                                     1200
                                                                                                                                                                                                                                              1140
                                                                      1380
                                                                                                                                              1260
                                                                                                                                                                      1260
                                                                                                                                                                                                                                                                    1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    360
```

В Ş 밁 δ g,

ঠ 음 ঠ

뫄 δ

2461 GTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGT 2520 	2401 AAAATTATCTTTCAGGCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCT 2460	341 CATAATCAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCTTATCGTGTT 	AAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAAATGACTTTTATCCTATCGAACA 2	1 AGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATATATAT	61 TTTAGTGGAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAACTTTTATATTCGGAATTCG 2	CCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATTTAAT 2	041 CTTAATAACAATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAATAACAAAGCGTAAT 210 	981 AAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAATTTTG 204 	921 TITCCATGGIAACTGIATITITITITACTITIAATAACGICATAGIATICTGGIATACTC 198 	B61 ATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAGCTAT	801 ATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGGTAGAAAATT 1	741 AAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAATG 180 	681 TTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAA 174 	621 TTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAGGACAACAATAATATTGACAAGG 168 	acaatitattcaaacaagittatgataataticttgaacaagaatttgctcatgat 	501 TTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTG 15	1441 TAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTA 1500
TTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATGTAATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTG	3481 A 3481 A	3421 GAGGAGGAGGAACTATCAATGGCAATGGACAAGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAA	Qy 3361 CAGACTACAAAGATAGAAGCTTTGGATTGCTTTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGTTG 3420	QY 3301 TATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTTGGATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTT 3360	OY 3241 TITAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTATTCATTGTTTCTTTAATTTCCCTTCT 3300	Qy 3181 AAATAATAAAGTAAGTAAACGAAATAACAATAGGAATAATACTCATAAATGAAAA 3240	Qy 3121 AAATAAGTTTGAAAGAAATGTTATATGATGAAAAATATGAAGAA	OY 3061 GTGGGGTAGATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTCTTGCTTAAAAAAAA	OY 3001 GTCTCATAAATGGATATAAAAAATAGTGTGTAAGCAACAGTTATCCCTACAAAAACTTTT 3060	Qy 2941 TCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATATGTAAGAAAACAGCACTACACATATCTAATAAA 3000	Oy 2881 TAAAATAAATTAAAAAGAAAAATATGAGAAATTAAAATTCAAAGCGAGAAAGGTATTACATAA 2940	Qy 2821 TCAATGGATAGTTCAAACTAAAGAACTGTCAAAAGAAAATAAGAAAGA	Qy 2761 TGTAGAGTAAAGATATTTGAAACACATGTATTAATTAATT	QY 2701 TGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTGATGCTAATTCTATTTTTTTT	Qy 2641 TGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAATGTTATCTTAGCTA 2700	Qy 2581 AGCAATATATTATCTGGTTTATGACAAAATTTAAGAAAGTAATCAAAGAAAAAAAA	Qy 2521 CCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCATATTGATTATTTAT

` <i>&</i>	Db Qy	D Qy	B 8	р Q	p &	B 6	g 49	Qy Db	B &	ρ <i>Q</i>	B 8	P 49	B 8	B 8	D 92	р <i>Q</i>	95 S	da
4681 TTTCTCTATTTCATAAAAGGTAGTATGATATAATAATTACTTTAAATCCTTTAATTAA	4621 TTACTTGTGGTCCAGGTCATGGTATAAGGTACTCTATTTTACAAATATATCTTGTTTCCAT 4680	4561 TTATAGGTGATGATTGTATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATA 4620 	4501 ATTAGAAAAAAAAGGAGTAITTTTATTTGATAACTAAATTATTAATTTTTAATTTTTT 4560 	4441 AAATATCTGATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTA	4381 ATGCTTCAGCAAAGAGCCCAAATACTGATGGAGTCCATGTATCAAATACTCAATATATTC 4440 	4321 AACAAATTCATATCAAATTIGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCA 4380 	4261 CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCAC 4320 	4201 GATGAATGATTAACTTTGAATTTAAATATTAAAACTAATATTGTTTAATTTTCAGG 4260 	4141 AATCTATACATTGGAAACTCTATCTTTGACGCCTCGTACATTCGAGATGGTTGAACAATG 4200 	4081 TICTICGATTIAIATITCCTATITCTITIAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAA 4140 	4021 GTATATAACAATACCTCTTGAAGTAGAATGGATTTGTAGAGACGTGAAAACGTAGGTT 4080 	3961 AAGTTCTTATGATTTGATTCTAAAAATAAAAATCATGACAAACAA	3901 TGAAAATTACTATAAATTGCAATTTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAATATTAGTTA 3960 	3841 GTATITTAAAGATATAAAAGTGTTTAGTTGAAACAAAAATTTAGATATTCAAAAACTATT 3900 	3781 AAGGTTATAATAATTCTTAACTTTGGGCAGGACCTATTACCCCTTGCACTATTTAATAGT 3840	3721 GTTAATTGCATTTGATATGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	3661 TACTGATCATTGTTACCCTTTTTTTCTTCATGCAGCCATGCAGGGATGCACCAACGGTAC 3720	3601 TTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATGTAATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTG 3660
_				 -	<u> </u>				-									
Db Db	ρb	Qγ	D Qy	Db Qy	p Q	Db dd	g dy	D Qy	Db Qy	Db Qq	g dd	g Q	D Qy	ДЪ	Db	ρb	р <i>Q</i>	Db
5761 TTAAATTTTATTCGAATATCAATATTAAAGATTAATTTGATTTCATGTTTGAAATTTAT 5	5701 GACTTGGCAGGTACCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCACAGGCCCATTTTTTAATTTTTTTT	5641 GTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCAAAATTATCGGTGCCGAAAATGGAGTTAGGATCAA 	5581 TTTTATTTTCCATGGATTACTATTGGAAGCTTAGGATCTGGAAATTCAGAAGCTTATGT	5521 TTGACGAAATGTGGTTTTTGGTACCTATAATCTTTCTGAATATTTTGCTCTATTTTTTCTCT	5461 TTTCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTTATAATCTAATAAACATGCAATAATTA 	5401 TAGAAGAATCAATAATTGAGGGATCAAAAATGTTATTACCTTATTAAAATACTATTCCAT 	5341 GAAAAGGGATAGTTCAAAGTGTACATTCAATGAATTGAAGATATCATAAAGACTAAAAT	5281 CACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGATAATTATTTGCGAATTTTGATTAATTCACAA 	5221 GCTTTTTTGAAGTAGTATATTATCCTTAAGTTCAACATAAAATACATGCTTTAACATAG 	5161 TTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTAAAATGTCTGCTTAGATGTGGCTATATATA	5101 TTGAGTATTGCCAAAGAGCTAAATAATGCAAAAACCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGC 	5041 CCAGCTTTTAACTTTTGGCTTAAAATAAGTTTTTTTTTT	4981 AGCACAAAAAGATAAAATGTGGTCAACTTAAAACAACTTATAAGCTACCCTACCCTACC	4921 AAGGGAAAAATGGAAGAAAGATATTA			4741 TATTGGCAAATTTTTTCTCTTGTCTTTATGGTTAATGACTTAGCACAATAATTAGGGCCG	681

ર્શ

```
B & B & B & B
                                                                                                                         & & &
                                                                                                                                                                                       8 8 8 8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8888888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        음 성
                                                                                                                                                                       뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       음 성
                                                                                                               6601
                                                   6721
                                                                                                                                              6541
                                                                                                                                                                                                                          6421
                                                                                                                                                                                                                                         6361
                                                                                                                                                                                                                                                                        6301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6061
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5941
                                                                                                                                                             6541
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT
                     GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAG
                                                            AAAATCATTAAGTTATAAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTT
                                                                                 CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA
                                                                                          CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA
                                                                                                                        TCAATCATGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTT
                                                                                                                                             CCATGTATACAACAGGTAATTTTTATTAACGAACAATTTATTATTATTTTTATTACTTCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CCATGTATACAACAGGTAATTTTTTATTAACGAACAATTTATTATATTTTATTACTTCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TGTGGTTTAATAATGTAGGGAGGATCTGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TGGTTGAATGTTAATAATTAAATTTAATTAACATGTAATTAAGCATTATATAAATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TGGTTGAATGTTAATAATTATAAATTTAATTAACATGTAATTAAGCATTATATAAATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAACTTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAACTTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AAAATCATTAAGTTATAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTAITTAATCACTTT
                                                                                                                TCAATCATGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                        6420
                                                                                                                                                                                                                                                                                      6360
      6900
                     6840
                                    6840
                                                   6780
                                                                  6780
                                                                                 6720
                                                                                                 6720
                                                                                                               6660
                                                                                                                              6660
                                                                                                                                              6600
                                                                                                                                                             6600
                                                                                                                                                                            6540
                                                                                                                                                                                            6540
                                                                                                                                                                                                           6480
                                                                                                                                                                                                                          6480
                                                                                                                                                                                                                                         6420
                                                                                                                                                                                                                                                                        6360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5940
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5940
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5880
```

음 성

```
RESULT 2
TOMPGAAA
LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                   REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     유 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   유 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              음 성
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                             COMMENT
                                                                                                                       FEATURES
                                                                                                                                                         JOURNAL
                                                                                                                                                                              TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                           ORGANISM
                                                                 prim_transcript
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7201
                                                                                                                                    Lycopersicon sculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
1 (bases 1 to 7456)
Bird,C.R., Smith,C.J., Ray,J.A., Moureau,P., Bevan,M.W., Bird,A.S.,
Hughes,S., Morris,P.C., Grierson,D. and Schuch,W.
The tomato polygelacturonase gene and ripening-specific expression
in transgenic plants
Plant Mol. Biol. 11, 651-662 (1988)
Original source text: Tomato (strain Mill cv Ailsa Craig) DNA,
                                                                                                                                                                                                                                                                   Tomato polygalacturonase (PG) ge
M37304
M37304.1 GI:170472
polygalacturonase.
Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AGTGAAATATAAAGAG
||||||||||||||
AGTGAAATATAAAAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTAATTAAACCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TATTTGTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAAGAATAAAATATTTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TGGTATTTCTTGATGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /organism="Lycopersicon esculentum"
/mol_type="genomic DNA"
/db xref="taxon:4081"
141I. >7456
/note="polygalanturonase mRNA and introns"
join(1479. 1757 2416. .2547,3327. .3491,3896. .3716,
1600. .4467,4567. .4648,5602. .5710,6139. .6255,6788.
           /note="polygalacturonase"
/codon_start=1
                                                                                                                       Location/Qualifiers
protein_id="AAA34178.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7456
PG)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bp 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  exons
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 linear
1-9.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PLN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27-APR-1993
                                                                                                                                                                                                   Bird, A.S.,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6960
                                  .7048)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7080
```

1381 TATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATCATAAAAAAAA	Qy 301 AAAATACATGGGGTTCAAATATTTAATATATATATATATA
1321 CAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAATC 1380 	
1261 GGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCCATC 1320 	QY 181 ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTAATT
1201 TTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAAA	Qy 121 TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA 180 Db 121 TGATAATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA 180 Db
1141 TTACCAACATATAAATAAATTAAATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTTAA 1200 	QY 61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT 120 Db 61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT 120 Db
1081 AATTITTAAAAAATAAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATTGTAATTAAT	QY 1 AAGCTTCTTAAAAAGGCAAATTGATTAATTTAGAAGTCAAATTAATT
1021	Query Match 100.0%; Score 7456; DB 8; Length 7456; Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 0; Matches 7456; Conservative 0; Mismatches 0; Indels 0; Gaps 0; Db
961 ATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGACTA 1020	
901 AAIAGGGGAIGAGGAAGGAITATTITGAAGCCAATATGTGATGGATGGATGATTTTTGT	"polygalacturonase intron H"
901 AATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATG	exon 6139. 6255 intron 6256. 6787
781 841	/note="polygalacturonase intron F (no splice consensus); putative" Ov
781 TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA 840	/number
721 GTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTATAAATTATATATATATATAAAGTTAAA 780	exon 4468. 4566 Db
721	/note= 4260.
661 AAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATA	
661 AAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATA	ntron
	/note="polygalacturonase intron B" 3327
הואמאות ביותר בי	7
541 AATTTAAGATTAATGGTAAAGAATTAGGTACGCGGATTAATTA	/note="polygalacturonase intron A"
541 AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTTAGTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACT	galacturonase"
481 GGTTGAGCGCATATATTTAGAAGCATGAATTTGA	
421 AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA	SGQĀSNĪKFLNVEMQDVKYPĪĪĪDQWYCDRVEPCĪQORĀSAQVKNUVYENIKGTSATK VAĪKFDCSTNFPCEGĪĪMENĪNLVGESGKPSEATCKNVHFNNAEHVTPHCTSLEĪSED
421 AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA	
QY 361 ACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTACTA	
	/dh xraf="CT-1704">1

정 음 성

유

유왕

4621 TTACTTGTGGTCCAGGTCATGGTATAAGGTACTCTATTTACAAATATACTTGTTTCCAT 4680 4681 TTTCTCTATTTCATAAAAGGTAGTATGATAATAATAATTACTTTAAATAATT 4740 [ATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATA 462 ATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATA 462 CATGGTATAAGGTACTCTATTTTACAAATGATTATGTTTTTCTTT 462	4 4 5	4441 AAATATCTGATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTA	4381 ATGCTTCAGCAAAGAGCCCAAATACTGATGGAGTCCATGTATCAAATACTCAATATATTC 4440		4261 CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCAC 4320 	4201 GATGAATGATTAACTTTGTATTTAAATATTAAAACTAATATTGTTTAATTTTCAGG 4260 	4141 AATCTATACATTGGAAACTCTATCTTTGACGCCTCGTACATTCGAGATCGTTGAACAATG 4200 	4081 TTCTTCGATTTATATTTCCTATTTCTTTTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAA 4140 4081 TTCTTCGATTTATATTTCCTATTTCTTTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAA 4140	4021 GTATATAACAATACCTCTTCAAGTAGAATCGATTTGTACACACAC	3961 AAGTTCTTATGATTTGATTCTAAAAATAAAAATCATGACCAAACAATAGTAGACGGAGAAA 4020 	3901 TGAAAATTACTATAAATTGCAATTTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAAATATTAGTTA 3960 	3841 GTATTTTAAAGATATAAAAGTGTTTAGTTGAAACAAAATTTAGATATTCAAAAACTATT 3900 	3781 AAGGTTATAATAATTCTTAACTTTGGGCAGGACCTATTACCCCTTGCACTATTTAATAGT 3840 	721 GTTAATTGCATTTGATTTGATAAAAAAAAAGCCTAAAATATATTTGAATTTTA	υ 1 7
φο φο φο φο	000	- H O	а о	п о	н о											
տ տ տ տ	0y 5 0y 5	о о	Qy 5	Qy 5	Qy 5	Db 09	B 8	B 8	DB 49			Db Db	gb Qy	₽ &	Oy Db	Qy Db
701 GACTTGGCAGGTACCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	.641 GTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCAAAATTATCGGTGCCGAAAATGGAGTTAGGATCAA 5700	TTTTA1	S21 TTGACGAAAIGTGGTTTTGGTACCTATAATCTTTCTGAATATTTGCTCTATATTTTTTCTCT 5580 	9461 TTTCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTTATAATCTAATAAAACATGCAATAATTA 5520 	401 TAGAA 401 TAGAA	3341 GAAAAGGGATAGTTCAAAGTGTACATTTCAATGAATTGAAGATATCATAAAGACTAAAAT 5400 	5281 CACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGAATAATTTTGCGAATTTGATTATTCACAA 5340 5281 CACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGATGATTAATTTTGCGAATTTGATTATTCACAA 5340	5221 GCTTTTTTGAAGTAGTATATTATCCTTAAGTTCAACATAAAATACATGCTTTAACATAG 5280 	5161 TITTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTAAAATGTCTGCTTAGATGTGCTATATATA	TTGAC	5041 CCAGCTTTTAACTTTTGGCTTAAAATAAGTTTTTTTTTAAAACTAAAATAAGTTGTT 5100 	4981 AGCACAAAAGATAAAATGTGGTCAACTTAAAACAACTTATAAGCTACCCTACCCTACC 5040	4921 AAGGGAAAAATGGAAGAAATGTTAGGGTTATATGGGTTATTTGTATAAAAATATTA 4980 			4741 TATIGGCAAAITTITCTCTTTGTCTTTATGGTTAATGACTTAGCACAATAATTAGGGCCG 4800

음 성 음

8 B 8

```
8 8 8 8 8
                                                                                                                                음 성 음 성
                                                                                                                                                                                        음 중 음
                                                                                                                                                                                                                                 중 음
                                                                                                                                                                                                                                                            ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                           В
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ð å ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ð B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   음 중
       중 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                   6361
                                                                                                                                                                6541
                                                                                                                                                                                                                        6421
                                                                                                                                                                                                                                                                  6361
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5941
        1069
AATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCCACGTGCAAAAA
                                                                           AAAATCATTAAGTTATAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTT
                                                                                                        CAAAACGAATCAAATATAGTAGGAGTATATCCTTAAAAGGAGAGTATTGGGTAAATAAGTA
                                                                                                                CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA
                                                                                                                                    AGAAACATATACATAAAACATTAGATTCAAATTTAATAATATCTAAAATATTTGATTCAAA
                                                                                                                                                                                                    TGGACTATGGTCTAAAAATCTTGTTAAAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAAATGTTAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TGTGGTTTAATAATGTAGGGAGGATCTGGACAAGCTAGCAACATCAAATTTCTGAATGTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAACTTATAATGAAAAGGGGCTGCAACGGCCG
                                                          GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                                            TGGACTATGGTCTAAAAATCTTGTTAAAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAATGTTAGA
                                                                                                                                                                                                                                                            AGATTTTTAGTAAATGATATTCATTATTCCTTTTATTTTTCTTCTAATTTATGGATCTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                GCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTTATTCAGATGGACGTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AACTTCAGATTATTGTACTCGTACTAAGTGTAAATGTGTTTGCTTTTA(JAAGTTTGGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AACTTCAGATTATTGTACTCGTACTAAGTGTAAATGTGTTTGCTTTTGTTTAGAAGTTTTGGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT
                                                 GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATAT(AAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                AGAAACATATACATAAAACATTAGATTCAAATTTAATAATATCTAAAATATTGATTCAAA
                                                                                                                                                                                                                                                    6720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6180
                                    6900
                                                               6840
                                                                             6780
                                                                                           6780
                                                                                                                                     6660
                                                                                                                                                  6660
                                                                                                                                                                              6600
                                                                                                                                                                                            6540
                                                                                                                                                                                                                       6480
                                                                                                                                                                                                                                     6480
                                                                                                                                                                                                                                                                  6420
                                                                                                                                                                                                                                                                                6360
                                                                                                                                                                                                                                                                                              6360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5940
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5940
        6960
                      6900
                                                 6840
                                                                                                         6720
                                                                                                                                                                6600
                                                                                                                                                                                                          6540
                                                                                                                                                                                                                                                    6420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5880
                                                                                                                                                                                          RESULT 3
PCCCHRAF
LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                            REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                              SOURCE
ORGANISM
δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                   8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
              밁
                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              중 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                       FEATURES
                                                                       ORIGIN
                                                                                                                source
                                                                                                                                                                                                                                                           7441
                                                                                                                                                                                                                                                                        7441
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7321
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7261
                                                                                                                                                                                                  PCCCHRAF
Capsicum
L47242
L47242.1
 TCCATTTAACTTTGATTGTAATTTAAATTTTAAAAATTACCAACATATAAAATTAAAT
```

```
Query Match
Best Local Similarity
Matches 2276; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Capsicum annuum
Capsicum annuum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eu
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Capsicum.

1 (bases 1 to 7471)
Hadjeb,N. and Price,C.A.
Isolation of ChrA a chromoplast specific gene from Ca
Thesis (1993)
AGTGAAATATAAAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TATTTGTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TGGTATTTCTTGATGAACTATAATGTCATTATTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AGTGAAATATAAAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GTCTATTACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTAATTAAACCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TATTTGTTAATGATACATAATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATAGCAGAT
                                                      29.1%;
ilarity 95.8%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              annuum chromoplast chrA gene fragment.
                                                                                                                                                  /organism="Capsicum annuum"
/mol type="genomic DNA"
/mol type="genomic DNA"
/sub_species="Chromoplast Capsicum
/db xref="taxon:4072"
/note="(vector lambda FIX II)"
                                                                                                                                                                                                                                                                      Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GI:986929
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7456
                                                    Score 2167; DB 8;
Pred. No. 5e-245;
0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7471
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ď
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DNA
                                                         0
                                                                                           Length
                                                         Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eudicots;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Capsicum
                                                         99;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PLN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tracheophyta;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     02-MAY-1996
                                                      Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 annuum
                  1105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7020
```

` & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	D	Qy Qy Qy	ob og og	9 Q	Q D Qy	Qy Db	F & B &	Qy Db	D Qy	B 8	Db
967 520 527 027 580 587	847 TAAAGTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTCTCGTTAAG 190 400 TAAAGTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTCTCGTTAAG 190 400 TAAAGTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAG 145 907 CGAGGAAAAGCTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTT	727 TAAGGGTGATGGAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTAAATATTGG 	-J (A) (D	.040 C		860 CCTCTTATCATAAAAAAATCTTTTTCAATÁGÁCÁAGTTTÁÁÁAÁÁCCÁTÁCCÁT	00 00	86 GTCCA 40 GTCCA	7 H	12	
0	0y 0y 0b	D Q D Q	D Q D Q	\$ \$ \$ \$	Q B Q	Qy b	F & B &	o da	p &	Db Qy	Db
3047 CTACAAAACTTTTGTGGGGTAGATCAGAGTAGACGAGTTGTTTCCAGACTCTTAAAA 3106	2927 AAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATGTAAGAAAACAGCACTAC 2480 AAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGGATATTATATATGTAAGAAAACAGCACTAC 2480 AAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATGTAAGAAAAACAGCACTAC 2987 ACATATCTAATAAAGTCTCATAAATGGATATAAAAAATATGTGTGTAAGCAACAGTTATCC 2987 ACATATCTAATAAAGTCTCATAAATGGATATAAAAAATATGTGTGTAAGCAACAGTTATCC		208/ TGTIAGGTAGGAGCTAGGTAGGAGTTAGGTGAGGAGGAGGTTGAGGCTAA 208/ TGTIAGGTAGGAGCTATGAGTGAGTAGGTGAGGAGGAGGTTTGAGGCTAA 2240 TGTIAGGTAGGCTATGAGCTATGAGTTAGCTAGGAGGAGGTTTGATGCTAA 2240 TGTIAGGTAGGAGAACTTAGCTATGAATTAGCTAGAGAAGTTTGATGATGATAATTAAT		2507 TCACCITTTCAGGICCATGCAGATCITCTATTTCAGTAAAGGITAGCATATTGATTATTT	1940 HITCTIATCGIGITAAAATTATCTTTCAGGCATTGAGCAAGGATGAATGAAGGATGATTATCTTCAGGCATTGAGCAAGCA	2327 TARCCTARCGAACACATAATCAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATG		2207 ATATTCGGAATTCGAGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATAT	2147 TAACCTTATTTAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAACGAACAAACGTATTCAAACTTTT	1640 TAACAAAGCGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCT

Qy 61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT 120	Qy 1 AAGCTTCTTAAAAAGGCAAATTGATTAATTTGAAGTCAAAATAATTAAT	Query Match 27.1%; Score 2024; DB 8; Length 2207; Best Local Similarity 98.4%; Pred. No. 4e-228; Matches 2150; Conservative 0; Mismatches 25; Indels 11; Gaps 10;	ORIGIN	intron 1759 >2207	/db_xref="UniProt/TxEMBL:Q7DM56" /translation="MVIQRNSILLLIIIFASSISTCRSNVIDDNLFKQVYDNILEQEF AHDFQAYLSYLSKNIESNNNIDKVDKNGIKVINVLSFGAKGJGKTYDNI" exon 14801758	/note= /codon /prote /db xr	/replace="r" 13821388 /note="TATA box" CDS 1480>1758	/mol_type="genomic DNA" /db_xref="taxon:4081" old_sequence 908= /citation=[2]	ğ. 85	Davis, CA 3 (bases Rose, R.E. Direct Sub	2 (bases Rose, R.E. Direct Su Submitted	polygalacturonase gene AL Nucleic Acids Res. 16 (14B), 7191 (1988) NE 88303350 ED 3405769	,E.K., DeJesus,C.E., Sheeh	Lycopersicon esculentum Eukaryota; Viridiplantae Spermatophyta; Magnoliop asterids; lamiids; Solan	ge. (tomato)		Db 2840 TTAATTTCCCTTCTTATTTTTTGAAATTACTAA 2874	228) CICATANATGANAATITAGIGGCTTTTCGTTAACAI 2780 CICATANATGANAATTTAGTGGCTTTTCGTTAACAI 2787 TTAATTTTCCTTTAGTTATTTTTTTTTTTCTTAATGANA	חורת התחומת ביותר בתחומים בתחומת בתחומים בתומים בתומים בתומים בתחומים בתחומים בתחומים בתחומים בתחומים בתחומים
Ωy	, B &	B 8	? 8	ş 8	D Qy	Db Qy	Qy Db	Qy db	Ωy	Db	Qу	Db Qy	η γ	Db Qy	Qy Db	D Qy	DB QY	Qу	Db
1139 AATTACCAACATATAAATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTT 1199	/9 TAMAHITTIAMAMAHAMATIANTITITICCATTAMCITTAMCITTAMIAHITTIAMA	TAIAGTGTTAGTTCATCGAGTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTCTATTTATT	00 GIMICHIIICIAAAANCIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	59 GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATTAGAC		839 AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG 898	779 AATTATAACAAATAITTGAGCGCCAIGTAITTTAAAAAATAITTAAATAAGTITGAATTTA 838 	719 TAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTATTATAAATTATATATATAATTATAAGTTA 778			AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT	481 GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA 540	421 AAKCACTACTAAAKCAAGACGAARTTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA 480	ACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTACTA	301 AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATAATTTAATTT	241 TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA 300	181 ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT 240	121 TGATAATATAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA 180	61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT 120

11;

Gaps

```
RESULT
109042
, LOCUS
                                      S
                                                 유양
                                                                                 ち 음 성
                                                                                                                 유 상 유
                                                                                                                                                8 8 8
                                                                                                                                                                                            성 유
                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                       Ş
                                                                                                                                                                                                                                                  Д
                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
              ហ
                                                                                               1979
                                                                                                         1977
                                                                                                                              1917
                                                                                                                                         1860
                                                                                                                                                               1800
                                                                                                                                                                         1799
                                                                                                                                                                                                          1680
                                                                                                                                                                                                                     1679
                                                                                                                                                                                                                                                     1560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                1440
                                                                                                                                                                                                                                         1619
                                                                                                                                                                                                                                                                          1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1199
   I09042
                            TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
                                   TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA
                                                TAATTCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
                                                      TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                    TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                          TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                          GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                           TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                  TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                TATTCTCCCTTCTCATTATTATTTTTCCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT 1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATTCTCCTTCTCATTATTTTTTGCTTCATCATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATCATGGTTATCCAÁAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2207
                                       2182
                            2179
 åq
 DNA
linear
PAT
02-DEC-1994
                                                          2156
                                                                                2096
                                                                                          2036
                                                                                                                1978
                                                                                                     2036
                                                                                                                           1976
                                                                                                                                     1919
                                                                                                                                                1916
                                                                                                                                                            1859
                                                                                                                                                                      1858
                                                                                                                                                                                           1798
                                                                                                                                                                                                      1739
                                                                                                                                                                                                                                      1678
                                                                                                                                                                                                                            1679
                                                                                                                                                                                                                                                                       1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1258
    밁
           & B 8
                                           B & B &
                                                                                        8 48 A8 A8
                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                       유정
                                                                                                                                                                           В
                                                                                                                                                                                        S
                                                                                                                                                                                                     В
                                                                                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                              뮹
                                                                                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Query Match
Best Local Simi
Matches 2148;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 source
  721
              719
                         661
                                              601
                                                                    541
                                                                              541
                                                                                         481
                                                                                                  481
                                                                                                              421
                                                                                                                         421
                                                                                                                                    361
                                                                                                                                              361
                                                                                                                                                         301
                                                                                                                                                                    301
                                                                                                                                                                               241
                                                                                                                                                                                          241
                                                                                                                                                                                                     181
                                                                                                                                                                                                               181
                                                                                                                                                                                                                          121
                                                                                                                                                                                                                                    121
                                                                                                                                                                                                                                               61
                                                                                                                                                                                                                                                          61
                                                                                                                                                                                                                                                                     \vdash
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unknown.
Unknown.
Unclassified.
                                                                                                                                                                                                                                                                                μ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 (bases 1 to 2207)
Houck, C.M. and Peat, J.R.
FRUIT-SPECIFIC TRANSCRIPTIONAL FACTORS
Patent: WO 8809334-A 5 01-DEC-1988;
Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sequence
109042
109042.1
GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Similarity
                                                                                                          AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                TGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. .2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ū
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /organism="unknown"
/mol_type="unassigned
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GI:588250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               from Patent
                                                                                                                                                                                                                                                                                               27.1%;
98.3%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                         <u>•</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Score 2020.8; DB 6;
Pred. No. 9.4e-228;
0; Mismatches 27;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ĕ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8809334.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
```

718

720

659

600 599 540 540

660

480

480

420

420

360

300 300 240 240 180 180

120 120 60 60

ð B

S 밁

밁

유 성

```
1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1020
                                                                                                                                                                 1680
                                                                                                                                                                                              1679
                                                                                                                                                                                                                                                               1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                               1560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         781
                                                                                                                                                                                GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTTAAGGGTGATGG 1738
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                 AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                   TTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                           TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAAIGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG 1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCCTTAAAA 1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAAGAAATACGACANAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATTACCAACATATAAATTAAAATTAATATTTTAACAAAGAATTGTTAACATAATATTTTTTT 1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAT-AGTTTGAATTTA
   TTATTTTCTCGTTTTTAGTA--TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG 1916
                                                    TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA 1858
                                                                                                AAAAA CATATGATAATATTGTAAGTATTTAAA TATTGGAATATATTTG'IGGGGATGAAAA
                                                                                                                                                                 GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                                                                              TTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1678
                                                                                                                                                                                                                                                                                               . 1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1618
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1018
                                                                                                                                                               1739
                                                                                                                                                                                                                              1679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         898
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
á
                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                뮹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                              닭
                                                                                               Query Match
Best Local Similarity
Matches 462; Conserv
```

밁

ð

음 성 닭 Ş

음 성 음

밁 δ

ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG 690

CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA 6844

Conservative

100.0%; 6.2%;

Score 462; DB 6; ; Pred. No. 3.6e-45; 0; Mismatches 0;

Length 1636; Indels

0

Gaps

0

ક 문 ર્ક 밁 Ş 음 성

B

중 유

ક

음 성 음

र् 문 ঠ

```
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULT
A24194
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DEFINITION
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1860
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.
1 (bases 1 to 1636)
Bridges, I.G., Grierson, D. and Schuch, W.W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A24194 16.36 bp
L.esculentum polygalacturonase
A24194 GI:904404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anti-sense regulation of plant gene expression Patent: EP 0532060-A 1 17-MAR-1993;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IMPERIAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTTGCTTAATATAACCTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTACTTATTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTTGC-TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
              /codon_start=1
/protain_id="CaA01720.1"
/protain_id="CaA01720.1"
/protain_id="CaA01720.1"
/protain_id="CaA01720.1"
/db_xref="G1:904405"
/db_xref="G1:904405"
/db_xref="G1:904405"
/db_xref="G1:904405"
/db_xref="G1:904405"
/db_xref="WniProt/Swiss-Prot:P05117"
/db_xref="WNIQRNSILLLIIIFASSISTCRSNVIDDNLFKQVYDNILEQEF
AHDFQAYLSYLSKNIESNNNIDKVDKNGIKVINVLSFGAKGDGKTYDNIAFEQAWNEA
CSSRTPVQFVVFKNKYYLLKQITFSGFCRSSISYKIFSVLTGXNLKKNLKAINIAF
CSSRTPVQFVVFKNKYYLLKQITFSGFCRSSISYKIFSVLTGXNKLKKNLKGNAIAF
CSSRTPVQFVVFVNKNKHYLLKQITFSGFCRSSISTAYTSVRSTLTFRKCKNLKKNLKGSN
AQQIHIKFESCTNVVASNLMINASAKSPNTDGVHVSNTQYIQISDTIIGTGDDCISIV
SGSQNSVQATWITCGFCHGISIGSLGSGNSEAYVSNVTVREKKIIGAENGVRIKTWOGG
SGQASNIKFLNVEMQDVKYFIIIDQNYCDRVEFCIQOFSAVQVKNVYYENIKGTSATK
VAIKFDCSTNFFCEGIIMENINLVGESGKFSBATCKNVHFNNAEHVTFHCTSLEISED
EALLYNY"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CHEMICAL INDUSTRIES PLC;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /organism="Lycopersicon
/mol_type="unassigned DN
/db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1. .1636
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (tomato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             đđ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          clone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ZENECA LIMITED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      pTOM6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PAT 04-APR-1995
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2036
```

```
S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                           Ş
                                                                                 밁
                                                                                                         Ş
                                                                                                                                      뭐
                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULT 7
AR364905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ₽
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match 6.2
Best Local Similarity 100.
Matches 462; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        source
                                  1401
                                                                                   1341
                                                                                                                                        1281
                                                                                                                                                                6905
                                                                                                                                                                                                                                            1161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 (bases 1 to 1636)
Bridges,I., Schuch,W. and Grierson,D.
Recombinant DNA containing pectin esterase gene segements
Patent: US 5447867-A 2 05-SEP-1995;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AR364905
Sequence 2 from
AR364905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Unclassified
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unknown
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Unknown.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AR364905.1
TATATCACAATAAACAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA 7144
                        GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA 1460
                                          CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGGT 1400
                                                                                            CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                              GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                     GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                               ACAAAGGTGGCCATAAAATTTTGATTGCAGCACAAACTTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                 ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                  ĊAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACTITITAATGTACAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 1622
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAATGGTTATTTATATGA 7246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT 7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTATTATGTACGGA 7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ttgaagtttaataagactactatgtatttctattttctagtcaaaagtttgacgattgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /organism="unknown"
/mol_type="genomic"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers
1. .1636
                                                                                                                                                                                                                                                                  6.2%; occ. 100.0%; Pred. No. -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GI:34428082
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          patent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1636 bp
US 5447867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.6e-45;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Length 1636;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAT 03-SEP-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gaps
                                                                                                     7024
                                                                                                                               1340
                                                                                                                                                        6964
                                                                                                                                                                                                           6904
                                                                                                                                                                                                                                    1220
                                                                                                                                                                                 1280
                                                                                                                                                                                                                                                            6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                     0;
```

```
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PUBMED
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JOURNAL
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JOURNAL
FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DEFINITION
ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULT
LEPGR
LOCUS
Query Match 6.2%; Score 461; DB 8; Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 4.7e-45; Matches 461; Conservative 0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                         misc_feature
                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                    old_sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Submitted
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 (bases 1438 to 1438)
Hiatt, W.R.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rogers,H.J., Allen,R.L., Hamilton,W.D. and Lonsdale,D.M. Pollen specific cDNA clones from Zea mays Biochim. Biophys. Acta 1089 (3), 411-413 (1991) 91316147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sheehy,R.E., Pearson,J., Brady,C.J. and Hiatt,W.R. Molecular characterization of tomato fruit polygalacturonase Mol. Gen. Genet. 208, 30-36 (1987)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           polygalacturonase.
Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
asterids; lamiids; Solanales; Solanacea; Solanum; Lycopersicon.
1 (bases 1 to 1617)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      X05656.1 GI:19297
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       באביקא 1617 bp
Tomato mRNA for polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 1622
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACTITTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGA 7246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TIGAAGTITTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /codon_start=1
/protein_id="CAA29148.1"
/db_xref="G1:19298"
/db_xref="G0A:P05117"
/db_xref="G0A:P05117"
/db_xref="G0A:P05117"
/db_xref="G0A:P05117"
/db_xref="WniProt/Swiss-Prot:P05117"
/translation="MVIQRNGILLIIIFASSISTCRSNVIDDNLFRQVYDNILEQEF
AHDPQALYSVLSKULESNNVIDKVDKGIKVINVLSFGAKGDGKTYDNIAFEQAWNEA
CSSRTPVQFVVPKNKNYLLKQITFSCDFCRSSISVKIRGSLEASSKISDYKDRRLWIAF
DSVQNLVVGGGGTINGNGQVWWPSSCKINKSLLFCRDAPTALTFWNCKNLKVNNLKSKN
AQQIHIKFESCTNVVASNLMINASAKSPNTDGVHVSNTQYIQISDTIIGTGDDCISIV
SGSQNVQATNITCGPGHGISIGSLGSGNSBAYVSNTTVNBEAKIIGARBHQFRAKTUMQG
SGQASNIKFLNVEMQDVKYPIIIDQNYCDRVEFCIQQFSAVQVKNVVVENIKGTSATK
VAIKFDCSTNPPCEGIIMENINLVGESGKPSBATCKNVHFNNAEHVTPHCTSLEISED
                                                                                                                         1597.
                                                                                                                                                                                                                        1438
                                                                                                note="pot.polyA signal"
                                                                                                                       /note="pot.polyA signal"
1597. .1603
                                                                                                                                                                             citation=[1]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           organism="Lycopersicon/mol_type="mRNA"
/db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                 note="c was
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   note="unnamed
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             clone="F1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (06-OCT-1987)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -457) "
                                                                                                                                                                                               ģ
                                                                                                                                                                                               in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             protein product; polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                 Ξ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mRNA
(PG, EC
                                       Length 1617;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       linear | 3.2.1.15).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PLN 12-SEP-1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ã
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1580
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1520
```

0;

Gaps

```
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULT
A15981
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       원 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      용
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rocus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ORGANISM
                                                                                                                                                                              CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1577
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1517
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1217
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L.esculentum mRNA for A15981
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnollophyta; eudicotyledons; core eudicots; asterids; lamids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

1 (bases 1 to 1621)

1 (bases 1, Schuch, W.W. and Grierson, D.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lycopersicon esculentum (tomato)
Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Anti-sense regulation of plant gene expression Patent: EP 0271988-A 1 22-UN-1988; IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACTITITAATGTACAAAAATAATAAATGGTTATTTATATG 7245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTAdGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAAGCTCTTTTGTATAATTTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                   /codon_start=1
/product="polygalacturonase-2a"
/protein_id="CAA01256.1"
/db_xref="G1:490040"
/db_xref="G0A:P05117"
/db_xref="UniProt/Swiss-Prot:P051
                                                                                                                                                                                      /db xref="taxon:4081"
/clone="pTOM 6"
/tissue_type="fruit"
/dev stage="fruit ripe"
           /db_xref="GOA:P03117"
/db_xref="UniProt/Swiss-Prot:P03117"
/db_xref="UniProt/Swiss-Prot:P03117"
/translation="MVIQRNSILLLIIIFASSISTCRSNVIDDNLFKQYDNILEQEFAHDFQAYLSYLSKNIESNNNIDKVDKNGIKVINVLSFGAKGDGKTYDNIAFEQAWNEA ADDFQAYLSYLSKNIESNNNIDKVDKNGIKVINVLSFGAKGDGKTYDNIAFEQAWNEA CSSRTPVQFVVPKNKNYLLKQITFSGPCRSSISVKIFGSLEASSKISDYKDRRLWIAFDSVQNLVVGGGGGTINGNGQVWWPSSCKINKSLPCRDAPTALTFWNCKNLKVNNLKSKN AQQIHKKPESCTNVVASNLMINASAKSPNTDGVHVSNTQYIQISDTIIGTGDDCISIV
SGSQNVQATNITCGPGHGISIGSLGSGNSEAYVSNVTVNEAKIIGAENGVRIKTWQGC
                                                                                                                                                                                                                                                       organism="Lycopersicon es
/mol_type="unassigned RNA"
/strain="Ailsa Craig"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GI:490039
                                                                                                                                                                                  1424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1621 bp RNA
polygalacturonase-2a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      esculentum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 02-MAR-1994
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1576
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1516
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1396
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1216
                                                                                                                   DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                           RESULT 10
AX062336
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                멹
                                                                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORIGIN
              FEATURES
                                                                                        REFERENCE
                                                           AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Matches 461;
                                            JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 polyA_site
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mat_peptide
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1281
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7085
                                                                                                                                                                              AX062336
Sequence
AX062336
                                                                                                                    synthetic synthetic
                             DANISCO A/S (DK)
                                        Christensen, T.M. and Kreiberg, J.D. Process for the enzymatic modification Patent: WO 0078982-A 1 28-DEC-2000;
                                                                                                      other
                                                                                                                                                                AX062336.1
                                                                                                      sequences,
```

_

from

1621 bp Patent WO0078982.

DNA

linear

PAT

24-JAN-2001

GI:12540229

construct construct

artificial sequences

õ

pectin

Location/Qualifiers

```
Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                  ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATG
                                                                                        TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCCTATTTTCCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                  CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                   TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                         TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                 GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6.2%;
ilarity 100.0%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /product="polygalacturonase-2a" 615, .623
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EALLYNY"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SGQASNIKFLNVEMQDVKYPIIIDQNYCDRVEPCIQQFSAVQVKNVVYENIKGTSATK
VAIKFDCSTNFPCEGIIMENINLVGESGKPSEATCKNVHFNNAEHVTPHCTSLEISED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /note="pot.
1621
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /note="pot.
981. .989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /note="pot.
906. .914
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note="pot.
768. .776
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /note="pot
1598. .1606
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'note="polyA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Score 461; DB; Pred. No. 4.70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N-glycosylation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        polyA signal"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N-glycosylation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    N-glycosylation site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       N-glycosylation site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.7e-45;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Length 1621;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indels
                                7245
1621
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <u>.</u>.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1400
                                                                                                                                           1520
                                                                                                                                                                                                                   1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0
```

Â

```
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULT 1
LEPG2AR
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                 COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                 JOURNAL
MEDLINE
PUBMED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local S
Matches 461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1461
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        461;
                                                                                  The predicted N-terminal AA sequence of PG-2a occurs at AA72. Since the ATG at bp 51 codes for the only inframe methionine preceding the N-terminal sequence of PG-2a, it is probable that the mRNA is translated with a 71AA pre-sequence that is subsequently cleaved to give a 41,828D mature protein.

Data kindly reviewed (22-APR-1987) by D. Grierson.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nucleic Acids Res. 14 (21), 8595-8603 (1986)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Grierson,D., Tucker,G.A., Keen,J.,
Sequencing and identification of a
polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lycopersicon esculentum

Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanum; Lycopersicon.

1 (bases 1 to 1621)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           glycoprotein; polygalacturonase; peptide.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tomato mRNA for polygalacturonase-2a (PG-2a).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lycopersicon esculentum (tomato)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          X04583.1 GI:19291
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATG 7245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACTTTTTAATGTACAAAAATAATAATAATGGTTATTTATATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAAGCTCTTTTGTÄTAATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CATTTTAĂCAĂTGCTGAĂCATGTTĂCĂCCĂCĂCĂCTGCĂCTTCĂCTĂGĂĂĂTTTCĂGĂĞĠĂŢ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGGACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ĊAGTTTTĊAĠĊĀĠŦŤĊĀĀĠŦĠĀĀĀĀĀTĠŦĠŦĠŦĠŦĀŦĠĀĠĀĀŦĀŦĊĀĀĠĠĠĊĀĊĀĀĠŦĠĊĀ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                        1. .1621
                    organism="Lycopersicon esculentum"
                                                                          Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /organism="synthetic construct"
/mol_type="unassigned DNA"
/db xrefs"ttaxon:32630"
/note="cDNA clone"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100.0%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 461; DB 6;
Pred. No. 4.7e-45;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        polygalacturonase-2a;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ray, J., Bird, C.R. and cDNA clone for tomato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Length 1621;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1621
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PLN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     09-SEP-2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Schuch, W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1580
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1340
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
            뭐
                                                   Ş
                                                                                                         뭐
                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Matches 461;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           polyA_site
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mat_peptide
                                                                                                                                                                                                        1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6785
TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                              TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                      TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                          GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                          CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                        GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CATTITAACAATGCTGAACAIGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.2%; Score 461; DB 8; Lilarity 100.0%; Pred. No. 4.7e-45; Conservative 0; Mismatches 0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /protein_id="cha28254.1"
//brotein_id="cha28254.1"
//db_xref="GI:19292"
//db_xref="GI:19292"
//db_xref="GI:19292"
//db_xref="GI:19292"
//db_xref="UniProt/Swiss-Prot:P05117"
//db_xref="UniProt:P05117"
//db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note="pot.
1621
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /strain="Ailsa Craig"
/cultivar="Ailsa Craig"
/db_xref="rtaxon:4081"
/clone="pTOM 6"
/tissue_type="fruit"
/dev_stage="fruit ripe"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               'note="polyA site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /note="pot.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /note="pot.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /note="pot.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /note="put.
615. .623
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      EALLYNY"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              note="pot.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /product="mature polygalacturonase (AA 1-386)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              note="unnamed protein product; precursor polypeptide
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   to 386) "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .1421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          polyA signal"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         N-glycosylation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       N-glycosylation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        N-glycosylation site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   N-glycosylation site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pre-peptide
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (AA -71 to
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           site"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Length 1621;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Indels
```

0,

Gaps

0

6844

6904 1220

1280

7144 1460 1400 7024 1340 6964

1580

Ś 밁 Ś 밁 Ś 뫄 Ś

망 δ 밁 Ś 밁 δ 밁 Ş

```
DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULT
I01809
LOCUS
                                                                                              RESULT
TOMPGA
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                          ફ
                                                                                                                                                                                                                                                                             В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ð 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                   음 중
                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query Match
Best Local S
Matches 460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    source
                                                                                                                                                                                                                       1517
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1397
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6965
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6845
                                                                                                                                                                   1577
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      460;
poly-1,4-alpha-d-galacturodide-glucanohydrolase; polygalacturonase
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
                                                     L.esculentum (tomato M20269 M20269.1 GI:170470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Unclassified.

1 (bases 1 to 1624)

Hiatt, W.R., Sheehy, R.E., Shewmaker, Orgene and its use in plants

Patent: US 4801540-A 1 31-JAN-1989;

Calgene, Inc.; Davis, CA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sequence 1 from I01809
                                                                                               TOMPGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Unknown
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unknown
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        I01809.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Similarity
                                                                                                                                                                                                                                       TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                              TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATA'RAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATÄATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACTITITAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATG
                                                                                                                                                                                            ACTITITATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATG 7245
                                                                                                                                                                                                                                                                             TATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTGAATATA'IAGCAGATATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CATTITAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAANTTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                       TTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /organism="unknown"
/mol_type="unassigned
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GI:269802
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               99.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1624 bp 88-DNA Patent US 4801540.
                                                                               414 bp mRNA lir
fruit) polygalacturonase
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 459.4; DB 6
Pred. No. 7.2e-45;
0; Mismatches 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Shewmaker, C.K.,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kridl, J.C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Length 1624;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Indels
                                                                                                                                                                   1617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1621
                                                                                  (PG)
                                                                                 PLN 27-APR-1993
mRNA, 5' end.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <u>.</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21-MAY-1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Knauf, V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1456
                                                                                                                                                                                                                                                                              1516
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1396
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0
```

```
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                 RESULT 14
AX599046
LOCUS
                                                                      REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                              SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                          VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                     ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   á
                                                                                                                                                                                                                                                                       유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Matches
                 BTIII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1592
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1472
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1412
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1712
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1652
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1532
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             183
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     123
                                                                                                                                                                                                                                                                         363
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          359;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             63
                                                                                                                                                                     AX599046
Sequence
AX599046
Berlin,K., Braun,A., Distler,J., Guetig,D., Howe,A., Mueller,J., Olek,A., Piepenbrock,C., Adorjan,P., Grabs,G., Lesche,R., Leu,E. Lewin,A., Lipscher,E., Maier,S., Model,F., Mueller,V., Otto,T., Pelet,C. and Ziebarth,H.

Methods and nucleic acids for the analysis of hematopoietic cell proliferative disorders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               In vitro synthesis and processing of tomato fruit polygalacturonase Plant Physiol. 86, 1057-1063 (1988)
Original source text: L.esculentum (tomato fruit), cDNA to mRNA,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  synthetic construct synthetic construct
                                                                                                                                                         AX599046.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DellaPenna, D. and Bennett, A.B.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAA 1591
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATCATAAAAAAATAATCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAAT 1771
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAAGGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGT 171:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCCTTCCTCATTATTTTTTTGCTTCATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATCATAAAAAAAATAATAATCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACA
                                                                                                                                                                                                                                                                         ATGGAATGAAGCATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATTGGAATATATTTGT 1787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATATGATAATATTGCATTTGAGCAAGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.7%;
ilarity 95.5%;
Conservative
                                                                                                 sequences; artificial sequences.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pPG1.9
                                                                                                                                                                                   386 from Patent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /proteīn_id="AAA34177.1"
/db_xref="GI:170471"
/tzānslation="MYIQRNSILLLIIIFASSISTCRSNVIDDNLFKQVYDNILEQEF
AHDFQAYLSYLSKNIESNNNIDKVDKNGIKVINVLSFGAKGDGKTYDNIAFEQAWNEA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CSSRTPVQFVVPK"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /organism="Lycopersicon
/mol_type="mRNA"
/db_xref="taxon:4081"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    codon_start=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                note="polygalacturonase
                                                                                                                                                         GI:28399186
                                                                                                                                                                                                                                                                         378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 348.8; DB 8
Pred. No. 9.6e-32;
0; Mismatches 17
                                                                                                                                                                                   8056 bp [
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SE(
                                                                                                                                                                                                  DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.2.1.15)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indels
                                                                                                                                                                                                    linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      414;
                                                                                                                                                                                                    TAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,
                                                                                                                                                                                                    14-FEB-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaps
                                                        ,
E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1531
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       302
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              242
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
```

+	823 823 883 883	Qy 705 AATTAAAATTAAAATTAAAATTAAATTAAATTAAATT	585 643	526 TATATATAAAATTAAAATTTTATTATAATTATAAAATGTTTTATTAAAATTTAAAATTTATTT	QY 405 CTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAA 465 Db 466 AAAATAAAATTATTTAAATAAAAAAATTAAAAATTTATAAATAT	346 AATAATTAAAAAAAAAAAAAAAATATTAATTAAATTTAATTTAATTTATGAA TATAATTAAAAAAAA	225 286 285	OD 166 TATTITTATCAACTIGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATAT 164 OD 166 TATTITTATTATTATTTTTTAATTAATTAATTATTATTAT	Query Match Best Local s Matches 3283	/organism="synthetic construct" /mol type="unassigned DNA" /db_xref="taxon:32630" /note="chemically treated genomic DNA (Homo sapiens)"	JOURNAL Patent: WO 02077272-A 386 03-OCT-2002; FEATURES Location/Qualifiers Source 18056
Db 1998 ATTTAATAAATTTTAAAATAATAATAATAATTATTAATTATTATTATTATTTT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61 ATTTTTAAATTAAAAATTAAAAATTAATTAATTATTTAATTAAATAAAA		Db 1584 TTAATTTATATTTATTTATTCAAACAATTTATTCAAACAAGTATATTT 1595	·	QY 1358 ACCAACTCAAACCCCTTAAAATCTATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATCATA 1417 Db 1405 TTTTTTTTATTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA		1178 1232 1238	Qy 1118 TGATTGTAATTAATTTTTAAAATTACCAACATAAAAAATTAAATTTAACAAAGA 1177	Db 1063 AAAAAATTTTTTTTAATGTTTTTTTTAAAAATGTTAAAATGTTATATATTTGTTTT 1122 Qy 1058 CTTAAATTATTTTTTTTTTTATAAAAATTAAAATTATTTTT	OY 998 TCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGT 1057

3094 CTCTTGCTTAAAAAAATGTTTTTTTCTAAATAAGTTTGAAAGAAA			AATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATGTAAG AATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATGTAAG	AGAAAATAAGAAAGAAATATTTATTTTTAAAATAAATTAAATTAAAAAA	ATTATTAATTATGTCTTAATTAATATGTCAATGGATAGTTCAAACTAAAGACTGTCAAA	TTTGATGCTAATTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	AATTATCAAAATGTTATGTTAGCTATGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAG	AAAGTAATCAAAGATAGAATAAACAATGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGG	2556 ATTGATTATTATATCCTCTTTGTTAGCAATATATTATCTGGTTTATGACAAAATTTAAG 2615	TCTCAAGCAAATCACCTTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCAT	TGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAAGAATTATCT	CATTIGGIAIGEAACAAGCATGITAAACATGITGIAGCAAGCAAGCAAGCAAGCAAGCAAGCAAGCAAGCAAG	ADARTGACTTTTATCCTATCGAACACATAATAGTTTCTTTTAGAAGACTTACCACTA	2256 AGTCCTAATATATATATTTTCTAAAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGA 2315	2196 TTCAAACTTTTATATTCGGAATTCGAGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATAT 2255	2136 TATTCAATTCTTAACCTTAATTTTAGTGGAAAACCTCGACAAAAACGAACAACGTA 2195	2076 TTCAACCAAAATAACAAAGCGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTTAGTT
Qy 4155 AAACTCTATCTTTGACGCCTACATTCGAGACGTTGAACAATGGATGATT 4211	4099 CTATTTCTTTTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAAAATCTATACATTGG	Qy 4039 TCAAGTAGAATCGATTTGTACACACCACCTCAAAACCTACGTTTTCTTCGATTTATATTTC 4098	Qy 3979 TCTAAAAATAAAAATCATGACAAAACAATAGTAGACGGAGAAAGTATATAACAATACCTCT 4038	Qy 3919 GCAATTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAATATTAGTTTAAAGTTCTTATGATTTGAT 3978	Qy 3863 TTTAGTTGAAACAAAAATTTAGATATTCAAAAACTATTTGAAAATTACTATAAAATT 3918	Qy 3803 TTGGGCAGGACCTATTACCCCCTTGCACTATTTAATAGTGTATTTTAAAGATATAAAAGTG 3862	Qy 3751 AAGCCTAAAATATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAATAATTATTCTTAACT 3802	QY 3691 TGCAGCCATGCAGGGATGCACCAACGGTACGTTAATTGCATTTGATTAAAAAAAA	Qy 3631 TAATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTGTACCGATCATTGTTACCCTTTTTTTCTTCA 3690	Qy 3571 TGAAGGAGGTGTCACAAATGCATCACATTTTTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATG 3630	Qy 3512 ATAAGITTTACGCTAIGTTGCTCGAATTCTT-TAAACTTGTTCTAAAGATATTATATATT 3570	Qy 3452 AGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAAATAAATCACTGGTAATTTATAACCTTGCTT 3511	Qy 3393 -TTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGTTGGAGGAGGAAGGA	Qy 3334 GATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTTTCAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGCT- 3392	3274 ATTCATTGTTTCTTTAATTTCCCTTCTTATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTG 	Qy 3214 AATAGGAATAATACTCATAAATGAAAATTTAGTGGCTTTTCGTAACATAATCTTAGTTT 3273	3160

5132 ATTANTAAAAATAATTTTAAATTAAATAAAAAATAATTTTTT			4690 TTCATAAAAGGTAGTATGATATAATTAATTAAATCCTTTAAATTAATT	4570 ATGATTGTATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATATTACTTGTG 4629	ATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTAAAATTAAAATTAAATATGAAAATTĀAATTĀAATTĀAAĀTTĀGĀĀĀŤTŤĠ ATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTAAATTĀAAATĀAATĀĀAĀŤTŤĠ ATACTATTATTGGAACAGATTATTAĀĀTĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	ATI
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	5 8 8 8 8	D	0y 0y	Qy Qy	4d 4d 4d 4d	3
6212 AAAAATATTATAAAAAAATATTTTTATTATTATTATTAT			5729 CCCCCCCACAGGCCCATTITTTAATTITTTAAATTTTATTCGAATATTA 5788 5792 ATTITTTTTTTTTTTTTATGTTTTATATTTTTAAAAATTTTGAAAAAA	5621 GGARATTCAGAAGCTTATGTGTCTAATGTTACTGTAATGTAA	5505 AAACTACTICATTITTATTTTATTTTATTTGATTGTTTTTTTTTT	

8 8 8 8 8

5 4 45 5 45 5 45

당 상 당 양

멍

```
7031
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6971
TCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGC-----AATGATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                TTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGATGTATATATCCCTTTGGTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACT 7207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTACGGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATAGCAGATATGATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGT¢CAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTAAGTTATAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTTGTTCCAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTAAAAATCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATTTTTTTTATGTTTTATAÄTĞTTĞÄTTTATÄÄTAÄTTTTĞAATTÄTTĞAATTTAÄÄÄÄÄÄ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GTATTTGTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                  TTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCAACA 6847
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTTCAAAACG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTTTTÄTAAAAAAATTGTTÄÄTTTTTTTTTTTTTGÄÄTÄ-----AATTGAATGTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTTTTGTAAAATTTTGTATGAAAAATGTTTATTTAATTTTAAAATATATTTATTTATTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -----AAAATCTTGTTAAAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAATGTTAGATTATAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6967
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6747
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6667
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6687
```

8 8 8 8 8 8 8

중 음 중

밁

रु है रु

밁

중 음 중

밁

중 유

음 중 음

음 성

ち 유

중 음 중

음 성

음 성

```
REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RESULT 15
AX599046/c
                                    밁
                                                               5
                                                                                               밁
                                                                                                                  S
                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                                                                           뭥
                                                                                                                                                                                                                               ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Query Match
Best Local Similarity
Matches 3275; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              source
                                                                                                                                                       7387
                                                                                                                                                                                                               7447
                                                                                                                                                                                                                                                                     7507
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7567
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sequence
AX599046
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     σ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Berlin, K., Braun, A., Distler, J., Guetig, D., Howe, A., Mueller, J., Olek, A., Piepenbrock, C., Adorjan, P., Grabs, G., Lesche, R., Leu, B., Lewin, A., Lipscher, B., Maier, S., Model, F., Mueller, V., Otto, T., Pelet, C. and Ziebarth, H.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Methods and nucleic acids for the analysis of hematopoietic cell proliferative disorders Patent: WO 02077272-A 386 03-OCT-2002; Epigenomics AG (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    other sequences; artificial sequences
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 synthetic construct synthetic construct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AXS99046.1 GI:28399186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AX599046
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGA 243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGA 123
ATATAATTATATAAAATATTATGATTTGTTTTAAATATTA-AAACTTGAATATATTATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                       GTTTAAAATTGACTACT----TATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATG 183
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTTTAAAAAATCATTTATTTTTTTTTTTCATTAAAAATTTTTATATTTCAAACATTTTTATTT 7748
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TAÄAAATAÄAAAAATATTTTTTATTTTTATATCÄTAAAATAATATAAAAATAAAAAAAT
                                                                                                                       TTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATT
                                                                                                                                                       TTŤTTTTÄAAAATÄÄTÄAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTAAÄÄTATTTTTAAATÄAAAÄÄT
                                                                                                                                                                                   CCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAAT
                                                                                                                                                                                                               AAATTTAAAAATTATTATTTATTTAATATTTAAACATTAAATTTAAAATTTAACAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.4%;
ilarity 43.5%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      386 from Patent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /organism="synthetic construct"
/mol_type="unassigned DNA"
/db_xref="taxon:32630"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. .8056
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   note="chemically treated genomic DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Score 328.8; DB 6;
Pred. No. 8.8e-30;
0; Mismatches 4092;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8056 bp I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indels 161;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Homo sapiens)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14-FEB-2003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                     477
                                                                                                                                                                                                                                                                       7448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         298
                656
                                                                                                                                                                                                                7388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ü
```

Ş

1662 AACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTT 1721 	1602 CAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGC 1661	1542 TGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAA 1601		1422 AAATAATCATTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATG 1481			1254TTGAGACGGGAGAAGACGAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCT 1306	й—ц		1077 TATAAATTTTTAAAAATAAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATTGTAATTAAT			897 AGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATG				
ος 29	B 8	Db Qy	o do	Db Qq	dg dg	D Q	Qу	Qу	Db Qy	dg QQ	dd VQ	οy	р	Db Qy	g Q	Ωy	Qy Db
2742 GCTAATTCTATTTTTTTTTTGTAGAGTAAAGATATTTGAAACACATGTATTAATTA	2682 CAAAATGTTATGTTAGCTATGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTGAT 2741	2622 ATCAAAGATAGATAAACAATGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGGATTAGTGAGGAATTAT 2681		2502 GCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCATATTGAT 2561		2382 GTAIGTTICTTATCGTGTTAAAATTATCTTTCAGGCATTTGAGCAAGCA	2322 ACTITTATCCTATCGAACACATAATCAAGAGTITCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTG 2381	2262 AATATATATATATTTTTCTAAAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAAATG 2321	2202 CTTTTATATTCGGAATTCGAGACCAACCATATGAACAACCTCACACACGCATATAGGTCCT 2261	2142 ATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAA 2201 	2082 CAAAATAAGCAAAGCGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAAATAAAGAGTAAGTTCTATTCA 2141	2022 GAAATTGATAGTAATTTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAAC 2081	1962 CATAGTATTTGCTATACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCCGAAAA 2021	1902 TTAAGCGAGGAAAAGCTATTTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTT	1842 TITTATAAAGTAGAAAATTATTITCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCG 1901 	1782 ATTTGTGGGGATGAAAATGATAGAGAATATAAGAATTATT	1722 GGAGCTAAGGGTGATGGAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATAT 1781

8 유

ち 음 성

음 성 음

중 음 중

음 성 음

8 & 8

5 5 5 S

음 성

TTGAAACAAAATTTAGATATTCAAAAACTATTTGAAAATTACTATAAATTGCAATTTTT	3808 CAGGACCTATTACCCCTTGCACTATTTAATAGTGTATTTTAAAGATATAAAAGTGTTTAG 3867	3748 AAAAAGCCTAAAATATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAATTAATTACTTTAGG 3807		AATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTIGTACTGATCATTGTTACCCTTTTTTTCT	GAAGGAGGTGTCACAAATGCATCACATTTTAGAGATTCCCGACCAATATTAGTTTTATGT G G G	ATAAGTTTTACGCTATGTTGCTCGAATTCTTTAAACTTGTTCTAAAGATATTATATATTT	AGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAAATAAATCACTGGTAATTTATAACCTTGCTT	TTTTGATAGTTTCAAAATTTAGTTTGTTGGAGGAGGAAGGA	3332 TGGATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAAATTTCAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGC 3391	3272 TTATTCATTGTTTAATTTCCCTTCTTATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTT 3331	3212 ACAATAGGAATAATACTCATAAATGAAAATTTAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGT 3271 	AAATATGAAGAAAACATATCAATATTAAAAATAATAAAGTAATCAAAGTAAACGAAATA	TAAAAAAAAATGTTTTTTCTAAATAAGTTTGAAAGAAATGTTATATGATGA 	TATCCCTACAAAAACTTTTGTGGGGTAGATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTCTTGCT	ACTACACATATCTAATAAAGTCTCATAAAATGGATATAAAAAATAGTGTGTAAGCAACAGT	GCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATA	2862 AGAAAGAAATATTTTATTTTTAAAATAAATAATAAAAGAAAAATATGAGAAATAAT	2802 TTATGTCTTAATTAATATGTCAATGGATAGGTCAAAGAACTGTCAAAAGAACTGTCAAAAGAAAATA 2861
Qy 4925 GAAAAATGGAA 	Qy 4865 AAATAAGCAGT	2989 2989	4752 3049	Qy 4692 CATAAAAGGTA Db 3109 TATTAAATTAC	Qy 4632 CCAGGTCATGG Db 3169 AATTATATATA	Qy 4572 GATTGTATTTC	Qy 4512 AAAGGAGTATT	Qy 4452 ACTATTATTGG	Qy 4392 AAGAGCCCAAA Db 3409 AAATTCAAATT	3469	3529 3529	4228 AAAT. 3589 ATTT	QY 4168 GACGCCTCGTA	Qy 4108 TTAATAGTAAT	QY 4048 ATCGATTTGTA	QY 3988 AAAAATCATGA	QY 3928 TTGCATATCAA Db 3885 TTTCAATTTTT	Db 3945 TTTAATAAATT
GAAAAATGGAAGAAAGAAATGTTAGGGTTATATGGGTTATTTGTATAAAAATATTTAAGCA 4984	AAATAAGCAGTTATCGGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTTGTTATGTCAAACGTGAAAAGG 4924 	GATGGGGGAATHAAAAGGAGCTTTAAAAAAGGAGCTTTTAAAAGGTGGTGAAACTTATTTTA 4869	TTTTTCTCTTTATGGTTAATGACTTAGCAATAATTAGGCCGTTTG 4804	CATAAAAGGTAGTATGATATAATAATTACTTTAAATCCTTTAATTAA	CCAGGTCATGGTATAAGGTACTCTATTTTACAAATATACTTGTTTCCATTTTCCTCTATTT 4691	GATTGTATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATATTACTTGTGGT 4631 	AAAGGAGTATTTTATTTGATAACTAAATTATTTAATTTTTATTTTTTTT	ACTATTATTGGAACAGGTTTATTTATTTAATTTTATTTAT	AAGACCCAAATACTGATGGAGTCCATGTATCAAATACTCAATATATCAAATATCTGAT 4451	ATCAAATTIGAGTCAIGCACATAIGTIGIGAGCAAATTIGAIGAICAATGCTICAGCA 4391 ATTAATAATAATAATAAAAACAAATTATAATTTCCAACATTTAACAAAAATATTTAAAAA 3410	TARAAGTGAATGCACAAATTCAT 4311	TCAGGC	GACGCCTCGTACATTCGAGATCGTTGAACAATGGATGATTAATTTAACTTTGTATTT 4227	TTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAAAATCTATACATTGGAAACTCTATCTTT 4167 	ATCGATTTGTACACACACCTCAAAACCTACGTTTTCTTCGATTTATATTTCCTATTTCTT 4107	AAAAATCATGACAACAATAGTAGACGGAGAAAGTATATAACAATACCTCTTCAAGTAGA 4047 	ATATCAATATGATTAAAAATATTAGTTAAAGTTCTTATGATTTGATTCTAAAAAT 3987 	

			0
5637 ATGTGTCTAATGTTATTTAAATTTTTAATAAATTATAAATTTTTTTT	TTCATATTAAATTAACTAACTAATTAAGAGIGTTTTATAAATCATAAAACATGCAATAATTAT	5282 ACATATAGTTAATCAAAGACGAAATGATGATAATTTTGCGAATTTTGATTATTTTTTATTTT 2510 5282 ACATATAGTTAATCAAAGACGAAATGATGATAATTTTGCGAATTTTGATTATTTCACAAG 5341 2509 TCATTAATATTTTAAATTATTTTAAAACA -AAATAATAAAAAATATTATAAAAAATATAAAAATTAAAAA	
8	70 QQ QQ QQ QQ QQ	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	B
	6507 TTAGACGTTATCTAATATTTTGTATGTAAGATTGAGAAACATATACATTAAACATTAGAT 6566		6044 ATTCAGATGGACGTTCTTGGTTGAATGTTAATATTATAATTTAACATGTAATTA 6103 1730 ATTATAAATTATATATTATTATATTATATTTTATAATTTAAAA

, D

9 9 9 9 pb

8 B 8

유 상 유

중 음 중

음 성 음 성

B 8 8 8 8

유 성 유

Ś

참 참

8 8 8 8

B

\$	7107	TATCTATGTATTGAATAATTATTAATTAATGTACGGATTGAAGGTTTTAAGAAGACTACT 7166
5		
8	661	TAAATTTATATTTAAAAATTTTTTTAAAAAATTTTAAAATTTATATATATATTTTT 606
Ś	7167	7167 ATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAA 7226
Дb	605	605 TTATAAATATTATTAAATATAAATAATTTTAATAAAACATTTATAATAATTAT 550
ş	7227	7227 TAAAATGGTTATTTATATGATGTATATATCCCTTTGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGT 7286
ф	549	549 ATAAAATTTTAATTTTAATATATATTTAATATATATAT
Ś	7287	7287 CATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTGTTATTGTTAATGATACATAATATATC 7346
В	489	TTTTATTTAAATATATTTTAATTTTTAAAATTAATTTTTT
Ş	7347	7347 TTTCATCATTGATAAGAATAAAATATTTTACGTCTATTACTTTTGTGAATTATGTA 7406
Db	429	TAAAATAATTAATAATATTATTAAATTAAAATTTTAAATTATA
ફ	7407	7407 GATTTTAGTTTTGTTTTTTTTTTTTAATT 7434
Db	369	369 TTTTTTTTTTTTTAATTATTATTT 342

Search completed: March 1, 2005, 11:49:33 Job time: 30421 secs

This Page Blank (uspto)

loidsul Amold agod sint

```
Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Minimum DB seq length: 0
Maximum DB seq length: 200000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Title:
Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Database :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Run on:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OM nucleic - nucleic search, using sw model
Published Applications NA:*

1: /cgn2=6/ptodata/1/pubpna/US07 PUBCOMB.seq:*

2: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US06_NEW_PUB.seq:*

3: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US06_NEW_PUB.seq:*

4: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US06_PUBCOMB.seq:*

5: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US08_NEW_PUB.seq:*

6: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US08_NEW_PUB.seq:*

7: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US08_PUBCOMB.seq:*

8: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US09A_PUBCOMB.seq:*

9: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US09A_PUBCOMB.seq:*

10: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US09A_PUBCOMB.seq:*

11: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US09A_PUBCOMB.seq:*

12: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US09A_PUBCOMB.seq:*

13: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

14: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

15: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

16: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

17: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

18: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

19: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

19: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

20: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

20: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

20: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

21: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

22: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

23: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

24: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*

25: /cgn2-6/ptodata/1/pubpna/US10B_PUBCOMB.seq:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 March 1, 2005, 11:49:40; Search time 4474 Seconds (without alignments) 9874.883 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5394803 seqs, 2962729879 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        US-10-691-374-1
7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IDENTITY_NUC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 aagcttcttaaaaaggcaaa.....accgagtgaaatataaagag 7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Copyright
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GenCore version 5.1.6 (c) 1993 - 2005 Compugen Ltd.
```

Pred. No. is the number of results predicted by chance to have a score greater than or equal to the score of the result being printed, and is derived by analysis of the total score distribution.

SUMMARIES

000		1	, R
10	0070	ហែសលស	Result No.
228.4 228.4 216.6	265.4	7454.4 7454.4 7454.4 2024 331.8	Score
23.1		100.0	Query Match
7456 7456 3673778		7456 7456 2207 8056	L M
16 18 18	180	18 18 11	Ba
US-10-691-374-47 US-10-691-374-49 US-10-312-841-1	US-10-4/3-126-386 US-09-924-197-1 US-10-691-374-1	US-10-691-374-47 US-10-691-374-47 US-10-691-374-49 US-09-782-130-26 US-10-473-126-386	ID
Sequence 47, App1 Sequence 49, App1 Sequence 1, Appli	sequence 386, Appli Sequence 1, Appli Sequence 1, Appli	Sequence 1, Appli Sequence 47, Appl Sequence 49, Appl Sequence 26, Appl Sequence 386, App	Description

_	_		42 118				38	12	36	35	34	33	32	31	30	29		27					22		20 1	19		17 14	16				
7.2 1	17.4 1	18.6 1	•	119 1	119 1	119.2 1	9.2 1	0.2 1	122 1	122 1	122.8 1	122.8 1	2.8 1	123 1	3.4 1	3.8 1	124.4 1	124.4 1	125 1	125 1	128.8 1	130 1			134.8 1	80	141.4 1	'n			o		
6 18218	6 34688	6 5641	6 158001	6 15732	6 15732	6 15732		6 3673771	6 11745	6 11691	6 37515	6 5979	6 5979	6 6294	7 3673771	7 18154	7 11422	7 11422	7 5979	7 5979	7 32392	7 34688	. 7	&	8	6		9	N	۵.	ហ	. 7	,
					_		14	16	15	15	18	15	14	15	16	15	17	15	15	14	19	18	_	_	_				_		c		
10-311-455-	10-433-793-	US-10-311-455-1369	US-10-211-179-11	10-240-	10-239-676-	US-10-240-453-107	US-10-239-676-95	US-10-312-841-2	US-10-240-453-206	US-10-311-455-2214	8-10-433-793-28	US-10-240-453-26	8-10-239-676-18	8-10-311-455-1027	US-10-312-841-2	US-10-311-455-227	US-10-257-166-17	US-10-311-455-191	US-10-240-453-26	US-10-239-676-18	US-10-706-635-27	US-10-433-793-90	8-10-706-635-23	US-10-706-635-27	10-31	US-10-311-455-230	US-10-311-455-440	US-10-706-635-23	US-10-311-455-2128	US-10-312-841-1	US-10-473-126-240	US-10-473-126-240	
1922	Sequence 90, Appl	Sequence 1369, Ap	\rightarrow	108	Sequence 96, Appl		Sequence 95, Appl	Sequence 2, Appli	Sequence 206, App	Sequence 2214, Ap		26,	Sequence 18, Appl	102	Sequence 2, Appli	227	17,	191,	26,	10,	Sequence 27, Appl	90,	23,	27		23	440,	23,	12	Sequence 1, Appli	Sequence 240, App	Sequence 240, App	

ALIGNMENTS

																												_		_
; OTHER INFORMATION: ; FEATURE:	; LOCATION: (3327)(3491)	; FEATURE: ; NAME/KEY: CDS	; OTHER INFORMATION:	; LOCATION: (2416)(2547)	, NAME/KEY: CDS	; FEATURE:	; OTHER INFORMATION:	; LOCATION: (1479)(1757)	; NAME/KEY: CDS	; FEATURE:	; ORGANISM: Lycopersicon esculentum	; TYPE: DNA	; LENGTH: 7456	; SEQ ID NO 1	; SOFTWARE: PatentIn version 3.1	; NUMBER OF SEQ ID NOS: 50	; CURRENT FILING DATE: 2003-10-22	; CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/691,374	; FILE REFERENCE: MBHB 02-276	; TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene	₹	; APPLICANT: Anawah Inc.	 ; APPLICANT: Colbert, Trent	; APPLICANT: Slade, Ann J.	; APPLICANT: McCallum, Claire	; GENERAL INFORMATION:	; Publication No. US20040250322A1	; Sequence 1, Application US/10691374	11S-10-691-374-1	SECTION 1

```
В
                                                                                                                                                                                                                   5
                                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  멍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Query Match 100.0%;
Best Local Similarity 100.0%;
Matches 7456; Conservative 0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -10-691-374-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6788)..(7045)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6139)..(6255)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NAME/KEY: CDS
LOCATION: (5602)..(5710)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4567)..(4648)
OTHER INFORMATION:
FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4260)..(4467)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3696)..(3716)
OTHER INFORMATION:
FEATURE:
                     601
                                     601
                                                                         541
                                                                                           481
                                                                                                             481
                                                                                                                                421
                                                                                                                                                 421
                                                                                                                                                                   361
                                                                                                                                                                                     361
                                                                                                                                                                                                       301
                                                                                                                                                                                                                         301
                                                                                                                                                                                                                                           241
                                                                                                                                                                                                                                                                               181
                                                                                                                                                                                                                                                             241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _
                           TAATTATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTATTTTTAA
                                                                                                 GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
              TAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTAA
                                                  GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                            AAACACTACTAAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                    AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                              ACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCGAAATTCTACTATCAAAATTGTCCT
                                                                                                                                                                                                 TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                        ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                               TGAGTITAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGATAATATAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGATAATATAAAAAAATTTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     %; Score 7456;
%; Pred. No. 0;
0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DB 18;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7456;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaps
               660
                                                   600
                                                                                       540
                                                                                                                                            480
                                                                                                        540
                                                                                                                                                              420
                                                                                                                                                                                420
                                                                                                                                                                                                  360
                                                                                                                                                                                                                    360
                                                                                                                                                                                                                                      300
                                                                                                                                                                                                                                                        300
                                                                                                                                                                                                                                                                          240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120
                                                                                                                                                                                                                                                                                            240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0
                    뮍
    S
                                     Ś
                                                         멂
                                                                       Ś
                                                                                             밁
                                                                                                          S
                                                                                                                            닭
                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              片
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
1741 AAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAATG
                                                                                                                                 1501
                                                                                                                                                                     1441
                                                                                                                                                                                       1441
                                                                                                                                                                                                         1381
                                                                                                                                                                                                                            1381
                                                                                                                                                                                                                                             1321
                                                                                                                                                                                                                                                               1321
                                                                                                                                                                                                                                                                                 1261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1261
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        661
                                                    TTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGG
                             TTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAA
                                                                                        TTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTG
                                                                                                                                                                            TAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTA
                                                                                                                                                                TAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTA
                                                                                                                                                                                                     CAPACTAPATATAPATACCCATTACAPTTAACCATATTGACCAACTCAPACCCCTTAPATT 1380
                                                                                                                                                                                                                                                                            GGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                     GGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCCATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAGAC 1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TTACCAACATATAAATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTAA 1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTACCAACATATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCCTTCTTTAGTTTATAGACTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATCATITCTAAIACTITAAAGATATTITAGGICATTITCCCTTCTTTAGTTTATAGACTA 1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAGGGGTATTTTAGAGCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAGAGGGTATTTTAGAGCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA
1800
                                   1740
                                                      1680
                                                                        1680
                                                                                                            1620
                                                                                                                              1560
                                                                                                                                                                 1500
                                                                                                                                                                                   1500
                                                                                                                                                                                                     1440
                                                                                         1620
                                                                                                                                               1560
                                                                                                                                                                                                                                                                             1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   720
```

δ 밁 Ś 밁 S В 8 밁 5

2761 TGTAGAGTAAAGATATTTGAAACACATGTATTAATTATTAATTA	2701 TGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAAGACGTTTGATTGCTAATTCTAATTTTTTTT	2641 TGAATITTICGTCACTAATTTAGCGGATTACGAAATGTTAGGTAGGTTAGGTAGG	agcaatatattatctggtttatgacaaaatttaagaaagtaatcaaagatagat	2521 CCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCATATTGATTATTTAT	GTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGT 	2401 AAAATTATCTTTCAGGCATTGAGCAAGGATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCT 2460 	CATAATCAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCTTATCGTGTT 	2281 AAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAAATATTGAAAAATGACTTTTATCCTATCGAACA 2340 	2221 AGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATATATAT	2161 TTTAGTGGAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAACTTTTATATTCGGAATTCG 2220 	2101 CCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATTTAAT 2160 	2041 CTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCGTAAT 2100 	1981 AAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTATTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAATTTTG 2040 	1921 TITCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTATACTC 1980 	1861 ATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAGCTAT 1920 	
d VQ) V	\$ & B	Q D QY	D Qy	p 9	ъ <i>б</i>	B 8	B 9	D Q	Qy dd	QQ QY	, B &	, B &	B 5) b &	Q Q dd
AAATTACTATAAATTGCAATTTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAATATTAGTTA		GITAATIGCATTIGATTIGATAAAAAAAAAAAAGCCTAAAAATATATTIGAATTITAATIGA AAGGITATAATAATAATTIGATTAACTTIGGGCAGGACCTATTACCCCTTIGCACTATTTAATAGT AAGGITATAATAATAATTITTAACTTITGGGCAGGACCTATTTACCCCTTIGCACTATTTAATAGT	3661 TACTGATCATTGTTACCCTTTTTTTCTTCATGCAGCCATGCAGGGATGCACCAACGGTAC 3720	TTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATGTAATCTAATTTTCAGAGCATCTTTGCCTTG	3541 TTTAAACTTGTTCTAAAGATATTATATATTTGAAGGAGGTGTCACAAATGCATCACATTT 3600	3481 ATAAATCACTGGTAATTTTATAACCTTGCTTATAAGTTTTACGCTATGTTGCTCGAATTC 3540	GAGGAGGAGGAACTATCAATGGCAATGGACAAGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAA	3361 CAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGCTTTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGTTG 3420	TATTTTTTTGAAATTACTAATCCAGATTTTTGGATCCTTAGAACCATCTAGTAAAATTT	TTTAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTATTCATTGTTTCTTTAATTTCCCTTCT	AAATTAATTAAAGTAATCAAAGTAAACGAAATTAACGAATTAATT	AAATAAGTTTGAAAGAAATGTTATATGATGAAAATATGAAGAA	GIGGGGIAGAICGAICCAGAGGIIGIIIICCAGACICIIGCIIAAAAAAAA	GICTCALAMAIGGA IA IAMAMALAGIGIGIA IAMAGAACAGI IA ICCLIACAMAMACI III	TCTATGGGGATAAAAGGATATTATTATATGTAAGAAAACAGCCTACACATATCTAATAAA	TCAATGGATAGTTCAAACTAAAAAAATATTTATTTT TAAAATAAATTAAAAAGAAAAATATATGAGAAAATAAAT

4861 TTTAAAATAAGCAGTTATCGGTTTGGATAAAAGTGCTGAAGTTĞTTÄTĞTCÄÄÄCĞTĞÄÄ 4920 4921 AAGGGAAAATGGAAGAAATGTTAGGGTTATTATGGTTATTA	801	4681 TITUTTATITATAAAGGTAGTAATAATAATATTAATTAATTAAT	621	ATTAGAAAAAAAAGGAGTATTTTTATTTGATAACTAAATTATTAATTTATT 	4 4	81 81	4261 CTTAACCTTTGGAATTGCAAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCAC 4320 4321 AACAAATTCATATCAAATTTGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCA 4380	4201 GATGAATGATTAACTTTGTATTTAAATATTAAAACTAATATTGTTTAATTTTCAGG 4260	4 4 2	4 4	021 GTATATAACAATACCTCTTCAAGTAGAATCGATTTGTACACACCCTCAAAACCTACGTT 4	0 0
		-			-							
0	F & B &	D	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 & B &	\$ Q	Db Qy	Q Q	8 8 8	B 64	B 8	95 55	Qy Db
001 GCCCAC 001 GCCCAC 001 GCCCAC 061 TGGTTG 061 TGGTTG	5881 AACTICAGATTATIGTACTCGTACTAAGIGTAAATGTGTTGCTTTGTTTAGAAGTTTGGT 5940	5761 TTAAATTTTATTCGAATATCAAGATTTAAAGATTAATTGATTTCATGTTTGAAATTTAT 5820 5761 TTAAATTTTATTCGAATATCAATATTAAAGATTAAATTTGATTTCATGTTTGAAATTTAT 5820 5821 ATTTGGATAAAGTATGTATTTTACCTAGCTTTCTATGTTATATAGAAAAAAAA	041 GICIAAIGTTACTGTAAATGAAGCCAAAATTATCGGTGCCGAAAATGAGAGTTAGGATCAA 701 GACTTGGCAGGTACCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCACAGGCCCATTTTTTTAATTTTTT	581 581 641	21 TTGAC 21 TTGAC		5341 GAAAAGGATAGTTCAAAGTGTACATTTCAAGTTGAAGATTAAAAGTAAAAAT 5400 5401 TAGAAGAATCAATAATTGAGGATCAAAAATGTTATTAAAATACTATTCAT 5460 [5221 GCTTTTTTTGAAGTAGTATATTATCCTTAAGTTCAACATAAAATACATGCTTTAACATAG 5280 	5161 TTTTAAGCTGAGCCAAACAGGCTCTTAAAATGTCTGCTTAGATGTGCTATATATA	ហ ហ	5041 CCAGCTTTTAACTTTTGGCTTAAAATAAGTTTTTTTTTT

7201 TTG	7141 CGGA 7141 CGGA	7081 ATGA 7081 ATGA	7021 GG# 7021 GG#	6961 TGTC	6901 AAT	6841 TGC 6841 TGC	6781 GTT 6781 GTT	6721 AAAA 6721 AAAA	6661 CAJ	6601 TCAA 6601 TCAA	6541 AGA 6541 AGA	6481 TTA 6481 TTA	6421 TGGA 6421 TGGA	6361 AGA 6361 AGA	6301 AAAT 6301 AAAT	6241 CCF 6241 CCF	6181 GAAA 6181 GAAA	PT 171
TACTTTTTP	ATTGAAGTT	ATATATCAC	TGAAGCTCI TGAAGCTCI	CCATTTTAP CCATTTTAP	GGAGAATA1 GAGAATAT	AACAAAGGI AACAAAGGI	CCAGITIT CCAGITIT	ATCATTAAG ATCATTAAG	AACGAATCA AACGAATCA	ATCATGACT	AACATATAC AACATATAC	TAATCTAAJ TAATCTAAJ	ACTATGGTC		TCACCTTAC	CATGTATACAA CATGTATACAA	ATGCAAGAC	991111111
TTGTACTTTTAATGTACAAAAATAAAATGGTTATTTATATGATGJATATATCCCTT	CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA 	.TGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATAATGTA 	GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTAATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGAT 	TGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTĆAGA 	aatggagaatataaatttagtaggggaaagtggaaaaccatcagaggctacgtgcaaaa 	TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT 	GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAG 	aaaatcattaagttataaaaaaaattctaactcgatctctcacgattatttaatcacttt 	CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA 	CAATCATGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTT 	AGAAACATATACATAAAACATTAGATTCAAATTTAATAATATCTAAAATATTGATTCAAA 	TTATAATCTAAATTTTTATAAATTATTAGACGTTATCTAATATTTTGTATGTA	TGGACTATGGTCTAAAAATCTTGTTAAAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAAATGTTAGA 	AGATTTTAGTAAATGATATTCATTATTCCTTTTATTTTTCTTCTAATTTATGGATCTTT 	anatcaccttacatcattaaacttitgagattcttttcactagttagtaactttttgaa 	CATGTATACAACAGGTAATTTTTTATTAACGAACAATTTATTATATTTTATTACTTCTT 	GAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCATAATTATAGACCAAAACTATTGTGATCGAGTTGAA 	I GI GGI I IAMIAN I GI NGGANGGA I CI GGACANGCI NGCANCA I CAMAI I I CI GAA I GI G
AATAATAA?	CTACTATGI	ATCTATATO	TTATTAATT	ACATGTTAC	AGGGGAAAG AGGGGAAAG	ATTTGATTG	AGTGAAAA AGTGAAAAA	AAATTCTAJ AAATTCTAJ	GAGTATATO	AATACATGO	TAGATTCAZ TAGATTCAZ	AATTATTAG	TGTTAAAGI TGTTAAAGI	CATTATTCC	ACTTTGAGA ACTTTGAGA	TTTTATTAJ 	CCCATAATI	OGA1 C 1 GGF
VATGGTTAT:	PATTTCTATT	TATGTATTO	TATACTATI	ACCACACTO	TGGAAAAC TGGAAAAC	CAGCACAA CAGCACAA	Viciedeler Viciedeler	CTCGATCT	CTTAAAAG CTTAAAAG	AGATTCTC	ATTTAATAJ ATTTAATAJ	ACGTTATC	PAAACTGAA?	TTTTATTT	ATTCTTTTC	ACGAACAAT; ACGAACAAT;	TATAGACCA TATAGACCA	1010001
TTATATGAT	ITTCTAGTCAAAA ITTCTAGTCAAAA	BAATAATTA' BAATAATTA'	AGATCTTCA:	SCACTTCACT SCACTTCACT	CATCAGAGG CATCAGAGG	ACTITICATO ACTITICATO	ATGAGAATA' ATGAGAATA'	CTCACGATT	AGAGCATTIV AGAGCATTIV	\ДАСАТАТА \ДАСАТАТА	ATATCTAAA ATATCTAAA	PAATATTTY AATATTTY	FATCATAAG ATCATAAG	TTCTTCTAA	ACTAGTTAG ACTAGTTAG	TTATTATAT'	NAACTATTG NAACTATTG	200000000000000000000000000000000000000
GTATATATO	naaagtttg naagtttg	T'ATTAATA T'ATTAATA	ATATATAGC ATATATAGC	TAGAAATTT TAGAAATTT	CTACGTGCA	STGAAGGAA STGAAGGAA	TCAAGGGCA CAAGGGCA	ATTTAATCA ATTTAATCA	GGGTAAATA GGGTAAATA	GATGAAGTC , GATGAAGTC	ATATTGATT	STATGTAAG STATGTAAG	aaaaaatgt aaaaaatgt	TTTATGGAT	CACTAGTTAGTAACTTTTTGAAT 	TATATTTATTACTTCTT TATATTTATTACTTCTT	TGATCGAGT	71101010
CCTT 7260	TGACGA 7200 TGACGA 7200	TGTA 7140	AGAT 7080 AGAT 7080	CAGA 7020	AAAA 6960 AAAA 6960	TTAT 6900	CAAG 6840 CAAG 6840	CTTT 6780	AGTA 6720 AGTA 6720	ATTT 6660 ATTT 6660	CAAA 6600 CAAA 6600	ATTG 6540 ATTG 6540	TAGA 6480 TAGA 6480	CTTT 6420	GAAT 6360 GAAT 6360	TCTT 6300	TGAA 6240 TGAA 6240	40.0
																	-	
													US.	D 5	5 8 8	5 8 8	5 8 8	5
OTHER IN FEATURE:	OTHER INFO FEATURE: NAME/KEY:	OTHER INF FEATURE: NAME/KEY:	OTHER INF FEATURE: NAME/KEY:	OTHER INF FEATURE: NAME/KEY:	TOCATION:	OTHER INF FEATURE: NAME/KEY:	OTHER INF FEATURE: NAME/KEY:	4 X X H	SOFTWARE: SEQ ID NO LENGTH:	FILE REFEI CURRENT A	APPLICANT: APPLICANT: APPLICANT: TITLE OF I	GENERAL INFORMATIO APPLICANT: McCall APPLICANT: Slade	RESULT 2 US-10-691-3 ; Sequence	74	73	73 73	72	72
NFORMAT		ď	_ Õ		_	_ 2	. 0	M: Lycope Y: CDS	47.6	FILE REFERENCE: NO CURRENT APPLICATION OF SECOND TO NUMBER OF SECOND	T: Knauf T: Anawa INVENTIC	NFORMATIC T: McCall T: Slade	374-47 47, Appli	441 AGTGAA			·	261 TGGTAT

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8

8 8 8 8

음 성 음

ર્ક

음 성

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

```
9)..(6255)
ION:
                                                                                                                                                                                           O)..(4467)
                                                                2)..(5710)
ION:
                                                                                                                              7)..(4648)
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7)..(3491)
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9)..(1757)
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6)..(2547)
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     llum, Claire
de, Ann J.
bert, Trent
bert, Trent
uf, Vic
ION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Activity Caused by Non-
ION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene
MBHB 02-276
MBHB 02-276
MBHB 03-276
MBHB 03-10-22
DATE: 2003-10-22
                                                                                                                                                                                                                                                             6)..(3716)
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     lication US/10691374
JS20040250322A1
ION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NTTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTTAATTAAACCG 7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAAATATTTTAC 7380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATTICTTGATGAACTATAATGTCATTATTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ersicon esculentum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In version 3.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATATAAAGAG 7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTTAATTAAACCG 7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GTTAATGATACATAAATATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTAC 7380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGATGTATATATCCCTT 7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AATATAAAGAG 7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7320
```

` B &	B 8	Ωγ	4g VQ	B &	B 8	B 8	B 8	Db Qy	B 8	g Qy	유 성	B 8	дь О У	D Qy	QQ db	Quer Best Matc	; NF ; LC ; OI US-10-
901 ANTAGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATG	841 ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCC 900 	781 TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA 840 	721 GTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTATAAATTATATCAATAAGTTAAA 780 721 GTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTATAAATTATATCAATAAGTTAAA 780	661 AAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATA 720 	601 TAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTATTTTTAA 660 	541 AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACACCCGAATTAATT	481 GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA 540	421 AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA 480 	361 ACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTACTA	301 AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATATATATATTTATGAATATCATTTATAAACCA 360 	241 TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA 300 	181 ATGGTACAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT 240	121 TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA 180 	61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT 120	1 AAGCTTCTTAAAAAGGCAAATTGATTAATTTGAAGTCAAAATAATTAAT	Query Match 100.0%; Score 7454.4; DB 18; Length 7456; Best Local Similarity 100.0%; Pred. No. 0; Matches 7455; Conservative 0; Mismatches 1; Indels 0; Gaps 0;	NAME/KEY: CDS
			<u> </u>								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
8 8 8	D 04	D Q	₽ <i>Q</i>	B 8	B 8	B 8	D 27	g 89	р <i>Q</i>	g Q	P	g 40	p 2	40 A	g dd dd	g Qy	ογ
191 AGGARTANGACACTTATTATTGATGATTATGTGCTGAAAAGAAATTGATAGTAATTTG 2040	21	61 61	801	1 1	681 681	1621 TTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGG 	1561 ATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATT 	.501	41 41	81 81	21 21	61		41	81 81	1021 TAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTTTTATA 1080 	961 ATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGACTA

당 성 당 성

	5100 Db 5160 Db 5160 Qy	5040 Db 6 5040 Qy 6	TATTA 4980 Qy 6	444		4740 Qy 4740 Db	4680 Qy 4680 Db	4620 Qy 4620 Db	4560 Qy 4560 Db	4500 Qy 4500 Db	ATGCTTCAGCAAAGAGCCCAAATACTGATGGAGTCCATGTATCAAATACTCAATATATTC 4440	AACAAATTCATATCAAATTTGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCA 4380	CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAAATTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGČAC 4320
241 CCATGTATACAACAGGTAATTTTTTATTAACGAACAATTTATTAGTAACTTTTATTACTTCTT 301 AAATCACCTTACATCATTAAAACTTTGAGATTCACTAGTTAGT	21 81 81 81	061 TGGTTGAATGATTAATAATTAAAATTAAACATGTAATTAAGCATTATATAAATTAA 6120 061 TGGTTGAATGTTAATAATTATAATTAAACATGTAATTAAGCATTATATAAATTAA 6120 061 TGGTTGAATGTTAATAATTATAAATTTAATTAACATGTAATTAAGCATTATATAAATTAA 6120 121 TGTGGTTTAATAATGTAGGAGGAGGATCTGGACAAGCTAGCAACATCTAATTTCTGAATGTG 6180		941	3821 ATTIGGATAAAGTATGTATTTACTRACTTTCTATGTTATRAGAAAAAAATGTTCAG 3821 ATTIGGATAAAGTATGTATTTACTAGCTTCTATGTTATRAGAAAAAAATGTTCAG 3821 ATTIGGATAAAGTATGTATTTTACTAGCTTTCTATGTTTATATAGAAAAAAAA	761 TTAA 761 TTAA	5701 GACTTGGCAGGTACCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCCACAGGCCCATTTTTTTAATTTTTT	5641 GTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCAAAATTATCGGTGCCGAAAATGGAGTTAGGATCAA	5581 TTITATTITICCATGGATTACTATTGGAAGCTTAGGATCTGGAAATTCAGAAGCTTATGT	5521 TIGACGAAAIGIGGITITIGGIACCIATAAICITITCIGAATATITIGCICTATITITICTCT	5461 TITCATATTAAATTAACTAATTAAGAGTGTTTATAATCTAATAAAACATGCAATAATTA 	5401 TAGAAGAATCAATAAITGAGGGATCAAAAATGTTATTATCCTTATTAAAATACTATTCCAT	5341 GAAAAGGGATAGTTCAAAGTGTACATTTCAATGAATTGAAGATATCATAAAGACTAAAAT

```
1969
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6841
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1099
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6541
 7441
                                                                                                                                                                                                        7261
                                                                                                                                                                                                                                       7201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7081
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AGTGAAATATAAAGAG 7456
                                                                             GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTTGTTTTATTTAAACCG
                                                                                                               TGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATGATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTAATATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTTCAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCIAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAAATCATTAAGTTATAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TCAATCATGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTTAATTAAACCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGTCCATTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAAGTGGAAAAACCATCAGAGGCTXCGTGCAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ANAATCATTAAGTTATAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TCAATCATGACTACACAAACGAATACATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                     CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTAGTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
7456
                                                                                     7440
                                                                                                                                                                                                                                                                     7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6600
                                                                                                                                               7380
                                                                                                                                                                                                        7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6480
                                                                                                                   7380
                                                                                                                                                                            7320
                                                                                                                                                                                                                                       7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6780
      밁
                                   Ś
                                                                  문
                                                                                           5
```

음 송 음

ક

음 상 음

3 8 3 8 3 8 3

밁

RESULT 3

5 B 5

á

₽

& & &

음 성

8 8 8 8

밁

```
Sequence 49, Application US/10691374

Publication No. US20040250322A1

GENERAL INFORMATION:

APPLICANT: McCallum, Claire

APPLICANT: Slade, Ann J.

APPLICANT: Slade, Ann J.

APPLICANT: Knauf, Vic

APPLICANT: Anawah Inc.

TITLE OF INVENTION: Transtoes Having Reduced Polygalacturonase Activity Caused by N.

TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene

FILE REFERENCE: MBHB 02-276

CURRENT APPLICATION UNMBER: US/10/691,374

CURRENT APPLICATION DATE: 2003-10-22

NUMBER OF SEQ ID NOS: 50

SOFTWARE: PatentIn version 3.1

SEQ ID NO 49

LENGTH: 7456

TYPE: DNA
                   5
밁
                                                                                                                                                                                                                                                     ; OTHER INFORMATION: US-10-691-374-49
                                                                                                                                                                                                    Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                        Matches 7455;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -10-691-374-49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6139)..((
OTHER INFORMATION:
FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ORGANISM: Lycopersicon esculentum FEATURE:
REATURE:
RAME/KEY: CDS
LOCATION: (1479)...(1757)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                   NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6788)..(7045)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LOCATION: (5602)..(5710)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4567)..(4648)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LOCATION: (3696)...
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3696)...(3716)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FEATURE:
NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3327)..(3491)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURE:
NAME/KEY: CDS
LOCATION: (2416)..(2547)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LOCATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NAME/KEY: CDS
121
                             121
                                                           61
                                                                                             61
                                                                                                                       TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4260) .. (4467)
                                                                                                                                                                                      100.0%; Score 7454.4; ilarity 100.0%; Pred. No. 0; Conservative 0; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (6255)
                                                                                                                                                                                                                      DB 18;
                                                                                                                                                                                        1;
                                                                                                                                                                                                                      Length
                                                                                                                                                                                        0;
                                                                                                                                                                                                                       7456;
                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                             120
 180
                             180
                                                             120
                                                                                                                            60
                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Š
```

2281 AAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAATGACTTTTATCCTATCGAACA 2340	8 & &	1201 TTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAAA	` p <i>Q</i>
2221 AGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATATATAT) b 0	141 141	, B &
2161 TTTAGTGGAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAACTTTTATATTCGGAATTCG 2220	ду	1081 AATTTIAAAAATAATTATITTTICCATTIAACTTTGATTGTAATTAATTTTTAAAAA 1140 	B 8
	Qy Db	1021 TAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTTATA 1080 	B 8
2041 CTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCGTAAT 2100 	Qy da	961 ATCATTICTAATACTTTAAAGATATTTTAGGICATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGACTA 1020 	Db Qy
1981 AAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAATTTTG 2040 	Qy dd	901 AATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATG	D Q
1921 TITCCAIGGTAACTGTATTITITTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTATACTC 1980 	Qy	841 ACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCC 900 	ρ <i>Q</i> γ
1861 ATTTTCTCGTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAACCTAT 1920 	Qy Db	781 TTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAA 840 	d Qy
1801 ATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAATT 1860 	Qγ	721 GTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAATTAATTTATTATAAATTATATCAATAAGTTAAA 780 	B 68
1741 AAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAATG 1800 	Qy Db	661 AAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATA 720	db dy
1681 TTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAA 1740 	Qу	601 TAATTATAAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTTAA 660	Db Qy
1621 TTCAAGCTTATCTTACTTGAGCAAAAATATTGAAGCAACAATAATATTGACAAG 1680 	ОУ	541 AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACACCCGAATTAATT	D Q
1561 ATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATT 1620 	Qy Db	481 GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTT	D Q
1501 TTCTCCTTCTCATTATTTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTG 1560 	Qy Db	421 AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCAACCAATCTAATTTA 480	β Q
1441 TAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCCATGGTTATCCAAAGGAATAGTA 1500 	Οy	361 ACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTACTA	\$ <i>&</i>
1381 TATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATCATAAAAAAATAATAA	Оу	301 AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATAATTTAATTT	d dd
1321 CAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAATC 1380 	Qγ	241 TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA 300 	do Vo
1261 GGGAGAAGACAAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATC 1320 	Db Qy	181 ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT 240 	d Q

34	3361 3361	3301	3241	3181	3121	3061	3001	, 2941) 2941	2881	, 2821 5 2821	, 2761 5 2761	, 2701	2641	, 2581 5 2581	2521	, 2461 3 2461	2401	2341
421 GAGGAGGAGGA		р р																
GAGGAGGAGGAACTATCAATGGCAATGGACAAGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAA	CAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGCTTTTGATAGTGTTCAAANTTTAGTTGTTG 	TATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTGGATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTT 	TTTAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTATTCATTGTTTCTTTAATTT 	aaataataataaagtaatcaaagtaaacgaaataacaataggaataatactcataaatgaaaa 	aartaagtttgaaagaaatgttatatgatgaaaatatgaagaa	GTGGGGTAGATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTCTTGCTTAAAAAAAA	GTCTCATAAATGGATATAAAAAATAGTGTGTAAGCAACAGTTATCCCTACAAAAACTTTT 	TCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATGTAAGAAAACAGCACTACACAFATCTAATAAA 	TAAAATAAATTAAAAAGAAAATATGAGAAATAAATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAA 	TCAATGGATAGTTCAAACTAAAGAACTGTCAAAAGAAATAAGAAAGA	TGTAGAGTAAAGATATTTGAAACACATGTATTAATTAATT	TGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTGATGCTAATTCTATTTTTTT 	TGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAATGTTATGTTAGCTA 	agcaatatattatctggtttatgacaaatttaagaaagtaatcaaagatagat	CCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCATATTGATTATTTAT	GTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGT 	ADAATTATCTTTCAGGCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCT 	
TGGACAAGTATGGT	GATTGCTTTTGAT/ 	GATTTTTGGATCC: GATTTTTGGATCC:	CTTAGTTTATTCA: CTTAGTTTATTCA:	GAAATAACAATAGO GAAATAACAATAGO	TGATGAAAATATG! TGATGAAAATATG!	TTTCCAGACTCTTO	GTGTGTAAGCAAC <i>I</i> GTGTGTAAGCAAC <i>I</i>	TATGTAAGAAAAC <i>I</i> TATGTAAGAAAAC <i>I</i>	GAGAAATAAATTC! GAGAAATAAATTC!	CTGTCAAAAGAAA CTGTCAAAAGAAA	ATGTATTAATTAT! ATGTATTAATTAT!	AGTGAAGAAGTTT(AGTGAAGAAGTTT(ATTAGTGAGGAATI ATTAGTGAGGAATI	;aaaatttaagaaac !aaaatttaagaaac	AGGTTAGCATATTO AGGTTAGCATATTO	AGAATTATCTTCTC AGAATTATCTTCTC	AAGCATGGAATGA/ AAGCATGGAATGA/	
	AGTGTTCAAANTTT. AGTGTTCAAANTTT.	TTAGAAGCATCTAG TAGAAGCATCTAG	VITGITTCTTTAATTT	Saataatactcata Saataatactcata	VAGAAAAACATATC VAGAAAAACATATC	CTTAAAAAAATGTTTTTC CTTAAAAAAATGTTTTTC	AGTTATCCCTACAA	AGCACTACACATAT	naagcgagaaggta Naagcgagaaggta	ntaagaaagaanta ntaagaaagaanta	PAATTATGTCTTAA AATTATGTCTTAA	BATGCTAATTCTAT BATGCTAATTCTAT	ratcaaaatgti'at ratcaaaatgti'at	FTAATCAAAGATAG TAATCAAAGATAG	BATTATTTATATCC BATTATTTATATCC	DAAGCAAATCACCT DAAGCAAATCACCT	AGCATGTTCATCTA GCATGTTCATCTA	
САВААТВА 3480 	AGTTGTTG 3420 AGTTGTTG 3420	TAAAATTT 3360 TAAAATTT 3360	TCCCTTCT 3300 TCCCTTCT 3300	AATGÁAAA 3240 AATGAAAA 3240	AATATTAA 3180 AATATTAA 3180	TTTTTCT 3120 TTTTTTCT 3120	AAACTTTT 3060 AAACTTTT 3060	CTAATAAA 3000 CTAATAAA 3000	TTACATAA 2940 TTACATAA 2940	TTTATTTT 2880 TTTATTTT 2880	TTAATATG 2820 TTAATATG 2820	TTTTTTT 2760 TTTTTTT 2760	GTTAGCTA 2700 GTTAGCTA 2700	ATAAACAA 2640 ATAAACAA 2640	TCTTTGTT 2580 TCTTTGTT 2580	TTTCAGGT 2520 TTCAGGT 2520	TAGAACACCT 2460 TAGAACACCT 2460	 ATCGTGTT 2400
B &	B 5) B &) B &	p Q	Db Q	р Q	dg dg	η ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο	, B &	\$ \$	\$ & &	, B &		} B 4	S B 7	₹ ₽ ;	S B 6	5 B
4501 4501	4441 4441	4381	4321	4261 4261	4201	4141	4081	4021	3961	3901	3841 3841	3781	Ωy 3/21 Db 3721	3661	3601	3541	3481 3481	3421
4501 4501	4441 4441	4381	4321	4261 4261	4201	4141	4081	4021	3961	3901	3841 3841	3781	Ωy 3/21 Db 3721	3661	3601	3541	3481 3481	3421
4501 4501	4441 4441	4381	4321	4261 4261	4201	4141	4081	4021	3961	3901	3841 3841	3781	Ωy 3/21 Db 3721	3661	3601	3541	3481 3481	3421
4501 4501	4441 4441	4381	4321	4261 4261	4201	4141	4081	4021	3961	3901	3841 3841	3781	Ωy 3/21 Db 3721	3661	3601	3541	3481 3481	3421
4 4	441 AAATAICIGATACIATIATIGAAKANGITTATTAATITTATTTATTTATCAATTTA 4441 AAATACCGATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTAATTTAATTTATCCAATTTA 4441 AAATACCGATACTATTATTGGAACAGGTTTATTTAATTTAATTTATTT	4381 ATGCTTCAGCAAAGAGCCCAAATACTGATGATGCTCCATGTATCAAATACTCAATATATTC	4321 AACAAATTCATATCAAATTTGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCA	4261 CCTTAACCTTCTGGAATTGGAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGACTAAAATGCAC CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAATGCAC CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCAC CCTTAACCTTCTGGAATTGCAAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCAC	4201 GATGAATGATTATTTAACTTTGTATTTAAATATTAAAACTAATATTGTTTAATTTTCAGG	4141 AARCTATACATTGGAAACTCTATCTTGACGCCTCGTACATTCGAGATGGTTGAACAATG	4081 TICTTCGATTTAINATTICCTATTICTTTTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAA	4021 GTATATAACAATACCTCTTCAAGTAGAATCGATTTGTACACACAC	3961 AGUTTCTTATGATTCTAAAAATAAAAATCATCACAAACAATAGTAGACGAGAAAA	3901 CAMAMATIACIA MAMAMITATI TITICA MATAKA MAMAMATATI MATIA MATIA MATAKA MAMAMATATI MATIA MAMAMATATI MATIA MATIA MAMAMATATI MATIA MATIA MAMAMATATI MATIA MAMAMATATI M	3841 GTATTTTAAAGATATTAAAAGTGTTTAGTTGAACAAAAATTTAGATATTCAAAAACTATT	3701 ANGOLIALAMIANI ICLIANCI I LOGGINGOLIALACIO I LOGGINI I ANGOLIALAMIANI I LOGGINI I	QY 3/21 GITAATIGCATITGATITGATAAAAAAAAAAAGCCTAAAAATATATTIGAATITTAATIGA Db 3721 GITAATIGCATTIGATTAAAAAAAAAAAAAAAAATATATTIGAATTITAATIGA Db 3721 GITAATIGCATTIGATTAAAAAAAAAAAAAAAAAATATATTIGAATTITAATIGA Cc 3781 AAGGTTAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	3661 TACTGATCGTTTTTTTTTTTCTTCATGCAGCCATGCAGGGATGCACCAACGGTAC	3661 TACTGATCATTGTTACCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	3541 TITAAACITGITCIAAAGATATTATATATTTGAAGAGGGGTGTCACAAATGCATCACAITT	3481 3481	3421 GAGGAGGAGGAACTATCAATGGCAATGGACAAGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAA

552 552 564	4 4 4	21 21 61 61 01	AAAAATGGAAGAAAGAAATGTTAGGGTTÄÄÄTÄĞĞİTÄİTİĞİÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	1 TTGGATGGGCGAATAAAGCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTAAAAGTGTTGAAACTTATT (
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	00 00 00 00 00 00 00	8 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2	24	8
6541 AGAACATATACATATAAACATTAGATTCAAATTTAATAATATCTAAAATATTGATTCAAA	361 421 421 421 481 481	6181 GAAATGCAAGACGTTAAGTAATCCATTATAAGACCAAAACTATTGTGATTGAAGACGAGTTGAAGACGAGACGAGACGAGAACTATTGTGATTGAAGAGAGTTGAAGACGAGTTGAAGACGAGTTGAAGACGAGTTGAAGACGAGTTGAAGACGAGTTGATTACTTCTTTTATTAACGAACAATTTATTAATTA	061 TG 061 TG 061 TG 121 TG 121 TG 121 TG	581 AACTICAGATIATIGTACICGTACTAAGIGTAAAGIGTGTTGCTTTGTTTAGAAGITTGGT 	5641 G' 5641 G' 5701 GJ 5701 GJ 5761 T' 5761 T' 1821 AJ 821 AJ

Ş 밁 ઈ 문 S

밁

```
RESULT 4
US-09-782-130-26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AGTGAAATATAAAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTAATTAAAACCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATTTGTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAATAATAAAAATATTTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TGGTATTTCTTGTTGAACTATAAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGTACTTTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTATATGATGTATATATCCCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTAGTCAAAAGTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTTGACGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTAATATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATGATATATCACAATAAACAAATCTATATCTATGTATTGAATAATTATTATTATTATTATTATGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAATTTCAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATGGAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAAATATCAAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTTAATTAAACCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TATTTGTTAATGATACATAATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATTATTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TGTCCATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ADAATCATTAAGTTATAAAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7320
                                                        Ş
                                밁
                                                                                               밁
                                                                                                                     S
                                                                                                                                                  В
                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ; TYPE: DNA ; ORGANISM: Lycopersicon esculentum US-09-782-130-26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRIOR FILING DATE: 1990-05-21
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR FILING DATE: 1988-11-02
PRIOR PLICATION NUMBER: US 06/692,605
PRIOR PLICATION NUMBER: US 07/582,241
PRIOR PPLICATION NUMBER: US 07/188,361
PRIOR PILING DATE: 1990-09-14
PRIOR PILING DATE: 1998-04-29
PRIOR PILING DATE: 1988-04-29
PRIOR PILING DATE: 1988-04-29
PRIOR PILING DATE: 1988-04-29
PRIOR PILING DATE: 1988-03-15
PRIOR FILING DATE: 1988-03-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Remaining Prior Application data removed
NUMBER OF SEQ ID NOS: 35
SOFTWARE: PatentIn Ver. 2.1
SEQ ID NO 26
LENGTH: 2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Matches 2150;
                                                                                                                                                          541
                                                                                                                                                                                         541
                                                                                               601
                                                                                                                             900
                                                                                                                                                                                                                        481
                                                                                                                                                                                                                                                       481
                                                                                                                                                                                                                                                                                      421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        121 TGATAATATAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCCCAAAGTATTCGAA 180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     61 TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACG-AGGAATAATTAAGATGAACA
                                                                                                                   ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTTAAATATTTAAAACTTGAATATTATTTTTTA
                                                                                                                                                                              AATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACA-CCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATATATAATTTAATTTATGAATATCATTTATAAACCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAAAGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACT
      TAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAAGGAATAATTAAGATGAACA
                                                                                                                                                                                                                         GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGA
                                                                                                                                                                                                                                           GGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ANACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGATAATATAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ATAATTATATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTTTTT
                                                                                                                                                             TGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27.1%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Score 2024; DB 11;
Pred. No. 8.9e-277;
0; Mismatches 25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     See File Wrapper or PALM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Indels 11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    120
        778
                                                                                                 660
                                                                                                                              659
                                                                                                                                                             600
                                                                                                                                                                                                                         540
                                                                                                                                                                                                                                                       540
                                                                                                                                                                                                                                                                                      480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     480
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60
```

ð 문 중 유

र्

음 성 음

S 밁 र् 밁 ঠ 밁 ક 밁 ક

```
1679
                                                                                                                                                                                    1620
                                                                                                                                                                                                                 1619
                                                                                                                                                                                                                                                 1560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           779
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         721
TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA 1858
                                                 AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                                                    AAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAA
                                                                                                          GGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                 GGTTGATAAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGG
                                                                                                                                                                          TTTTCAAGCTTATCTTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                            TTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                       TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA 1618
                                                                                                                                                                                                                                     TGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TATTCTCCTTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTFAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAÁAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATAGACAAGTTTAAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TCCAAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TCCAAACTAATATAATACCCATTATAATTAACCATATTGACCAACTCAAACCCCCTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACGGGAGAAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AATTATTCAAAATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAATTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TAAATTTTTÄÄÄÄÄÄTÄAATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATTGTÄÄTTAATTTTTÄÄÄ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTTA 1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTTATAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ĠŦĀŦĊĀŦŦŦĊŦĀĀŦĀĊŦŦŦĀĀĀĠĀŦĀŦŦŦŦĀĠĠŦĊĀŦŦŦŤĊĊĊŦŦĊŦŦŦĀĠŦŦŦĀŦĀĠĀĊ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAAAT-AGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AATTATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1799
                                                                                                                                                                          1679
                                                                                                             1739
                                                                                                                                                                                                        1678
                                                                                                                                                                                                                                       1619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1079
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              959
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     898
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 838
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               780
```

S 밁 Ś 밁 Ş 뮍 Ş 밁 S 문 \$ 밁 S 밁 Ş 밁 Ş 밁 Ś 문 Ś 밁 8 밁 5 밁 Ś 문 Ş 밁 S 밁 S 밁 S 밁

```
Ś
                                                   뫄
                                                                         δ
                                                                                                   밁
                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                  뮍
                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                          뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ; OTHER INFORMATION: US-10-473-126-386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 5
US-10-473-126-386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 386, Application US/10473126
Publication No. US20040234973A1
GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Epigenomics AG
TITLE OF INVENTION: Methods and nucleic acids for the analysis of hematopoietic cell
TITLE OF INVENTION: proliferative disorders
FILE REFERENCE:
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/473,126
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/473,126
CURRENT OF SEQ ID NOS: 1258
SEQ ID NO 386
SEQ ID NO 386
SEQ ID NOS: 1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              맑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LENGTH: 8056
TYPE: DNA
ORGANISM: Artificial
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FEATURE:
405 CTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAA 464
                                                                                                       346
                                                                                                                                   285
                                                                                                                                                               286
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3283;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2157
                                                                                                                                                                                                                                                                                          105 ТАТАТТТААТСААСТТGАТААТАТАААААААТТТСААТТССААААДGGGCCTAAAATAT 164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2097
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1977
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1917
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1860
                                                                                                                                                                                                                                               165
                                                                                                                                                                                                                                                                          166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1800
                                                                                                                   TATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGGGTTCAAATATTTAATATATTTAATTTATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                 TATCATTTATAAACCAACCAACTACCAACTCATTAATCATTAAATCCCACCCAAATTCTA
                                                                                                AATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAATTTAAAC
                                                                                                                                                                                                                                    гстсарадстаттссарадатствена стассатссствестаттса стесарадатара 224
                                                                                                                                                                                                           TAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAA 2182
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATT-AATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TAATTTTA-TGGAAACCTCGACAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTTGC-TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TCATTTTCCATGG-AACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACTCAAGAATAAGACAC-TATTATTGATG-TTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTTACTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTATTTTCTCGTTTTTAGTTAAAGGTGAAAAATGAGTTTTCTCGTAAGCGAGGAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGATAGAGAATATAAGAATTATTTGGAAGGATGAAAAGTTATATTTTATAAAGTAGAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTATTTTCTCGTTTTTAGTA --TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          chemically treated genomic DNA (Homo sapiens)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.5%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Score 331.8; DB 18;
Pred. No. 3.8e-37;
0; Mismatches 3952;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Indels 200;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                      404
                                                                                                  405
                                                                                                                                                                                  284
                                           465
                                                                                                                          344
                                                                                                                                                                                                            285
                                                                                                                                                                                                                                                                  225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         38;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1916
```

AAATTATATTAAAATAATTAATTAATTAATAATATTATAT	1358 ACCAACTCAAACCCCTTAAAATCTATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCCTTATCATA 1417 1405 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA	1285 TARTATTITTAAAAATTAATAAAATTATAAAAAÄTTTATTATÄÄTTTTAATAA		TGATTGTAATTAATTTTAAAAATTAGCAACATATAAATAA	1063 AMAMAITTIGITTIAATTIGITTITTITAAAAAATAAATGITATAAATTITTAACTT 1117 1058 CTTAAATTATTTTTATTTATAAAATTTTTAAAAAATAAATTATTTT	ATAATTATTTAAAAATTTTTTATTATTTTTAATTTTGAAATTTAATTATGTAAAATA TCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGTAAGTTCATCATCATCATTATTTCCGT	883 GAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAAGGATATTTTTGAAGCCAATATGT 938	AATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGA	763 TIAATTAÅAATTATAÅAATTATÄTTTÄATTÄTATATAÄATAÄ	TATATTTAAAATTTAAAATTAATTTATATTTATAAATTAAAA	585 ATGCCTTTTTTAAATAATAATAATAATAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTAT	TCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATGGTAAAGAAGTAGTACACCCGAATTAATT	466 AAAATAAAATATATTAAAATAAAAAAAAATTAAAATTTATA
Db 2529 ŤAAATTATÁÁÁATÁAAŤTAAÁAÁTTTAÁAAÁATTTAÁÁAATTTTÁÁÁÁAAATÁAÁA 2588 Qy 2556 ATTGATTATTATATCCTCTTTTGTTAGCAATATATTATCTGGTTTATGACAAATTTAAG 2615	Oy 2436 TGAAGCATGTTCATCTAGAACCAGGATTTCT 2495 Db 2472 TTTATTATTTTTTAAAATAATTAAAATAATGAAAAAAAAAA	2376 CATTIGGTAIGTTTCTTAICGTGTTAAAATTATCTTTCAGGCATTTGAGCAAGCAIGGAA	Db 2294 ATTATTTTTAAAATTAATTATTATTTATTTAAAATTTTTT	Oy 2196 TYCAAACTTYTATATTCGGAGACCAACCATAYGAACAACCTCACACATGCATAT 2255	2136 TATTCAATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTGGAAAACCTGACAAAACGAACAAACGTA	Db 2058 ADÁÁÁTTTTAÍTÁÁÁAATÁTTÍTÁAATÁATÁATÁATÁATÁATÁATÁATÁATÁTTTAÁTATÍTAÁTÁT 2117 Cy 2076 TTCAACCAAAAAGGGTAAGGGTAAGTGGGGCCTCTAGAATAAGAGTAAGTTC 2135 Cy 2076 TTCAACCAAAAAGGGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAAAAAA	Qy 1956 TAACGTCATAGTATTTGCTTATACTCACGATAACACCTTATTGATGATTATTGATGATTATTGCT 2015 1958 ATTTAATAAAATTTTAAATATTATTAAAAATATATTTTTAAATAT	1896 TICTCGTTAAGCGAGGAAAAGCTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTT	1836 GTTATATTTTATAAAGTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGT 	Db 1761 ATTTTTAAATTAAAAATTAAATAATTAATTATTATTTAATTTAAATTAATAAAA	Qy .1656 GAAGCAACATAATATTGACAAGGTTGATAAAGTGATTAAAGTGATTAAAGTATTTATT	1596 CTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGCTTATCTTATTTGAGCAAAAATATTT	Oy 1536 TCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATT 1595

, 8 B	8 B 8	S B 8) Db Qy	рь	Db Qy	B &	}	} B &) B &	5 B &	} B &	B &	Ωy	Db QY) B Q	D 89	Qу
3699	35/1 TGAAGGAGTCTCACAAATGCATCACATTTTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATG 3630 3580 AAAATGAAATATATAAAAATGAAAAATAATTTTAAAATTAAAAAA			3393 -TTTGATAGTGTTCAAAATTTAGTTGGTGGAGGAGGAGGAACTATCAATGGCAATGGACA 3451	3334 GATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTTCAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGCT- 3392 3340 TGTAAAAAAATGAATAAAATTTGAAATGATTAAAAAATGAAAATGAAATAAAATA 3399	3274 ATFCATTGTTTCTTTAATTTCCCTTCTTATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTG 3333				050		2914 AATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATGTAAG 2973	2854 AGAAAATAAGAAAGAATATTTATTTTAAAATAAAATAA	2794 ATTATTAATTATGTCTTAATTAATATGTCAATGGATAGTTCAAACTAAAGAACTGTCAAA 2853			2616 AAAGTAATCAAAGATAAACAATGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGG 2675
dy Vy	8 B 8	\$ B &	g 99	문 &	B 8	B 8	D &	, B &	B &	B &	Db Qy	дь Q q	당 성	<u> </u>	dd 49	Db Qy	ДЬ
4714 ATGATAATTGAAATTTAATTATTTTTTGAAAATGAAAATAAAT	4630 GTCCAGGTCATGGTATTAAGGTACTCTATTTTACAAATATACTTGTTTCCATTTTCTCTAT 4689	4570 ATGATTGTATTTCAATTGTTTCTGGATCTCAAAATGTGCAGGCCACAAATATTACTTGTG 4629	4510 AAAAAGGAGTATTTTTATTTGATAACTAAATTATTAATTTTTATATTTTTTTATAGGTG 4569	4450 ATACTATTATTGGAACACGTTTATTTAATTTTATTTTAT	4390 CAAAGAGCCCAAATACTGATGGAGTCCATGTATCAAATACTCAATATATTCAAATATCTG 4449	4330 AFATCAAATTTGAGTCATGCACTAATGTTGTAGCTTCAAATTTGATGATCAATGCTTCAG 4389	4270 TCTGGAATTGCAAAAATTTGAAAGTGAATAATCTAAAGAGTAAAAATGCACAACAAATTC 4329	4212 ATTTAACTTTGTATTTAAATATTAAACTAATATTGTTTAATTTTCAGGCCTTAACCT 4269	4155 AAACTCTATCTTTGACGCCTCGTACATTCGAGATCGTTGAACAATGGATGAATGA	4099 CTATTTCTTTTAATAGTAATCAAAGGCTATTAGTTCTGTCAAAATCTATACATTGG 4154	4039 TCAAGTAGAAICGATTTGTACACACCTCAAAACCTACGTTTTCTTCGATTTATATTTC 4098	3979 TCTAAAAATAAAAATCATGACAAACAATAGTAGACGAGAAAGTATATAACAATACCTCT 4038 	3919 GCAATTTTTTTGCATATCAATATGATTAAAAAAATATTAGTTAAAGTTCTTATGATTTGAT 3978	3863 TTTAGTTGAAACAAAAITTAGATATTCAAAAACTATTTGAAAATTACTATAAATT 3918 	3803 TTGGGCAGGACCTATTACCCCTTGCACTATTTAATAGTGTATTTTAAAGATATAAAAGTG 3862 	3751 AAGCCTAAAATATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAATAATTCTTAACT 3802 	3700 AAAATGATTAAATAATAAAAAAAAATAATATTTTTTTTT

ъ ч	8 4	6 4	в 4	8 4	в <	σ <	σ <	8 4	8 4	8 4	σ ч	8 4	8 4	8 4	8 4	8 4	8 4	•
5789 AAGATTAATTTGATTTCATGTTTGAAATTTATATTTTGGATAAAGTATCTAACTATTTTACTAGC	5729 CCCCCCCCACAGGCCCATTTTTTTAATTTTTTAAATTTTTTTT	5671 TATCGGTGCCGAAAATGGAGTTAGGATCAAGACTTGGCAGGTACCCTCCCCCCCCCC	5621 GGAAATTCAGAAGCTTATGTGTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCAAAAT	5561 ATTTGCTCTATTTTTCTCTTTTATTTTTCCATGGATTACTATTGGAAGCTTAGGATCT	5505 AAACATGCAATAATTATTGACGAAATGTGGTTTTGGTACCTATANTCTTTCTGAAT	5445 TAAAATACTATTCCATTTTCATATTAAACTAATTAAGAGTGTTTXTATAATATATATA	5385 TCATAAAGACTAAAAITAGAAGAATCAATAATTGAGGGATCAAAAATGTTATTACCTTAT	5331 TTATTCACAAGAAAAGGGATAGTTCAAAGTGTACATTTCAATGAATTGAAGATA	5271 TTTAACATAGCACATATAGTTAATCAAAAGACGAAATGATGAATAATTTTGCGAATTTGA	5226 TTTTGAAGTAGTATATTATCCTTAAGTTCAACATAAAATACATGC	5166 AGCTGAGCCAAACAGGCTCTTAAAATGTCTGCTTAGATGTGCGTATATATA	5106 TATTGCCAAAGAGCTAAATAATGCAAAAACCAGCTTTTAAGTCAGTTTGACCAGCTTTTA	5046 TTITAACTITTGGCTTAAAATAAGTITTTTTTTTAAAACTTAAAATAAGTTGTTTTGAG 	4987 -AAAAGATAAAAATGTGGTCAACTTAAAACAACTTATAAGCTACCCTACCCCAGC	4930 ATGGAAGAAAGATGTTAGGGTTATATGGGTTATTTGTATAAAATATTAAGCACA	4870 AGCAGTTATCGGTTTGGATAAAGTGCTGAAGTTGTTATGTCAAACGTGAAAAGGGAAAA 4929	4810 GCGAATAAAAGCAGCTTTAAAAAAGTACTTTTAAAAGTGTTGAAACTTATITTTAAAATA	4772 ATGATTTÄÄTTTATATAAATGATÄTÄTGATTTTTTTTTT
CTAGC 5848 Db	5788 5851	5728 5791	5670	OY GATCT 5620 Db TAAAA 5671	5560	5504 5551	5444 5491	5384	5330 5371	5270 5311	5225 5251	5165	5105 5131	5045	4986 5011		AAAATA 4869 Db AATATA 4891	
6920 AATTITTTTAAATTITTTTTTTTTTATTATTAAAAATATGATTATA 6970	TITICAGCAGITCAAGIGAAAAATGIGGIGIATAAGAATAICAAGAGCACACAGIGCAACACACAGITTATAAAAAAAAATGIGTAAATTTTTTTTTT	TRAGTTATAAAAAATTCTAACTCGATCTCTCACGATTATTAATCACTTTGTTCCAC	ATCAATATATAGTAGAGTATATCCTTAAAAGAGAGCATTTGGGTAAATAAGTAAAAATCA	TGACTACACAAACGAATACATGCAGATCTCCAAACCATATAGATGAAGTCATTCCAAAACGATTCTCAAAACGATTCTTTTTTTT	TRIBATANAACRITAGATTAATAATATATATATTAATTAAATTTAAATAAAAAA	CTABATTITIKTABATTATTAGACGITATCTAKTATTITUGTAGATTGAGAAACA [TTTTTGTAAAATTTTGTATGAAAAAATGTTTATTTTAAAATATATTTATTTTTT	6448 AAATTTTTTAATTTATTAAAATAATAATAATAATAATAA	ACCITIONALICITICACIAS INCIDENTALICALISMA IN ACCITATIONALICALISMA IN ACCITATION						ATAAATTGTATTTTATTATAAATATAAATTATTGTAAATGAAATAAT		5849 TITCTATETTATATAGAAAAAAAAGATETTAGAATTATTAGAATTATTAGAGTCATGAGTTATAAAATAAAAGAATGTTAGAAATTAAAATTAATTATGTGTGTGTTATATAAATTAAAATTAAAATTAAAATTAAAATTAAAATTAAAA	うて なみご セカンカン てんごかい てんしょう かんしん とうとうかい しょく たんしん しゅうしゅ てんじんしん

```
Ś
                                                                           밁
                                                                                             Ş
                                                                                                                      ₽
                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                           CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/473,126

CURRENT FILING DATE: 2003-09-26

NUMBER OF SEQ ID NOS: 1258

SEQ ID NO 386

LENGTH: 8056

TYPE: DNA

ORGANISM: Artificial Sequence
FEATURE:
OTHER INFORMATION: Chemically treated genomic DNA (Homo US-10-473-126-386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULT 6
US-10-473-126-386/c
US-10-473-126-386/c
; Sequence 386, Application US/10473126
; Publication No. US20040234973A1
; GENERAL INFORMATION:
; APPLICANT: Epigenomics AG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                             Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                  Matches 3275;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APPLICANT: Epigenomics AG
TITLE OF INVENTION: Methods and nucleic acids for the analysis of hematopoietic
FILE REFERENCE:
                     7687 AĀĀĀĀATĀTĀTTTĀTTTTĀTTTTCĀTĀĀATTTTAĀĀCĀCĀĀĀTĀTTĀTTTĀĀAAAĀĀĀĀĀ 7628
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7451
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7271
                                                                                      64 АGCACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACCAATGCGCTATATATTAATCAACTTGA 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7211
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7091
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7031
                                                                                                                                                                            Similarity
                                           TAATATAAAAAAAATTTCAATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATG 183
                                                                 TTATTTTÄITTÄÄTTTTCATTTTCÄTTAATÄTTTÄAACACAATÄATTTTATTATTAAT 7688
                                                                                                            TTTTÄÄÄÄÄÄATCÄTTTATTTTTTTTTTTCATTAAAAATTTTTATATTTCAÄÄCÄTTTTTÄTTT 7748
                                                                                                                              CGTCTATTACTTTGTGAATTATATGTAGATTTTAGTTTTTGTTTTATTTTTAATT 7434
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GTATTTGTTAATGATACATAATATATCTTTCATCATTGATAATAAGAATAAAATATTTTA 7379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TCTTGTTGAACTATAATGTCATTATTTAATAACTATTATCTGTGC-----AATGATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       atcacaataaacaaatctatatctatgtattgaataattattattattaatatgtacggattg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AAGTTTTAATAAGACTACTATGTATTTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GTAAATGTATATTTATTTTATTTATGTTTTGATTTAATTAATTAATTTAATTTTATATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TTTTAATGTACAAAAATAATAAAATGGTTATTTATATGATGTATATATCCCTTTTGGTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.4%;
nilarity 43.5%;
Conservative (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               тттаасаатсстдаасатсттасассасистссасттсастадааатттсададдатдаа
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCAT
                                                                                                                                                              0;
                                                                                                                                                          Score 328.8; DB 18;
Pred. No. le-36;
0; Mismatches 4092;
                                                                                                                                                          Indels 161;
                                                                                                                                                                                                                 sapiens)
                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                    63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7267
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6967
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cell
                               밁
                                                  Ś
                                                                          В
                                                                                         5
                                                                                                                   밁
                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                           B
                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                           Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                           1077
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7267
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          837
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7387
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            657
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       598
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 538
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7567
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              478
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         418
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               299
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        184
-----TTGAGACGGGAGAGACAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCT
                     TAAATTAATAAAAAATAATTATTTTTTTTCATTTTAATTTAATTTTAAATAAATAAATAAA
                                        TTAATTATTCAAAATAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAAA ---
                                                                                    AAAATTACCAACATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTT 1196
                                                                 AAATTTAATTAAAAAATTAAAAATTTCATATAAAAAACATAAAAATAAAACAATAAAAATA
                                                                                                            AATTCAATTTATAAATTTTTTATTTÄTTTTTTTAAAAAATTCAATTTCACAATTCAAAT
                                                                                                                                                                        ACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTATTT
                                                                                                                                                                                                                        TTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAG
                                                                                                                                                                                                                                                ATTTÄTTCAAAAAAAAAAATTBACAATTTTTTTÄTÄAAAATTTTTATTÄATTTTTTTTC
                                                                                                                                                                                                                                                                     <u> Т</u>ААААССGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      таралтапаасаалтатттвавссвссатетаттттааааалататтааатаастттваатт
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CATAGTGTTTAATTAGTAATGGATGGGTAGTAAATTTATTTATAAATTATATCAATAAGT 776
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATATAATTATATATAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTA-AAACTTGAATATATTATTT 656
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CCTAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAATTTAAAAATTATTATTTATTTÄÄTTÄÄTTTAAACATTAAAATTATAAATTTAACAAAT 7448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAAAAATACATGGCGTTCAAATATTTAATTATAATTTAATTTATGAATATCATTTATAAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GTTTAAAATTGACTACT----TATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6731
                                                                                                                                                                               1076
                                                                                                                                                                                                     6791
                                                                                                             6676
                                                                                                                                                                                                                           1016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6971
                                                                                                                                                                                                                                                                                            6911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     716
                                                                                                                                                                                                                                                                      956
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   968
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              836
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7208
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7268
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      537
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7328
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  477
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        358
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7568
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    298
```

3392 TITUGATAGIGITICAAAATTTAGITIGITIGGAGGAGGAGGAACIATGAATGGCAATGGACA 3451	TCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTG 2381 Db	2322 ACTTTTATCCTATCGAACACATAATCAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTG
AAAACAAATTTTCATATTTAATTTTTATCACAATCATTTTCAAATATTTTCA	2321	2262 AATATATATATTTTTTTTTTAAAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAACATTGAAACATG
3 >> ⊦	2261 5549	2202 CTTTTATATTCGGAATTCGAGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCT
ACANIAGGAALANIAC ICALAMAI GAMANA ILINGIGOLI ILIGGIGI IACALANICIANICI IAGA TARATANITANA ACATAANITATAAA AAATAATTAAAATAATTAAAATAATTAAAATAAT	2201 5608	2142 ATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTGGAAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAA
AAATTGAAGAAAAACATATTAAAAATTAAAGTAATCAAAGTAAACGAAACGAATAAACGAACG	5668	2082 CAPARTAACAAAGCGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCA
TAAAAAAATGTTTTTCTAAATAAGTTTGAAAGAAATGTTATATGATGATGATGATGATGATGATGATGATGATG	OY	2022 GAAATTGATAATTTTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAAC
TATCCCTACAAAACTTTTGTGGGGTAGATCGATCGATGGTTTCCAGACTCTTGCT	2021 5779	1962 CATAGTATTTGCTATACTCAAGAATAAGACACTTATTGATGATGATTTAGTGCTCGAAAA 1963 TTTTTCAAATTTTTAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>->	1961	1902 TTAAGCGAGGAAAAGCTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTT
TITTATTATTATTATTATTTTTAAATTTATAAAAAAAATTATTTT	1901 5899	1842 TITTATAAAGTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAAGTGAAAATGAGTTTCTCG
2002 NORMANNIHIIIIIIII KANAIANAI AMALANAANAINIKA KANANNIKA KANAINI	1841	1782 ATTTGTGGGGATGAAAATGATAGAGAATATAAGAATTATT
× 4-+	1781	1722 GGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATATGGATAATATTGTAAGTATTTAAAKTATTGGAATATAT
3 > €	T 1721 6077	1662 AACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTT
502 CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROL CONTROL CONTROLL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROLL CONTROL CONTR	1661	1602 CAAGAATTIGCTCATGATTITCAAGCTTAICTTTCTTATTIGAGCAAAAATATTGAAAGC
) ⊢ ⊅	1601	1542 TGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTTATTCAAACAAGTTTATGATAATAATATTCTTGAA
4-4	1541	1482 GTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCTTCTCATTATTATTTTTTGCTTCATCTATTTATT
ı >	1481 6317	1422 AAATAATAATCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATCATG
n >>	6376	1367 AACCCCTTAAAATCTATAAATAGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATCATAAAAA
× × 6	. 1366	1307 AAATATCTCTCATACAACTAATATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCA
5488 ACATTACAAACATTTTAAAAAAAAAATTCAAAACAAATAAAAATTTCATTTTAATTT 5429		6555 TATATTTTAAAATTAAATAAACATTTTCCATACAAAAATTTTACAAAAATTTAAATAAACA

3469 TATTATTATTATTTATTTTTTTTTTTTTTTTTAACAACAA			3988 AAAAATCATGACAAACAATAGTAGACGAGAAAGTATATAACAATACCTCTTCAAGTAGA 4047	3868 TTGAPACAPAAATTTAGATATTCAPAAACTATTTGAPAAATTACTATAAATTGCAATTTTT 3927	3748 AAAAAGCCTAAAATATATTTGAATTTTAATTGAAAGGTTATAATAATA		3572 GAAGGAGGTGTCACAAATGCACCATTTTTAGAGATTCCGACCAATATTAGTTTTATGT 3631	3452 AGTATGGTGGCCAAGTTCTTGCAAAATAAATAAATCACTGGTAATTTTATAACCTTGCTT 3511
8 B 8 B 8 B	Q D Q D 4	5	\$ 4d \$4	;	S B S B 4	5 B & B	Qy Qy	0y 0y 0d
2390 AATTTAATAAATTATTATAAAAATAAATTATTATAAAAATTAAATTAAATTAATTATTATA	2509 TCATTAATATTTTAATTTTTAAAACA-AAATTAATAAAAAATAATAAAAAAATAATAAAATAATA		5045 CHITAACITTIGGCITAAAATAAGTITTITTITTAAAACTAAAATAAGTTGTTITGA 5104				4632 CCAGGICAIGGIAIAAGGIACTCTAITITACAAAIATACTIGIITICCAITITICTCTAITI 4691	4512 AAAGGAGTATTTTTATTTGATAACTAAATTATTAATTTTTATATTTTTTTATAGGTGAT 4571

음 성

용 성

음 성

ち 음 ઇ

음 성 음

유 성

음 성 음

Ş

음 성

음 성

```
ક
                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                    중 유
                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                              음 중 음
                                                                                                                                                                                                                                                                                              श्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 중 유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     रु है रु
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  음 중
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            음 衫
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ঠ
          ફ
                      밁
                                        श्
                                                              밁
                                                                          5
                                                                                            몽
                                                                                                               र्
                                                                                                                              닭
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2030
           6627
                                                                                                                                                                                                            1493
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1610
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1670
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1790
ATGCAGATTCTCAAACATATAGATGAAGTCATTTCAAAACGAATCAAATATAGTAGAGTA 6686
                                                                                                                                                                                                                                                           CTATTGTGATCGAGTTGAACCATGTATACAACAGGTAATTTTTATTAACGAACAATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AGCATTATATAATTAATGTGGTTTAATAATGTAGGGA--GGATCTGGACAAGCTAGCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TGTTTAGAAGTTTGGTTTATCCAGTTTTGGGTCATGATTAAACCAAACT-TATAATGAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CATGTTTGAAATTTATATTTTGGATAAAGTATGTATTTTACTAGCTTTCTATGTTATATAG 5864
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ATTTTTTTAATTTTTTAAATTTTTATTCGAATATCAATATTAAAGATTAATTTGATTT
                            ATTTTAAAATAAATTAATAATAATCAAAATATATTAATTTTAAATTTCAAATATCAAA 1134
                                                                                                                                                                                                                       TTATATTTATTACTTCTTAAATCACCTTACATCATTAAAACTTTGAGATTCTTTTGACT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CATCAAATTTCTGAATGTGGAAATGCAAGACGTTAAGTATCCCATAATTATAGACCAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ÁTTATAÁATATATATTATTATATTAATTÁATTTTÁTTÁATTTTÁATAÁAAÁTAAÁAÁTTAAÁÁTTT 1671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TTTTTTTTTTTTTTTAAAACAAATTTTATTTATTATTAAATTAAAATNTAATAACATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AAAAAAAATGTTCAGAACTTCAGATTATTGTACTCGTACTAAGTGTAAATGTGTTGCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATGTGTCTAATGTTACTGTAAATGAAGCCA-----AAATTATCGGTGCCGAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TATAATTTATTAATTTTAAAAAATATTACATTTTATATATTAATATATATACATAACA
                                                                                                                                                                                          AGTTAGTAACTTTTTGAA-----TAGATTTTTAGTAAATGATATTCATTA
                                                                                                                                                                                                                                                TAATTTTATTTAA----AAATTTTTTTAACATATTTATATTTTATATTTATATATTAATATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ÄTTAATTTTTÄATTTTTAATTTAÄAAAATTTTTTÄTTTTAÄTTTTTÄÄATTAATTAAATAAA 1731
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AGGGGCTGCAACGGCCCGCCCACTAGTGCTAGTATCAATAGGAAGATCTCACGTCTGTTT 604
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AAGTAAACTGAATATCATAAGAAAAAATGTTAGATTATAATCTAAATTTTTTATAAATTA
                                                                                                                                     TTCCTTTTATTTTTCTTCTAATTTATGGATCTTTTGGACTATGGTCTAAAATCTTGTTA
                                                                                                                                                                         TTAGACGTTATCTAATATTTTGTATGTAAGATTGAGAAACATATACATAAACATTAGAT
                                                                                                                                                      6446
                                                                                                                                                                                          6386
                                                                                                                                                                                                                                                                  6281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 5983
                                                                                                                                                                                                           1434
                                                                                                                                                                                                                                                1494
                                                                                                                                                                        1374
                                                                                                                                                                                                                              6341
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            밁
                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                      문
                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                        В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    吊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                                                    7407
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7167
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7047
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6927
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               893
                                                                                                                                                                                                                     429
                                                                                                                                                                                                                                                        489
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               605
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      721
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          781
                                                                                                                                                                                  369
```

```
1133
                                                                                                                                                                                                    CATTATTAATAACTATTATCTGTGCAATGATTGTATTTGTTAATGATACATAATATATC 7346
                            GATTTTAGTTTTTGTTTTTATTTTTAATT 7434
                                                                                                                                                                                                                                                         TAAAATGGTTATTATATGATGTATATATCCCTTTGGTATTTCTTGTTGAACTATAATGT 7286
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTTTTTTTTTTATTATTATTATTATTT
                                                                                 TTTCATCATTGATAATAAGAATAAATATTTTACGTCTATTACTTTGTGAATTATATGTA 7406
                                                                                                                                                                       TTATAAATATTATTATAAATAAATAATTAATTAATAAAACATTTA----TAATAATTAT 550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATGTATTTCTATTTTCTAGTCAAAAGTTTGACGATTGTACTTTTTAATGTACAAAAAATAA 722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TATCTATGTATTGAATAATTATTAATATGTACGGATTGAAGTTTTAATAAGACTACT 7166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AATTTATACTATAGATCTTCAATATATAGCAGATATGATATATCACAATAAACAAATCTA 7106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGATGAAGCTCTTTTGTATAATTATT 7046
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ANAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTCCATTTTAACAATGCTGAACATG 6986
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATGGAGGAATATAAATTTAGTAGGGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCAACAAAGGTGGCCATAAAATTTTG 6866
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CTAACTCGATCTCTCACGATTATTTAATCACTTTGTTCCAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AATATTTTAAATAATCAT-----TTATAAATTTATTTTAAATATATAATATAAATATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6926
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6806
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             909
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   662
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           782
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                954
```

US-09-924-197-1
US-09-924-197-1
Sequence 1, Application US/09924197
Publication No. US20030018993A1
GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Gutterson, Neal
APPLICANT: Gutterson, Neal
TITLE OF INVENTION: Improved Methods of Gene Silencing Using
TITLE OF INVENTION: Repeat Sequences
FILE REFERENCE: 012176-010810US
CURRENT FILING DATE: 2001-08-07
PRIOR APPLICATION NUMBER: US/09/924,197
CURRENT FILING DATE: 2001-08-15
NUMBER OF SEQ ID NO:
SEQ ID NO:
LENGTH: 5822

Inverted

```
APPLICANT: NoCallum, Claire
APPLICANT: Slade, Ann J.
APPLICANT: Slade, Ann J.
APPLICANT: Colbert, Trent
APPLICANT: Knauf, Vic
APPLICANT: Knauf, Vic
APPLICANT: Anawah Inc.
TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Activity Caused by N
TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene
FILE REFERENCE: MBHB 02-276
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/691,374
CURRENT FILING DATE: 2003-10-22
NUMBER OF SEQ ID NOS: 50
SOFTWARE: Patentin version 3.1
SEQ ID NO 1
LENGTH: 7456
TYPE: DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 8
US-10-691-374-1/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    멼
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ; TYPE: DNA
; ORGANISM: Agrobacterium tumefaciens
US-09-924-197-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sequence 1, Application US/10691374
Publication No. US20040250322A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match 3.6
Best Local Similarity 99.6
Matches 266; Conservative
                                                                NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4260)..(4467)
OTHER INFORMATION:
                                     NAME/KEY:
                                                                                                                    LOCATION: (3696)..(3716)
OTHER INFORMATION:
FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                  NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3327)..(3491)
                                                                                                                                                                                                                                                            NAME/KEY: CDS
LOCATION: (2416)..(2547)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAME/KEY: CDS
LOCATION: (1479)..(1757)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ORGANISM: Lycopersicon esculentum FEATURE:
                                                                                                                                                                    NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                    OTHER INFORMATION
                                                                                                                                                                                                                                                    FEATURE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6785 CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                      (4567) .. (4648)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAAGCTCTTTTGTATAATTATTTAATTT 7051
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT 2403
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CATTTTAACAATGCTGAACATGTTACACCACACTGCACTTCACTAGAAATTTCAGAGGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC 6964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ACAAAGGTGGCCATAAAATTTGATTGCAGCACAAACTTTCCATGTGAAGGAATTATAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CAGTTTTCAGCAGTTCAAGTGAAAAATGTGGTGTATGAGAATATCAAGGGCACAAGTGCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAAGCTCTTTTGTATAATTAATTAATCT 2430
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAGAATATAAATTTAGTAGGGGAAAGTGGAAAACCATCAGAGGCTACGTGCAAAAATGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Score 265.4; DB 10;
Pred. No. 8.3e-28;
0; Mismatches 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2343
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2223
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2283
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   γď
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Non
                         á
                                                           밁
                                                                                   Ş
                                                                                                                    뮹
                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                       В
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      맑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ; LOCATION: (6788)..(7045); OTHER INFORMATION: US-10-691-374-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query Match 3.1%; Score 228.4; DB 18; Length Best Local Similarity 58.0%; Pred. No. 1.6e-22; Matches 486; Conservative 0; Mismatches 336; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FEATURE:
NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6139)..(6255)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NAME/KEY: CDS
LOCATION: (5602)..(5710)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OTHER INFORMATION: FEATURE:
915 AAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGGAGGATAATTTTTGTATCATTTCTAAT 972
                                                                                                                                                                                          377
                                                                                                                                                                                                                       735
                                                                                                                                                                                                                                                       437
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       497
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   677
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  732
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 792
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               852
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              912
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     972 ATTAGAAATGATACAAAATTATCCTCCATCCATCACATATTGGCTTCAAAATATCCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                143 ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG---TACAAAACTACCATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            260 TTATATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAAATACATGGCGTTCAAA 319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          200 CGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                          CCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAGTG-----TTTAATTAGTA
                                                                           GGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAG
                                                                                                                  TGAACGCCATGTATTTTTAAAAGTATTAAAATAGTTTAAATTTTAGAATTGTTATATAAGT
                                                                                                                                                                                 ATGAGTTGGTAGTTGGTTTGGTTTATAAATGATATTCATAAATTAAATTATATTAAATATT
                                                   AGTCAATTTTAAACTCAAAGGTGGATAATAATTTTATTTTGGAGTCAATAGGTGGACGGA 198
                                                                                                                                             TGAGCGCCATGTATTTTAAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                 GATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTA
                                                                                                                                                                                                              ATGGATGGGTAGTAAATTTATAAAATTATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAATATGCGGCTCAACCTAAATTAGATTGGTGCTTCGATTCGGACTCGAACAATTTCGTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTAAATATATAATATATAAATATTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GAGGACACTITCAATAGTATTTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATGGTAA 559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CTTAATAGATAATTTTTTTAAAAATAATATATTCAAGTTTTAAATATTTAAAACAAATCAT 618
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAG 499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CTAATTAA----ACACTATGTTCATCTTAATTATTCCTCGTCTCAATTATGTGATGGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATCATTAAATCCCACCCAAATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAACACTACTAAAACAAGA 439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TTATCTAACGGTTTTAAATTCAAACTTATTTAATATTTTTAAAATACATGGCGCTCAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CATCCCCCTATTGGCTCTAAAATACCCTTCTCATCCACTTTTGGGTTCAAAATTGACCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Indels 16; Gaps
                                                                                                                                                    854
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              619
                                                                                     914
                                                                                                                     258
                                                                                                                                                                                 318
                                                                                                                                                                                                                  794
                                                                                                                                                                                                                                                    378
                                                                                                                                                                                                                                                                                 734
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           678
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            733
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          793
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         853
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      913
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     199
```

```
ş
                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
  밁
                                                                                                               ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             US-10-691-374-47/C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SOPTWARE: PatentIn version 3.1
SEQ ID NO 47
LENGTH: 7456
TYPE: DNA
ORGANISM: Lycopersicon esculentum
                                                                                                                                                            Query Match 3.1%;
Best Local Similarity 58.0%;
Matches 486; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sequence 47, Application US/10691374 Publication No. US20040250322A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TITLE OP INVENTION: Tomatoes Having Reduced Polygalacturonase Activity Caused TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene FILE REFERENCE: MBHB 02-276 CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/691,374 CURRENT FILING DATE: 2003-10-22 CURRENT FILING DATE: 2003-10-22 NUMBER OF SEQ ID NOS: 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APPLICANT: McCallum, Claire
APPLICANT: Slade, Ann J.
APPLICANT: Colbert, Trent
APPLICANT: Knauf, Vic
APPLICANT: Anawah Inc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PEATURE: PEATURE: CDS
NAME/KEY: CDS
LOCATION: (1479)...(1757)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                             FEATURE:
NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6788)..(7045)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4260)..(4467)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3327)..(3491)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LOCATION: (3696)..(3716)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NAME/KEY: CDS
LOCATION: (2416)..(2547)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAME/KEY: CDS
LOCATION: (5602)..(5710)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4567)..(4648)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6139)..(6255)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OTHER INFORMATION:
                         CGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTAC 259
                                                                                ATTAGAAATGATACAAAATTATCCTCCATCCATCACATATTGGCTTCAAAAATATCCTTCT 913
  CATCCCCCTATTGGCTCTAAAATACCCTTCTCATCCACTTTTGGGTTCAAAATTGACCAT 853
                                                                                                                   ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG---TACAAAACTACCATC 199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TGGTAGTTTTGTA----CCATTTCGAATACTTTGAGAATATTTTAGGCCCTTTTCGAAT 143
                                                                                                                                                         Score 228.4; DB 18; Length 7456;
Pred. No. 1.6e-22;
0; Mismatches 336; Indels 16;
                                                                                                                                                         Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         λÃ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Non
                         ...FLICANT: Slade, Ann J.

APPLICANT: Slade, Ann J.

APPLICANT: Colbert, Trent

APPLICANT: Knauf, Vic.

APPLICANT: Knauf, Vic.

TITLE OF INVENTION: Tomatoes Having Reduced Polygalacturonase Activity Caused by Nc.

TITLE OF INVENTION: Transgenic Mutations in the Polygalacturonase Gene

FILE REFERENCE: MBHB 02-276

FULB REFERENCE: MBHB 02-276

CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/691,374

CURRENT FILING DATE: 2003-10-22

INUMBER OF SEQ ID NOS: 50

SEQ ID NO 49

LENGTH: 7456

TYPB: DNA

ORGANT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 망
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
ORGANISM: Lycopersicon esculentum FEATURE: NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           257
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   855
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         317
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           377
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       437
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       497
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     557
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   677
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 732
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  792
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   795
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             680 CCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAGTG-----TTTAATTAGTA 734
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          380 АТСАТТАЛАТСССАСССАЛАТТСТАСТАТСАЛАЛТТСТССТАЛАСАСТАСТАЛАЛСЛАСА 439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             197 TGGTAGTTTTGTA---CCATTTCGAATACTTTGAGAATATTTTAGGCCCTTTTCGAAT 143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGGCCAATAGGGGGGATGAG 914
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTA 679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GAGGACACTITCAATAGTATTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATGGTAA 559
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGGAGGATAATTTTGTATCATTTCTAAT 972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAAACCGTTAGATAAAT 854
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATGGATGGGTAGTAAATTTATTATAAATTATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATATT 794
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATATAATATTATAAATATTTAT 619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CTAATTAA----ACACTATGTTCATCTTAATTATTCCTCGTCTCAATTATGTGATGGTA 678
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTATCTAACGGTTTTAAATTCAAACTTATTTAATATTTTTTAAAATACATGGCGCTCAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AGTCAATTTTAAACTCAAAGGTGGATAATAATTTTATTTTTGGAGTCAATAGGTGGACGGA 198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TGAACGCCATGTATTTTTAAAAGTATTAAAATAGTTTTAAATTTTAGAATTGTTATAAGT 258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATGAGTTGGTAGTTGGTTTATAAATGATATTCATAAATTAAATTATATTAAATTATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AAATATGCGGCTCAACCTAAATTAGATTGGTGCTTCGATTCGGACTCGAACAATTTCGTC 438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACCATTAATCTTAAATTTCAAATTCATGCTTGAAAAAAATACTATTGAAAGTGTCCTCCT 498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CTTAATAGATAATTTTTTTAAAAATAATATTCAAGTTTTAATATTTAAAACAAATCAT 618
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CGAPATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAG 499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    733
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  793
                                                                                                                                                                                                                                            γ̈
```

LOCATION: (1479)..(1757)
OTHER INFORMATION:

LOCATION: (2416)..
OTHER INFORMATION:

```
; FEATURE;
; NAME/KEY: CDS
; LOCATION: (6788)...(
; OTHER INFORMATION:
US-10-691-374-49
       S
                                                  δ
                                                                                                 Ś
                                                                           밁
                                                                                                                         Вb
                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NAME/KEY: CDS
LOCATION: (6139)..(6255)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NAME/KEY: CDS
LOCATION: (5602)..(5710)
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOCATION: (4567)..
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LOCATION: (4260)..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NAME/KEY: CDS
LOCATION: (4567)..(4648)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAME/KEY: CDS
LOCATION: (3696)..(3716)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LOCATION: (3327)..
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NAME/KEY: CDS
       620
                                                      560
                                                                               617
                                                                                                      500
                                                                                                                                 677
                                                                                                                                                       440
                                                                                                                                                                                732
                                                                                                                                                                                                 792
                                                                                                                                                                                                                                                         320
                                                                                                                                                                                                                                                                                   852
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    912
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    143 ATTCGAAAAGGGCCTAAAATATTCTCAAAGTATTCGAAATGG---TACAAAACTACCATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.1%; al Similarity 58.0%; 486; Conservative
                                                                                              GAGGACACTITCAATAGTATITTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAAGATTAATGGTAA 559
GATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATTATTTTTTAAAAAAATTATCTATTAAGTA
                                               AGAAGTAGTACACCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATATAATTATAAATATTTAT
                                                                        AAATATTTATATÄÄTTATÄTTTAAAAAAAGGCÄTGÄÄTTAATTCGGGTGTÄCTACTTCTTT
                       CTTAATAGATAATTTTTTTAAAAATAATATTTCAAGTTTTAATATTTAAAACAAATCAT
                                                                                                                                                                          CTAATTAA-----ACACTATGTTCATCTTAATTATTCCTCGTCTCAATTATGTGATGGTA
                                                                                                                                                CGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAG
                                                                                                                                                                                                                         TTATCTAACGGTTTTAAAATTCAAACTTATTTAATATTTTTTAAAATACATGGCGCTCAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                            CATCCCCCTATTGGCTCTAAAATACCCCTTCTCATCCACTTTTGGGTTCAAAATTGACCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATTCACCTTTGAGTTTAAAAATTGACTAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATTAGAAATGATACAAAATTATCCTCCATCCATCACATATTGGCTTCAAAATATCCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (4260) . . (4467)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (3327) .. (3491)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . (7045)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Score 228.4; DB 18; Length 7456;
Pred. No. 1.6e-22;
0; Mismatches 336; Indels 16;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16; Gaps
                         498
                                                  619
                                                                                                                          618
                                                                                                                                                   499
                                                                                                                                                                           678
  679
                                                                         558
                                                                                                                                                                                                                            733
                                                                                                                                                                                                                                                                            793
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            853
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              913
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.
```

```
밁
                        Ś
                                                        맑
                                                                               Ş
                                                                                                                밁
                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                         뭕
                                                                                                                                                                                                    Ś
                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                           멹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  US-10-312-841-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULT 11
US-10-312-841-1/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         뫄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NUMBER OF SEQ ID NOS: 2

SEQ ID NO 1

1.ENCORY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sequence 1, Application US/10312841
Publication No. US20030186277A1
GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Epigenomics AG
TITLE OF INVENTION: Diagnose von bedeutenden
FILE REFERENCE: E01/1208/WO
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/312,841
CURRENT FILING DATE: 2002-12-30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match 2.9%;
Best Local Similarity 45.0%;
Matches 1058; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Query Match
Best Local S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FEATURE:
NAME/KEY: unsure
NAME/KEY: (3294164)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FEATURE:
OTHER INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TYPE: DNA ORGANISM: Artificial Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LENGTH: 3673778
                                                                                                                 1715203
                                                                                                                                                                                                                             1715323 ТАЛДАТАТАТАТАТАЛАЛАТАТАТАТАЛАЛАТАТАТАТАЛАЛАЛАТАТАТАТАТАТАТАЛАЛАТАТ
                                                                                                                                                                   1222 AAACATCATATAAAAGAAATTACGACAAAAAAATTGAGACGGGAGAAGACAAGCCCAGACAA
                                                                                                                                                                                                                                                           257
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 855
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             317
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   197 TGGTAGTTTTGTA---CCATTTCGAATACTTTGAGAATATTTTAGGCCCCTTTTCGAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          795
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        377
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  735
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                437
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   680 CCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAGTG-----TTTAATTAGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  497 AAATATGCGGCTCAACCTAAATTAGATTGGTGCTTCGAATTCGGACTCGAACAATTTCGTC
                                                TAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTAATTATTCAAAATAATATTTTT
                                                                             AAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATCCAAACTAATATAATACCCATT
                                                                                                        ACAATTAAACCATATTGACCAACTCAAACCCCTTAAAATCTATAAATAGACAAACCCTTCC 1401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGGAGGATAATTTTTGTATCATTTCTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AGTCAATTTTAAACTCAAAGGTGGATAATAATTTTATTTTGGAGTCAATAGGTGGACGGA 198
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GGTCAATTTTGAACCCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAG 914
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TGAACGCCATGTATTTTAAAAGTATTAAAATAGTTTAAATTTAGAATTGTTATATAAGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAAT 854
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ATGGATGGGTAGTAAATTTATTTATAAATTATCAATAAGTTAAATTAACAAATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGTTTTÅGTÅGTGTTTAGGACÅÅTTTTGÁTAGTAGÅATTTĞGGTGGGATTTAATGÅTTÅ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  chemically treated genomic DNA (Homo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Score 216:6; DB 16; Length Pred. No. 6.4e-20; O; Mismatches 1274; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     genetischen Parametern innerhalb des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sapiens)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3673778;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     143
                                                                                                                                       1281
                                                                                                                                                                                                 1221
                                                                                                                                                                                                                                                           1161
                                                                                                           1715144
                                                 1715084
                                                                                                                                                                     1715204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       734
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              794
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MHC
```

음 &

밁

ঠ

```
1714663
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2119
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTGAAACCTCGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAAAATATATAAAATATATATAAAATATATATA-TAAAATATATAAAAATATATATAAAAT 1714185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAATGATAGAGAATATAAGAATT 1818
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATATGATAATATTG 1758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     АТАСТАТАТАТАЛАЛАТАТАЛАТАТАТАТАТАТАТАЛАТАТАТАТАТАЛАЛАТАТАТАТА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCCTTCTCATTATTATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CATACCTCTTATCATAAAAAAAATAATCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAAACCATA 1461
                                                                                                                                               TTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCT-----TATCGTGTTAAAATTATCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TTTTTTTTACTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTATACTCAAGAATAAGACACTTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAGCTATTTTCCATGGTAACTGTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATAAAATATATACATAAAATATATATATAAAATATATACATAAAATATATATATAAAAT 1714544
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ATATAAAATATACATATAAAATATACATATAAAATATACATATAAAATATATAAAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGA---TTTTCAAGCTTATCTTTCTT 1638
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAG 1581
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TCAGGCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTAGAACACCTGTTCAATTTTGT 2471
                                                                                                                                                                                                                                                CCATATTGAAATATTGAAAAATGACTTTTATCCTATCGAACACATAATCAAGAGTTTCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCGTAATCCAATANGTGGGCCTCTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAATTTTGCTTAATATAACTATCAAT 2058
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAAATGGGATTA 1698
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1714664
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2178
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1714424
                                                                                                1714005
                                                                                                                                                                                                 1714065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1714125
```

```
밁
                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                             S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S
                        Ş
                                                                        S
                                                                                                                                 S
                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
  AATATATAT
                            TACAAAGAT
                                                    TATATTÄTÄTTÄATÄTTTAÄTÄTTAACAAÄATAATÄTÄÄTÄÄTAÄTAÄTÄÄTÄTÄTTÄT 1713045
                                                                                                          ATATACACACACACÁAÁÁTATAÁATTAÁTACGTTATATATATATATTATTTATATATATÁATA 1713105
                                                                                                                                                                TGARAGAAATGTTATATGATGARAATATGAAGARAAACATATCAATATTAAAAAATA---A 3186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATGGATATAAAAATAGTGTGTAAGCAACAGTTATCCCTACAAAAACTTTTGTGGGGGTAG 3069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ATAAAAGGATATTATATATGTAAGAAAACAGCACTACACATATCTAATAAAGTCTCATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTATATATATAĀĀĀATATĀTĀTĀTĀĀĀĀĀTATĀTATAĀĀĀTATATATĀĀĀĀTATATAT 1713465
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTAAAAAGAAAAATATGAGAAATAAATTCAAAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGG 2949
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTCTATTTCAGTAAAGGTTAGCATATTGATTATTTTATATCCTCTTTGTTAGCAATATATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCACCTTTTCAGGTCCATGCAGATC
                                                                            TTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTGGATCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTTCAGAC
                                                                                                                                  GGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTATTCATTGTTTCTTTAAT-TTCCCCTTCTTATTT
                                                                                                                                                                                          TAAAGTAATCAAAGTAAACGAAATAACAATAGGAATAATACTCATAAATGAAAATTTAGT 3246
                                                                                                                                                                                                                                                                            <u>ĀATATATAĀAATATATATAĀAĀTATATATAĀAAATĀTĀTAAAACATATATAĀAĀATAA 1713285</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTCTTGCTTAAAAAAATGTTTTTTCTAAATAAGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <u>AAATÄTATÄTÄÄÄÄTÄTATATAÄÄATÄTATATATAAAATATATATATAAAATATATATATATAA 1713345</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CACTAATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAATGTTATGTTAGCTATGAGCAACTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1713036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2591
                                                                                                                                                                                                                      1713225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1713525
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1713885
```

RESULT 12
US-09-782-130-26/c
US-09-782-130-26/c
J Sequence 26, Application US/09782130
Publication No. US20040055038A1
GENERAL INFORMATION:
GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: KNAUF, VIC C.
APPLICANT: KNAUF, JEAN C.
TITLE OF INVENTION: METHODS AND COMPOSITIONS FOR REGULATED TRANSCRIPTION

ð 밁 र् 밁 8 문 S 밁 S 밁 र् В 8 밁 ঠ 밁 ક 밁 S 밁 ર્ક 밁 S 밁 र् 용 S

8 8 8 8 8

```
В
                                             S
                                                                                  밁
                                                                                                                  Ś
                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                    S
                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PRIOR APPLICATION NUMBER: US 09/232,861
PRIOR PILING DATE: 1999-01-15
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 08/812,665
PRIOR PILING DATE: 1997-03-07
PRIOR PILING DATE: 1997-03-07
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 08/484,941
PRIOR PILING DATE: 1995-06-07
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 08/105,852
PRIOR PILING DATE: 1993-08-10
PRIOR PILING DATE: 1993-08-10
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/526,123
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/267,685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Remaining Prior Application data removed - See File Wrapper or PALM.
NUMBER OF SEQ ID NOS: 35
SOFTWARE: PatentIn Ver. 2.1
SEQ ID NO 26
LENGTH: 2207
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
Best Local :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TYPE: DNA
ORGANISM: Lycopersicon esculentum
-09-782-130-26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PRIOR APPLICATION NUMBER: US 06/692,605
PRIOR FILING DATE: 1985-01-17
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/582,241
PRIOR FILING DATE: 1990-09-14
PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/188,361
PRIOR FILING DATE: 1988-04-29
PRIOR FILING DATE: 1988-04-29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRIOR APPLICATION NUMBER: US 07/168,190
PRIOR FILING DATE: 1988-03-15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FILE REFERENCE: 16518.052
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/782,130
CURRENT FILING DATE: 2001-02-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITLE OF INVENTION:
FILE REFERENCE: 1651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Local
                  449
                                                                                    509
                                                                                                                      809
                                                                                                                                                       566
                                                                                                                                                                                         548
                                                                                                                                                                                                                               626
                                                                                                                                                                                                                                                               488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                686
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  428
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         908
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      368
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               248
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    188
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    459;
                               ATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAGTG----
AAGTGTCCTCCTAAATATGCGGCTCAACCTAAATTAGATTGGTGCTTCGATTCGGACTCG
                                                                                                   ATAAATATTTATGATTTGTTTTAAATATTTAAAACTTGAATATATTTTTTTAAAAAAATT
                                                                                                                                       TACTTCTTTACCATTAATCTTAAATTTCA---AATTCATGCTTGAAAAAAATACTATTGA
                                                                                                                                                                      GATTAATGGTAAAGAAGTAGTACACCCCGAATTAATTCATGCCTTTTTTAAATATAAATTAT 607
                                                                                                                                                                                                            CAPATCATAAATATTTATATATTATATTTÄAAAAAAGGCATGAATTÄÄTTCGGGÄTGTÄC
                                                                                                                                                                                                                                            CGCATATTTAGGAGGACACTTTCAATAGTATTTTTTTTCAAGCATGAATTTGAAATTTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCGAATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                TGATGGTACTTAATAGATAATTTTTTAAAAAAATAATATATTCAAGTTTTAATATTTAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCCAAAATAAAATTATTATTATCCACCTTTGAGTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ACCCATCCATTACTAATTTAAACACTATGTTCATCTTAATTTATTCCTTCGTCTCAATTATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AAAATTGACTACTATAACAATTCTAAATTTAAACTATTTTAATACTTTTAAAAATAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ATGGCGCTCAAATATTTGTTÄTÄÄÄTTTÄÄCTTÄTTGÄTÄTAÄTTÄÄÄATAÄÄTTTÄČT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AAAATTGACCATTTATCTAACGGTTTTAAATTCAAACTA-TTTAATATTTTTTAAAATAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAATATCCTTCTCATCCCCCTATTGGCTCTAAAATACCCTTCTCATCCACTTTTGGGTTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.9%;
ilarity 58.1%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AND EXPRESSION OF HETEROLOGOUS GENES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2001-02-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 215.6; DB 11;
Pred. No. 6.6e-21;
Mismatches 319;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <u>,</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DB 11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2207;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                   450
                                                                                                                                                                                                              567
                                                                                                                                                                                                                                                547
                                                                                                                                                                                                                                                                                 627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   487
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              807
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   247
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          747
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  966
```

```
8
                                                          맑
                                                                            Ś
                                                                                                       밁
                                                                                                                            Ş
                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                       맑
                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                     문
                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ; ORGANISM: Artificial Sequence FEATURE: OTHER INFORMATION: chemically US-10-473-126-240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 13
US-10-473-126-240/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          뮍
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        뮹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/473,126
CURRENT FILING DATE: 2003-09-26
NUMBER OF SEQ ID NOS: 1258
SEQ ID NO 240
LENGTH: 8056
TYPE: DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match 2.7%;
Best Local Similarity 45.2%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sequence 240, Applic Publication No. US20 GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matches 1085;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   APPLICANT: Epigenomics AG
TITLE OF INVENTION: Methods and nucleic acids
TITLE OF INVENTION: proliferative disorders
FILE REFERENCE:
          2045
                                                                                                         2162
                                                                                                                                                       2222
                                                                                                                                                                                                                                                      2340
                                                                                                                                                                                                                                                                                          158
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  38 AAAATAATTAATTATAACAATGGTAAAGGACCTTAAGAAACCATAGTTTGAAAGGTTACC 97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          209
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           152
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        269
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        329
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       389
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             724
AATTCTACTATCAAAATTGTCCTAAAACACTACTAAAACAAGACGAAATTGTTCGAGTCCG
                                              ттатбаататсаттатааассаассаастассаастсаттаатсаттаатсссассса зет
                                                                                              ТТТАААСТАТТТТААТАСТТТТААЛААТАСАТGGCGTTCAAATATTTAATATTAATTTAAT
                                                                                                                                                                    AAAATAAAATTATTATCCACCTTTGAGTTTAAAATTGACTACTTATATAACAATTCTAAA 277
                                                                                                                                                                                                                                          TTTTTTTTTTTATTTTTTTTTTTCGTTTTTTAAATTTTTAAAAATTAAAATTATATTTTTT 2163
                                                                                                                                                                                            AAAATATTCTCAAAAGTATTCGAAATGGTACAAAACTACCATCCGTCCACCTATTGACTCC 217
                                                                                                                                                                                                                                                                CTTTTCGAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CATTICIAAT 972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TAGGTGGACGGATGGTAGTTTTGTA---CCATTTCGAATACTTTGAGAATATTTTTAGGCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CGTTAGATAAATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAGAGGGTATTTTAGAGCCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATĀTTĀĀĀTĀTTTGĀACĢCCĀTGTĀTTTTTĀĀĀĀGTĀTTĀĀĀATĀGTTTĀĀATTTAGAĀT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ATAACAAATATTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTTAAATAAGTTTGAATTTAAAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATTTÄATGĀTTĀĀTĠAGTTĠĠTĀĠŤTGGŤŤGGŤŤTĀTĀĀĀĀTGĀTĀTTCĀTĀĀĀTTĀĀĀŤŤ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TGTTATATAAGTAGTCAATTTTAAACTCAAAGGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Application US/10473126
o. US20040234973A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       chemically treated genomic DNA (Homo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        143
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Score 200.2; DB 18;
Pred. No. 1.6e-18;
0; Mismatches 1278;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IGGATAATAATTTATTTTGGAGTCAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        for the analysis of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sapiens)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8056;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hematopoietic cell
                                              2046
                                                                                               2106
                                                                                                                                                                                                                                             2281
                                                                                                                                                                                                                                                                    157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        902
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       842
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     782
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8;
```

ક

밁 S

밁

TITLE OF INVENTION: proliferative disorders FILE REFERENCE:	1508 TCTCATTATTTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAA 1567 ; FI
requence 240, Application 05/104/3126 Publication No. US20040234973A1 GENERAL INFORMATION: APPLICANT: Epigenomics AG TITLE OF INVENTION: Methods and nucleic acids for the analysis of	1448 GTTTAAAAACATACAATATATATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCT 1507 ; GER
RESULT 14 US-10-473-126-240	388 AGACAAACCCTTCCCATACCTCTTATCATAAAAAAAATAATA
7 A 7	UT C
2407 A 2407	1145 ТСЭААТАТСЭАЛАЛАЛАТАТТААЛАЛАСЭААТАТАТАЛАСЭТТТТАЛАЛАСЭТТАЛАЛАЛАЛ 1086 Qy
2347 CAAGAGTTTCTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCTTATCGTGTTTAAA 	GACAAGCCAGACAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAATATCTCTCATCCAAACTA
ATT	1209 AATAAATATTTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAA-AAATTGAGACGGGAGAA 1267
187 TTAĀAĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀTĀĀTĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	ATTACGTAACGTTTTTTTATTCGAAAAATTATTTTTTTTATTAAAAAAATTA
2227 ACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATATATAT	1325 AATAAATTTTTTTATAATTTAATATTTTAAAAAAATATTACGTTTTTAIATATTAATATT 1266 Oy 1149 ATATAAATAAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTTAATTCAA 1208
2108 SAAAC I USAKAMAN USAACAMANGI I II ISAA I I USAANI I USAAN	ATTATTTTTTCCATTTAACTTTGATTGTAATTATTTTTTAAAATTTACCAAC
	1385 AAAAAAAATTATTTAATAAAAATTAAAATTTAATTTTTT
2108 GTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATTTAATTTTTA	445 ATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAA
2048 TAACTAICAATTICTINTAITITTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATT	
AA.	917 GGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGGATGATATTTTGTATCATTTCTAATACTT 976
485 ATTTAAATATATTTTATTTTTAAAATTAATTTTTTTT	1565 AATTTTTAAAAAAAATATTTTAAAAAATTTTTTTAAACGTATTTATATTTTTAAATTT 1506 Oy
	TCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATGAGAA 916
545 AATTITAATTITAATATATATATATATATATATATATAT	797 AGCGCCATGTATTTTAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAAATGG 856
	737 GGATGGGTAGATTTATTTATTATATATATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATATTTG 796
665 TTAATAAATTTATATTTAAAAATTATTTTAAAAATTTTAAAA	TTTTAAATAATTAAAATTATAATATTATTATTAAATTAATTTT
TGA	05 AAATATAATTAACGTAATTTAATTTTTAATTTTTAATTTTÄAAAAATTTTTTTT
1688 AAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGACTAAGGGTGATGGAAAAAC. 	638 AAACTTGAATATATTA
TAT	578 TIAATICATGCCTTTTITAAATATATATATATATATATATGATTTATGTTTTAAATATTA 637
845 TTTTTTAATAAAAATATTTTAAATAATGGTTTATAAATTATT	
1568 TITATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTTCA	1985 TIAATATTAATATTTTAAAAAATTTATTTTTTTTTTTT
	AATCGAAGCACCAATCTAATTTAGGTTGAGCCGCATATTTAGGAGGACACTTTCAA#AGT 517

S

문

र्

음 성 음

문

밁 S 밁 ર્ 밁 ð 밁 5

ફ

ક

ઇ 문

hematopoietic cell

음 성 음

ર્ફ 밁 S 문 S 밁 ક 밁 र् 밁 S

```
1568
                                                                         2347
                                                                                                                                                                                                                           2168
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2048
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1928
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1868
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1808
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1748
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1688
                       2407 A 2407
                                                                                                                                                187
                                                                                                                                                                                                 247
                                                                                                                                                                                                                                                  307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      485
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      545
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        605
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           845
                                                                                                127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         725
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          905
                                                67
7
A 7
                                                                       CAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCTTATCGTGTTAAAATT
                                                                                                                                                                    GAAACCTCGACAAAAACGAACAAACGTATTCAAACTTTT-ATATTCGGAATTCGAGACCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTCAACCAAAATAACAAAGCGTAATCCAATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GGTAACTGTATTTTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTATACTCAAGAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TTATCTTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAAGCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAA 1687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGC 1627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAAATGACTTTTATCCTATCGAACACATAAT
                                                                                                                                                  AATTTTAAAAAATÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTTTTÄTTÄÄÄÄÄÄÄATAAATTTTAAAÄATTTTAAAATTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                           GTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCTTATTTAATTTTAGTG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AGACACTTATTATTGATGATTTAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAGTAATTTTGCTTAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTAAGCGAGGAAAAGCTATTTTCCAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGGATGAAAATGATAGAGA 1807
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAACATA 1747
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2406
                                                                                                                         2346
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    368
                                                                                                                                                  128
                                                                                                                                                                                                                                                  248
                                                                                                                                                                                                                                                                            2167
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1987
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1927
                                                 8
                                                                                                 89
                                                                                                                                                                                                  188
                                                                                                                                                                                                                           2226
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2047
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        428
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       486
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         546
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         909
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           726
```

```
밁
                                                      Ś
                                                                           B
                                                                                              Ś
                                                                                                                   뭐
                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                       В
                                                                                                                                                                        ş
                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                   Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                          뭐
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ; OTHER INFORMATION: chemically treated genomic DNA (Homo sapiens) US-10-473-126-240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Query Match
Best Local Similarity
Matches 1251; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/473,126
CURRENT FILING DATE: 2003-09-26
NUMBER OF SEQ ID NOS: 1258
SEQ ID NO 240
LENGTH: 8056
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TYPE: DNA
ORGANISM: Artificial Sequence
FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                       1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                             1014
                                                                                                                                                                                                                                    490
                                                                                                                                                                                                                                                                           430
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 370
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         894
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    654
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
 TCTTTTTCAATAGACAAGTTTAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAA 1490
                             TAATTÄTÄTATTTÄÄÄATRÄATTTATAAACGATTÄTTTAAAATATTTTTÄTTÄÄAAAAAA
                                                ATCTCTCATACCAAACTAATAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAACTCAAACC
                                                                                                                          AAATTGAGACGGGAGAAGACAAAGCCAGACAAAAATGTCCAAGAAACTCTTTCGTCTAAAT 1310
                                                                                                                                                                   atāāttāttātaāācgītītāttāāāāttātttatātītāatāātaātaātattātaāaāāā
                                                                                                                                                 ATATTATATAAAATTTTÄÄÄÄÄT--TTTTTAAAÄATAÄTTTTTAÄÄTÄTÄÄÄÄTTTATTÄÄÄÄ
                                                                                                                                                                                                   TTAAAAATTACCAACATATAAAATAAAATTA---ATATTTAACAAAGAATTGTAACATAAT
                                                                                                                                                                                                                             TAGACTATAGTGTTAGTTCATCGAATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                   ATTTTGTATCATTTCTAATACTTTAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               atttaaaaccgttagataaatggtcaattttgaacccaaaagtggatgagaaggggtattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTTTTAAAAAATTATCTATTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.5%;
ilarity 44.7%;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Score 188.6; DB 18;
Pred. No. 6.9e-17;
0; Mismatches 1494;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length 8056
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       56;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gaps
                               847
                                                                                       1370
                                                                                                                                                  667
                                                                                                                                                                                        609
                                                                                                                                                                                                          1190
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1073
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1013
                                                                                                                                                                                                                                                                    489
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           429
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                70
              S
                                     밁
                                                   Ş
                                                                          D)
                                                                                            5
                                                                                                                 뭐
                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                    В
                                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                                                                                                                                                                                         В
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        뮵
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δÃ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
1922
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1971
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1791
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  968
           CTAGAACACCTGTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAATCA
                                                                     CŢŢĀŢĊĠŢĠŢŢĄĀĄĄŢŢĄTĊŢŢŢĊĄĠĠĊĀŢŢŢĠĄĠĊĄĞĊĄŢĠĠĄĀŢĠĄĄĠĊĄŢĠŢŢĊĄŢ
                                                                                                           CCTATCGAACACATAATCAAGAGTTTCTTTTAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTT
                                                                                                                                                                    TAATTTTTCTAAAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAAATGACTTTTAT
                                                                                                                                                                                        TAAACGAATCGTAAAATTAAAAAAATTATTTTAATTAATACGATAAAATTTTATTTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       AAAGCGTAATCCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAAC
                                                                                                                                                  ттсодарттссвадассалосататовассасстсасасатосататадатсствататата
                                                                                                                                                                                                                              CTTATTTAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAAGGA-ACAAACGTATTCAAACTTTTATA
                                                                                                                                                                                                                                                                    TÄAATATAAAATÁTAAATACGTTAAAAAATTTTTTAAATAAAATTATTTTTTAAAAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AGTAATTTTGCTTAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTTTCAACCAAAATAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TGCTATACTCAAGAATAAGACACTTATTATTGATGATTAGTGCTCGAAAAGAAATTGAT 2030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GAAAAGCTATTTTCCATGGTAACTGTATTTTTTTTTACTTTTAATAACGTCATAGTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTAGAAAATTATTTTCTCGTTTTTAGTATTAAGGTGAAAATGAGTTTCTCGTTTAAGCGAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GATGAAAATGATAGAGAATTATTTTGGAAGGATGAAAGTTATATTTTATAAA 1850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GGTGATGGAAAAACATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTTGGAATATATTTGTGGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GCTCATGATTTTCAAGCTTATCTTTCTTATTTGAGCAAAAATATTGAAAGCAACAATAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TTTTTTTTAACGTTTTÄÄÄAACGTTATÄTATTCGTTTTTTAATATTTTTTTCGATATTCG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATTGACAAGGTTGATAAAATGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATTATTTTTAATTTCGAAATTTAATTTACGTAAAATAAAAAATTTCGTTTTAATTCGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AATGTTATTGATGACAATTTATTCAAACAAGTTTATGATAATATTTCTTGAACAAGATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AGGAATAGTATTCTCCTTCTCATTATTTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGC 1550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TCGTTTTTTTTATTTTTTTTTACGTATAAAATTTCGTAATTATTTAAATTTATATTTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1861
                                1921
                                                                                                                               2389
                                                                                                            1801
                                                                                                                                                                                         1684
                                                                                                                                                                                                           2269
                                                                                                                                                                                                                              1624
                                                                                                                                                                                                                                                  2209
                                                                                                                                                                                                                                                                    1564
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1444
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1264
                                                                                                                                                                                                                                                                                         2150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1670
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1084
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1610
```

```
RESULT 15
US-10-312-841-1
                                                                                                                                                                ঠ
                                                                                                                                                                                      멍
                                                                                                                                                                                                   ક
                                                                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                            В
                                                                                                                                                                                                                                                                        ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                             밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8 8 8 8 8 8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ક
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ঠ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            멼
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       문
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5
                          APPLICANT: Epigenomics AG
TITLE OF INVENTION: Diagnose von bedeutenden
FILE REFERENCE: E01/1208/WO
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/10/312,841
CURRENT FILING DATE: 2002-12-30
NUMBER OF SEQ ID NOS: 2
SEQ ID NO 1
                                                                                       Sequence 1, Application US/10312841 Publication No. US20030186277A1 GENERAL INFORMATION:
LENGTH: 3673778
TYPE: DNA
ORGANISM: Artificial Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                             2548
                                                                                                                                                                                                                                                                              3164
                                                                                                                                                                                                                                                                                               2488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2368
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2076
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GTATTACATAATCTATGGGGGATAAAAGGATATTATATGTAAGAAAACAGCACTACACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATATTTATTTTAAAATAAATTAAAAAGAAAAAATATGAGAAATAAATTCAAAGCGAGAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TATGTTAGCTATGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTGATGCTAATTC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TAGATAAACAATGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAATGT
                                                                                                                                                     ATTCGTTAAATAAATTATTAATAAAAATAAAAAAATATTT
                                                                                                                                                                                                                           AAACATATCAATATTAAAAATAATAAAGTAATCAAAGTAAACGAAATAACAATAGGAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAATTAATATGTCAATGGATAGTTCAAACTAAAGAACTGTCAAAAGAAAKTAAGAAAGAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TCCTCTTTGTTAGCAATATTATCTGGTTTATGACAAAATTTAAGAAAGTAATCAAAGA
                                                                                                                                                                    AGCATCTAGTAAAATTTCAGACTACAAAGATAGAAGGCTTT
                                                                                                                                                                                                    TCTTTAATTTCCCCTTCTTATTTTTTTTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTTGGATCCTTAGA
                                                                                                                                                                                                                                           ATACTCATAAATGAAAATTTAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTATTCATTGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                               TCCCTACAAAACTTTTGTGGGGTAGATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTCTTGCTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TATCTAATAAAGTCTCATAAA-----TGGATATAAAAAATAGTGTGTANGCAACAGTTA
                                                                     genetischen
                                                                                                                                                     2765
                                                                                                                                                                      3384
                                                                       Parametern
                                                                       innerhalb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3163
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2128
                                                                                                                                                                                                                                                                              3223
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2427
                                                                                                                                                                                                                           2664
                                                                                                                                                                                                                                                             2607
                                                                       dea
                                                                       至
                                                                                                                                                 Ś
                                                                                                                                                                                      Ś
                                                                                                                                                                                                                        Ś
                                                                                                                                                                                                                                                           Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ś
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ş
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ś
          S
                          B
                                          Ś
                                                             밁
                                                                           S
                                                                                                밁
                                                                                                               S
                                                                                                                                  밁
                                                                                                                                                                    밁
                                                                                                                                                                                                       밁
                                                                                                                                                                                                                                          밁
                                                                                                                                                                                                                                                                              밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           밁
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 片
                                                                                                                                                                                                                                                                               1713325
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1713145
                                                                                                                                                     1271
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   613
```

```
; OTHER INFORMATION: chemically treated genomic DNA FEATURE; NAME/KEY: unsure; LOCATION: (3294164) US-10-312-841-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match
Best Local Similarity
Matches 1252; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FEATURE:
1511 CATTATTATTTTTGCTTCATCAATTTCAACTTGTAGAAGCAATGTTATTGATGACAATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TATTTATGATTTGTTTTAAATATTAAAACTTGAATATATTATTTTTAAAAAAATTATCTA 672
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AATAAATTATTTTTCCATTTAACTTTGATTGTAATTAAT-TTTTAAAAATTACCAACAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ATAAGTATATATATATATATATATATATATATGTTTTATATATATATATATATATATATATATA
                                                          TAATACCCATTACAATTAACCATATTGACCAAACTCAAACCCCCTTAAAATCTATAAATAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAAATATTTTAAACATCATATAAAAGAAATACGACAAAAAATTGAGACGGGAGAAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATATATTTTÄTATATATTTTATATATATATTTTÄTÄTÄTATATTTTTATATATATTTTÄTÄ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATAAATAAATTAATATTTAACAAAGAATTGTAACATAATATTTTTTTAATTATTCAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATCGA-ATATCATCTATTATTTCCGTCTTAAATTATTTTTTTATATATTTTTATAAATTTTTAAAA 1091
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACTITAAAGATATTTTAGGTCATTTTCCCTTCTTTAGTTTATAGACTATAGTGTTAGTTC 1032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATGGTCAATTTTGAACCCAAAAGTGGATGAGAAGGGTATTTTAGAGCCAATAGGGGGATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAATGGATGGGTAGTAAATTTATTATAAATTATATCAATAAGTTAAATTATAACAAATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TTAAGTACCATCACATAATTGAGACGAGGAATAATTAAGATGAACATAGTGTTTAATTAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TGTTTTTTAGTTTGTAGATAGTTTATTATGTGATTTTGTGATTGTGTAAGTTAGTATTTA
                                                                                                                                                                    АЛ ССА САЛАЛА ТЕТССА А БАЛА СТСТТ ТЕСТ СТАЛАТ АТЕТСТ СТСАТ ССАЛА СТАЛТА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TATATATTTTATATATATATTTÄTÄTÄTÄTÄTTTTÄTÄTÄTÄTTTTATATATATÄTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AGAAGGATATTTTGAAGCCAATATGTGATGGATGGAGGATAATTTTTGTATCATTTCTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TTTGAGCGCCATGTATTTTAAAAAATATTAAATAAGTTTGAATTTAAAACCGTTAGATAA
                                                                                             TAAAAACCATACCATATAACAATATATCATGGTTATCCAAAGGAATAGTATTCTCCTTCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.4%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Score 179.8; DB Pred. No. 1e-14;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mismatches 1557;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Homo sapiens)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3673778;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
                      1570
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1713324
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  792
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1713024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             732
                                                                                                                                                                                                                     1713684
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1713204
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1713144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1712964
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1713564
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1713264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          912
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10
```

B 65 B 65 B

	2627 1714944	2571CCTCTTTGTTAGCAATATATTATCTGGTTTATGACAAAATTTAAGAAAGTAATCAAA	17
	2570 1714884	2513 TTTCAGGTCCATGCAGATCTTCTATTTCAGTAAAGGTTAAGCATATTGATTATTTAT	Ę
	2512 1714824	2453 GAACACCTGTTCAATTTGTGGTTCCTAAAAACAAGAATTATCTTCTCAAGCAAG	<u>بر</u> دا
	2452 1714764	2393 ATCGTGTTAAAATTATCTTTCAGGCATTTGAGCAAGCATGGAATGAAGCATGTTCATCTA	17
	2392 1714704	2333 ATCGAACACATAATCAAGAGTITCTTITAAGAATTTACCACTACATTTGGTATGTTTCTT	÷.
	2332 1714644	2273 TTTTTCTAAAAATATCTTCAATCTACCATATTGAAATATTGAAAAATGACTTTTATCCT	r.
	2272 1714584	2213 GGAATTCGAGACCAACCATATGAACAACCTCACACATGCATATAGTCCTAATATATAT	ب
	2212 1714524	2153 TATTTAATTTTAGTGGAAACCTCGACAAAAACGAACGAAC	بر
	2152 1714464	2101 CCAATAAGTGGGCCTCTAGAATAAAGAGTAAGTTCTATTCAATTCTTAACCT	ш
	2100 1714404	2043 TAATATAACTATCAATTTCTTATATGTATATTTTCAACCAAAATAACAAAGCGTAAT 	_
	2042 1714344	1984 AATAAGACACTTATTAITGAIGATTIAGTGCTCGAAAAGAAATTGATAAGTAATTTIGCT-	17
	1983 1714284	1924 CCATGGTAACTGTATTTTTTTTTTTAATAACGTCATAGTATTTGCTATACTCAAG	_
	1923 1714224	1864 TICTCGTTTTTAGTATTAAGGIGAAAATGAGTTTCICGTTAAGCGAGGAAAAGCTATTTT	ш
	1863 1714164	1804 714105	
	1803 1714104	1744 CATATGATAATATTGTAAGTATTTAAATATTGGAATATATTTGTGGGGATGAAAATGATA	₽
	1743 1714044	1691 TGGGATTAAAGTGATTAATGTACTTAGCTTTGGAGCTAAGGGTGATGGAAAAA 	ь
	1690 1713984	1631 TCTTTCTTATTTGAGCAAAATATTGAAAGCAACAATAATATTGACAAGGTTGATAAAAA 	_
_	1630 1713924	1571 ATTCAAACAAGTITATGATAATATTCTTGAACAAGAATTTGCTCATGATTTTCAAGCTTA	
_	1713864	1713805 TATATTTTATATATATATATATATTTTATTTATATATTTT	_

D Qy	g Qy	당 성	g 49	P &	Db Qy	Db Qy	Ωy	Qy db	Db Qy	Db Qy	B &	B Q	B 8
3396 (1715724 1	3336 : 1715664 <i>I</i>	3276 : 1715604 (3216 : 1715544 :	3157 ' 1715484 '	3097 1 1715424	3037 . 1715364 .	2980 1715305	2920 1715245	2860 1715185	2800 1715125	2740 1715065	2688 1715005	2628 1714945
GATAGTGTTCAAAATTTAGTTGGTGGA 3422 	TCCTTAGAAGCATCTAGTAAAATTTCAGACTACAAAGATAGAAGGCTTTGGATTGCTTTT 3395	TCATTGTTTCTTTAATTTCCCTTCTTATTTTTTTGAAATTACTAATGCAGATTTTTGGA 3335	TAGGAATAATACTCATAAATGAAAATTTAGTGGCTTTTCGTTAACATAATCTTAGTTTAT 3275	TGAAGAAAACATATCAATATTAAAAATAATAAAGTAATCAAAGTAAACGAAATA-ACAA 3215 	TTGCTTAAAAAAAATGTTTTTTCTAAATAAGTTTGAAAGAAA	ACAGTIATCCCTACAAAAACTITTGTGGGGTAGATCGATCCAGAGGTTGTTTCCAGACTC 3096	GCACTACACATATCTAATAAAGTCTCATAAATGGATATAAAAATAGTGTGTAAGCA 3036	AAGCGAGAAGGTATTACATAATCTATGGGGATAAAAGGATATTATATATGTAAGAAAACA 2979 	TAAGAAAGAAATATTTATTTTAAAATAAATTAAAAGAAAAATATGAGAAATAAATTCA 2919 	AATTATGTCTTAATTAATATGTCAATGGATAGTTCAAACTAAAGAACTGTCAAAAGAAA 2859 	AIGCTAAITCTAITTTTTTTTTTTTTTGAGAGTAAAGATATTTGAAACACAIGTAITAATTAIT 2799	GTTATGTTAGCTATGAGCAACTTAGCTATGAATTAGCTAGTGAAGAAGTTTG 2739	GATAGATAACAATGAATTTTCGTCACTAATTTAGCGGATTAGTGAGGAATTATCAAAAT 2687

Search completed: March 2, 2005, 02:06:52 Job time: 4548 secs

ď